



**Crna Gora**  
**Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija**

**Peti Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, oktobar- decembar 2011.**

Podgorica, februar 2012.

## UVOD

**Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)** između Evropske unije i njenih država članica sa jedne strane i Crne Gore sa druge strane, potpisan je 15. oktobra 2007. u Luksemburgu. Do stupanja na snagu SSP (1. maj 2010. godine), od 1. januara 2008. primjenjivan je Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima.

Polazeći od člana 72, tačka 4 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Vlada Crne Gore je 22. jula 2010. usvojila Informaciju **o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju**, s Tabele kvartalnog izvještavanja. Zaključkom Vlade ustanovljena je obaveza kvartalnog izvještavanja o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, ovi izvještaji dostavljani su i Evropskoj komisiji kako bi se sveobuhvatno pratio proces ispunjavanja Sporazumom utvrđenih obaveza.

Nakon ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegovog stupanja na snagu 1. maja 2010., formirana su stalna tijela Crne Gore i EU: Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, koji čine predstavnici Vlade Crne Gore i visoki predstavnici Evropske komisije i Evropskog savjeta; Odbor za stabilizaciju i pridruživanje; sedam pododbora i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pripremlilo je Peti Izvještaj o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji obuhvata period od 1. oktobra do 31. decembra 2011.

**OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I CG**

Tabela kvartalnog izvještavanja u periodu od 01. oktobra 2011. do 31. decembra 2011.godine.

OBLAST	ČLAN SSP	NADLEŽNA INSTITUCIJA	REALIZOVANE AKTIVNOSTI
<b>GLAVA I OPŠTI PRINCIPI</b>			
Demokratski principi i ljudska prava	Član 2	VLADA MLJMP MP ME MVPEI	<p><b>Član 2 - Demokratski principi i ljudska prava (međunarodne konvencije, povelje, dokumenta)</b></p> <p>Saradnja sa <b>Savjetom Evrope</b> ostvaruje se kroz intenzivnu komunikaciju sa ekspertima Venecijanske komisije (VK), izvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i evaluacionim komisijama Savjeta Evrope (GRECO, MONEYVAL, GRETA).</p> <p>Intezivna saradnja ostvaruje se kroz posjete. U periodu <b>14-18. novembra</b> Crnu Goru je posjetila delegacija Grupe zemalja za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).</p> <p>Delegacija Minstarstva zdravlja na čelu sa ministrom Miodragom Radunovićem učestvovala je <b>13. decembra</b> na Konferenciji ministara zdravlja. Na konferenciji je ministar Radunović potpisao pristup Pompidu grupi Savjeta Evrope kao i Deklaraciju o jačanju saradnje u oblasti borbe protiv droga u regionu jugoistočne Evrope.</p> <p>Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković je u periodu <b>5-6. decembra</b> boravio u radnoj posjeti SE. Tokom posjete potpisan je</p> <p><b>Sporazum o saradnji između Crne Gore i Savjeta Evrope.</b></p> <p>Vlada je <b>15. decembra</b> usvojila je <b>Informaciju o saradnji Crne Gore sa Savjetom Evrope.</b></p> <p>Crna Gora je posvećena punoj implementaciji svih obaveza koje proističu iz članstva u <b>OEBS-u</b> i poštovanju ključnih dokumenata OEBS-a, koji su garant bezbjednosti u Evropi.</p> <p>Crna Gora je bila domaćin Mediteranske konferencije OEBS-a pod nazivom "<b>Demokratska tranzicija – Izazovi i šanse u Mediteranskom regionu</b>" u periodu od <b>10 do 11. oktobra</b>.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen predvodio je crnogorsku delegaciju na zasijedanju <b>Ministarskog savjeta OEBS-a održanom u Viljnusu 6-7. decembra</b> pod predsjedavanjem Litvanije.</p> <p>Crna Gora aktivno učestvuje u aktivnostima na sprovođenju <b>Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Član IV, Aneks 1-</b></p>

			<p>B Dejtonskog sporazuma, pod okriljem OEBS-a.</p> <p>U periodu <b>14-17. novembra</b>, Crna Gora je učestvovala na 47. sastanku Subregionalne konsultativne komisije održanom u Beogradu pod predsjedanjem Srbije.</p> <p>Saradnja sa <b>Ujedinjenim nacijama</b> se ostvaruje kroz intenzivnu komunikaciju. U izvještajnom periodu Crna Gora je uzela učešće na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV Međuvladinoj konferenciji zemalja koje primjenjuju program „Djelujući kao jedan“ u Montevideu, <b>8-10. Novembra</b>;</li> <li>• Ministarskoj konferenciji povodom obilježavanja 60 godina od usvajanja Konvencije o izbjeglicama i 50 godina od usvajanja Konvencije o smanjenju apatridije u Ženevi, <b>7-8. Decembra</b> i</li> <li>• IV Forumu Alijanse civilizacija u Dohi, <b>11-13. decembra</b></li> </ul> <p><b>Zajednička ministarska deklaracija o zatvaranju poglavlja izbjeglica i obezbjeđivanju trajnog rešenja za ranjive izbjeglice i interno raseljena lica</b>, kao i njen sastavni dio Regionalni program za stambeno zbrinjavanje najugroženijih kategorija izbjeglica, potpisani su od strane ministara vanjskih poslova BiH, Crna Gore, Srbije i Hrvatske, u okviru procesa Beogradska inicijativa, <b>7. novembra</b>.</p> <p>Vlada je <b>15. decembra</b> usvojila je <b>Informaciju o rezultatima i efektima primjene integrisanog programa saradnje „Djelujući kao jedan u Crnoj Gori“</b>, kojom su date jasne smjernice za dalje unapređivanje modela i intenziviranja aktivnosti u cilju pune primjene i razvijanja sistema integrisane saradnje.</p> <p>Vlade je <b>22. decembra</b> usvojila: <b>Akcionni plan uz Programski dokument između Vlade Crne Gore i UNDP za period 2012 – 2016. i Akcionni plan uz Nacionalni program saradnje 2012 – 2016 između Vlade Crne Gore i UNICEF.</b></p> <p><b>Na 36. zasjedanju Generalne konferencije UNESCO, održanom 2. novembra, Crna Gora je postala članica Izvršnog odbora UNESCO.</b></p>
<p><b>Borba protiv širenja naoružanja</b></p>	<p>Član 3</p>	<p>MVPEI</p>	<p><b>Član 3 - Borba protiv širenja naoružanja za masovno uništenje i sredstava njegove isporuke</b></p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora koji se odnose na razoružanje, kontrolu naoružanja i neproliferaciju oružja za masovno uništenje i aktivno učestvuje na međunarodnim skupovima u ovoj oblasti. Crna Gora redovno podnosi izvještaje i ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva u UN i OEBS, a u skladu sa svojim spoljnopolitičkim prioritetima, prati odluke usvojene u okviru zajedničke i bezbjednosne politike EU, sa posebnim akcentom na međunarodne sankcije koje uvodi Evropski savjet.</p> <p>Vlada je <b>29. decembra</b> zadužila Nacionalni tim za hemijsko oružje da pripremi <b>Nacrt zakona o sprovođenju</b> Konvencije o zabrani hemijskog oružja. Ove aktivnosti planirane su za prvi kvartal 2012. godine.</p>

			Crna Gora je u decembru podnijela <b>Prvi nacionalni izvještaj i izjavu o nuklearnim materijalima</b> u skladu sa Sporazumom o zaštitnim mjerama i dodatnim protokolom.
<b>Međunarodne obaveze</b>	Član 4	MVPEI ostala nadležna ministarstva	<b>Član 4 - Ispunjavanje međunarodnih obaveza, naročito puna saradnja sa MKSJ</b>  U izvještajnom periodu nije bilo saradnje sa MKSJ oko slučajeva pred Tribunalom.
<b>Međunarodni i regionalni mir i stabilnost i dobrosusjedstva saradnja</b>	Čl. 5 i 6	MVPEI MUP MO ostale nadležne institucije	<b>Član 5 i 6 - Razvoj dobrosusjedskih odnosa</b>  <b>Republika Albanija</b>  Usaglašen je <b>Sporazum o određivanju zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka cijevna-Grabon i granične tačke Vranić-Ćerem između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije</b> i očekuje se njegovo potpisivanje u narednom periodu. Predstavnici Albanije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Grčke potpisali su <b>25. novembra</b> u Tirani <b>Memorandum o razumijevanju o upravljanju proširenim prekograničnim slivom Drima</b> .  Izmjene i dopune Aneksa <b>Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana</b> , kojim će se državljanima Crne Gore i Albanije omogućiti prelazak državne granice i sa biometrijskom ličnom kartom, potpisan je <b>14. decembra</b> u Tirani.  Na marginama Konferencije „Učvršćivanje demokratizacije kao kriterijuma za mir i stabilnost na Balkanu“, održane <b>10. novembra</b> , ministar Milan Roćen se susreo sa ministrom vanjskih poslova Republike Albanije Edmondom Hadžinastom. Ministar zaštite životne sredine, šumarstva i vodoprivrede Republike Albanije Fatmir Mediju susreo se sa ministrom odživog razvoja i turizma P. Sekulićem i ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja T. Miloševićem, <b>18. novembra</b> u Podgorici. Na marginama sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica Američko- jadranske povelje (A5), koji je održan u Tirani <b>14. decembra</b> , MVPEI M. Roćen se sastao sa MVP Albanije E. Hadžinastom.  <b>Bosna i Hercegovina</b>  Prva runda pregovora u vezi sa potpisivanjem novog <b>Sporazuma o socijalnom osiguranju</b> održana je <b>6-8. decembra</b> u Sarajevu.  Na prvoj konferenciji članova parlamenata iz EU, BiH i regiona ZB, održanoj <b>4. novembra</b> u Sarajevu, učestvovao je Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije CG.  Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u posjeti CG <b>16. decembra</b> i razgovarao sa potpredsjednik Skupštine CG Rifatom Rastoderom.  <b>Republika Hrvatska</b>

		<p><b>Povelja o partnerstvu i saradnji između Opštine Kotor i grada Trogira</b> potpisana je <b>14. novembra</b>.</p> <p>Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj <b>10-11. oktobra</b>. Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori <b>16-17. oktobra</b>.</p> <p><b>Republika Italija</b></p> <p><b>Sporazum o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Crne Gore i regije Abruco</b> potpisan <b>13. decembra</b> na Sastanku Mediteranskih zemalja u Kjetiju.</p> <p>Ministar zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije boravio je u posjeti Podgorici <b>12. decembra</b>, kada je i održan XV sastanak Upravnog odbora za bilateralnu saradnju Crne Gore i Italije na planu životne sredine.</p> <p><b>Republika Makedonija</b></p> <p><b>Ugovor o izručenju između Crne Gore i Republike Makedonije</b> potpisan je <b>4. oktobra</b> . <b>Sporazum o saradnji u kontekstu približavanja i pristupanja EU</b> potpisan je <b>14. oktobra</b>. <b>Povelja o bratimljenju između opština Bijelo Polje i Strumice</b> potpisana je <b>17. novembra</b>.</p> <p>Vlada je 8.decembra 2011.godine utvrdila <b>Osnovu za vođenje pregovora i za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala ilegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela</b>.</p> <p>Ministar odbrane Republike Makedonije Fatmir Besimi boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori <b>29-30. novembra</b>.</p> <p><b>Republika Srbija</b></p> <p><b>Memorandum o razumijavanju i saradnji Socijalnog savjeta Crne Gore sa Socijalno ekonomskim savjetom Republike Srbije</b> potpisan <b>26. oktobra</b> .</p> <p>Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetković boravio je u radnoj posjeti CG <b>23. decembra, 2011.</b> kada je održana svečana skupština Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba.</p> <p><b>Republika Slovačka</b></p> <p>Vlada Crne Gore je 13. oktobra 2011.godine utvrdila <b>Osnovu za vođenje pregovora i za zaključivanje Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke o policijskoj saradnji</b>.</p>
--	--	---

			<p><b>Ukrajina</b></p> <p>Vlada je 1. decembra 2011.godine utvrdila <b>Osnovu za vođenje pregovora i za zaključivanje Memoranduma između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine o policijskoj saradnji.</b></p> <p><b>SELEC Konvencija</b></p> <p>Skupština je na sjednici održanoj 1. novembra 2011. godine donijela Zakon o ratifikaciji Konvencije o uspostavljanju centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi („Službeni list CG, Međunarodni ugovori“, br. 14/11).</p>
Terorizam	Član 7	MVPEI MO	<p><b>Član 7 - Borba protiv terorizma i ispunjavanje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti</b></p> <p>Vlada je <b>15. decembra</b> usvojila <b>Drugi izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-2014. godine</b> i Akcionog plana za period 2010-2012. godine .</p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze iz ove oblasti.</p>
Sprovođenje Sporazuma	Čl. 8-9	MVPEI	<p><b>Član 8 - Sprovođenje Sporazuma (Savjet za stabilizaciju i pridruživanje)</b></p> <p><b>Član 9 - Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji</b></p> <p>Posljednja runda pregovora sa Ukrajinom održana je 3. novembra u Beču. <b>Sporazum o slobodnoj trgovini (FTA), kao i bilateralni Sporazum sa Ukrajinom u okviru pregovora za članstvo Crne Gore u STO-u</b> potpisani su 18. novembra 2011. godine u Kijevu.</p> <p>Poslednji sastanak Radne grupe tj. multilateralni sastanak sa članicama STO, održan je 5. decembra 2011. Na sastanku članice RG preporučile su prijem Crne Gore u STO. Protokol o pristupanju Crne Gore potpisan je na osmom sastanku Ministarske konferencije, 17. decembra 2011. u Ženevi.</p> <p>Vlada Crne Gore je 29. decembra 2011. utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, koji je u skupštinskoj proceduri. Crna Gora će postati punopravni član STO trideset dana od dana dostavljanja instrumenata ratifikacije STO Sekretarijatu. Napominjemo da se Crna Gora na poslednjem sastanku RG obavezala da će ratifikovati pomenuti Zakon najkasnije do 31. marta 2012.</p>
<b>GLAVA II</b>			
<b>POLITIČKI DIJALOG</b>			
Politički dijalog	Čl. 10 - 13	MVPEI	<b>Član 10 - 13 - Politički dijalog Crna Gora – EU</b> (vidjeti član 8)

		<p>Treći <b>sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije</b> i Crne Gore održan je <b>3-4. oktobra</b>. Kopredsjedavajući Parlamentarnog odbora i vođa crnogorske delegacije bio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. U radu Odbora učestvovao je i ministar Crne Gore Milan Roćen, koji se na marginama Trećeg sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore susreo sa generalnim direktorom za proširenje S. Saninom i predsjednikom Partije evropskih socijalista (PES) u EP P. N. Rasmusenom.</p> <p>Komesar EK Štefan File boravio je u Crnoj Gori <b>13. oktobra</b> i tom prilikom uručio predsjedniku Vlade Igoru Lukšiću pozitivno <b>mišljenje EK o spremnosti CG za članstvo u EU i preporuku za otpočinjanje pristupnih pregovora</b>. Komesar File se tokom posjete susreo i sa Predsjednikom Crne Gore F. Vujanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, a obratio se i članovima Nacionalnog savjeta za EI.</p> <p>U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, <b>4. novembra</b>, bila je delegacija Vojnog komiteta Evropske unije na čelu sa predsjedavajućim generalom Hakanom Sirenom. Tokom posjete susreli su se sa Predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i ministrom odbrane Borom Vučinićem.</p> <p>Predsjednik Vlade <b>Igor Lukšić</b> učestvovao je <b>29. novembra</b> na godišnjem Balkanskom samitu u Briselu, u organizaciji Prijatelja Evrope i tom prilikom govoriti na panelu „20 godina kasnije - ko ostvaruje najbolje rezultate u politici i biznisu“. PV je imao radni sastanak i sa stalnim predstavnicima više država članica EU u Briselu, kao i bilateralni sastanak s GD za proširenje Evropske Komisije <b>Stefanom Saninom</b>.</p> <p>Generalni direktor za proširenje EU S. Sanino boravio je u zavničnoj posjeti Crnoj Gori nakon objavljivanja odluke Evropskog savjeta, <b>13. decembra</b>. Tokom posjete susreo se sa Predsjednikom Crne Gore F. Vujanovićem, predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćenom.</p>
<b>GLAVA III</b> <b>REGIONALNA SARADNJA</b>		
<b>Saradnja sa ostalim zemljama u procesu pristupanja EU</b>	Čl. 14 - 17	<b>Član 14 - 16 – Saradnja sa ostalim zemljama koje su potpisale SSP i drugim zemljama kandidatima za članstvo u EU –</b> (vidjeti članove 5 i 6)  U izvještajnom periodu, predstavnici Crne Gore prisustvovali su sljedećim sastancima: U okviru Centralno- evropske inicijative, predsjednik Vlade Crne Gore dr Igor Lukšić uzeo je učešće na Samitu Centralno-evropske inicijative (CEI) u Beogradu, <b>4. novembar</b> . U okviru Strategije EU za region Dunava, državni sekretar za politička pitanja Nebojša Kaluđerović učestvovao je na Neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Dunavskog regiona u Bukureštu, <b>7-8. novembra</b> . U okviru Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) održan je Sastanak Borda Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Koordinacioni sastanak SEECP Trojke, RCC i EK u Sarajevu, <b>7-8. decembra</b> .



			<p><b>Republika Turska</b></p> <p>Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je u Izmiru, <b>26-27. oktobra</b>, kada se susreo sa guvernerom i gradonačelnikom Izmira M. Dž. Kiracom i A. Kocaoulom i sa predsjednikom Izmirske trgovinske komore E. Demirtaşom.</p>
<p><b>GLAVA IV</b></p> <p><b>SLOBODNO KRETANJE ROBE</b></p>			
Slobodno kretanje robe	Član 18	ME/MF	<p><b>Član 18 - Uspostavljanje područja bilateralne slobodne trgovine</b></p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
Industrijski proizvodi	Čl. 19 - 23	ME/MF	<p><b>Član 19 - 23 - Industrijski proizvodi (međusobne koncesije, carine i ograničenje izvoza, brže sniženje carina)</b></p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
Poljoprivredni proizvodi sensu lato	Čl: 24, 26 (1), 27(1), 31, 32 i 35	MPPR	<p><b>Član 24 – Poljoprivreda i ribarstvo / definicije</b>  <b>Član 26 – Koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Crne Gore</b>  <b>Član 27 – Koncesije Crne Gore na poljoprivredne proizvode</b>  <b>Član 31 – Klauzula o reviziji</b>  <b>Član 32 – Zaštitna klauzula za poljoprivredu i ribarstvo</b>  <b>Član 35 – Poboľjšane koncesije</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Prerađeni poljoprivredni proizvodi	Član 25, Protokol I	MPPR	<p><b>Čl. 25 – Prerađeni poljoprivredni proizvodi</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Poljoprivredni proizvodi sensu stricto	Čl: 26(2), (3) i 27(2)	MPPR	<p><b>Član 26(2), (3) i 27(2) - Poljoprivredni proizvodi sensu stricto</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Vino	Čl. 28 i Protokol II	MPPR	<p><b>Čl. 28 – Protokol o vinu i alkoholnim pićima</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Ribljii proizvodi	Čl. 29 i 30	MPPR	<p><b>Član 29 i 30 - Ribljii proizvodi</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Zaštita geografskih	Član 33	MPPR	<p><b>Član 33 - Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića</b></p>

oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića			U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti..
Zajedničke odredbe	Čl. 34 - 48	ME MF UC	<p><b>Član 34 - Opseg primjene</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 35 - Poboļšane koncesije</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 36 – Mirovanje</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 37 i 38 - Zabrana fiskalne diskriminacije i Carine fiskalne prirode</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 39 - Carinske unije, područja slobodne trgovine i prekogranični aranžmani</b></p> <p>Crna Gora primjenjuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom.</p> <p>U toku su pregovori sa članicama Carinske unije (Ruska Federacija, Bjelorusija i Kazahstan). Posljednji sastanak Crne Gore i Unije održan je 26 -27. septembra 2011. godine u Podgorici. Sporazumi će biti potpisani bilateralno sa Bjelorusijom i Kazahstanom, dok se sa Ruskom Federacijom ne pregovara FTA, već samo Protokol uz postojeći Sporazum, tako da do izmjena u Sporazumu neće doći.</p> <p>Pregovori o zaključenju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa članicama EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska), započeti su na inicijativu Crne Gore, a u skladu sa preporukom Evropske komisije. Pregovori su zaključeni u Podgorici 8. jula 2011. godine. Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTE, kao i pojedinačni bilateralni sporazumi, potpisani su na Ministarskoj konferenciji EFTA-e 14. novembra 2011. godine, nakon čega slijedi ratifikacija od strane svih potpisnica. Sporazum bi trebalo da bude u punoj primjeni od 1. jula 2012. godine.</p> <p>Svi bilateralni ugovori o slobodnoj trgovini sadržeće <b>otkaznu kauzulu</b>, koja predviđa raskid ugovora u momentu pristupanja Crne Gore EU.</p>

			<p><b>Član 40 – Damping</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 41 - Zaštitna klauzula</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 42 - Klauzula o nestašici</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 43 - Državni monopoli</b> Crna Gora nema državne monopole.</p> <p><b>Član 44 - Pravila o porijeklu roba</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 45 - Dozvoljena ograničenja za uvoz, izvoz i tranzit robe</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 46 - Izostanak administrativne saradnje</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 47</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
<p><b>GLAVA V</b> <b>KRETANJE RADNIKA, OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL</b></p>			
<b>Kretanje radnika</b>	Čl. 49 - 51	MRSS	<p><b>Član 49 – 51 - Kretanje radnika</b></p> <p>U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca („Službeni list CG“, br. 22/08 i 32/11), Vlada Crne Gore je 27.10..2011. godine donijela Odluku o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2012. godinu.(Službeni List Crne Gore 55/11).</p> <p>Skupština Crne Gore je na sjednici od 1. novembra 2011. godine, usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o</p>

			<p>socijnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijnom osiguranju . (Službeni list CG-Međunarodni ugovori br. 14/11) . Sporazum je stupio na snagu 1. januara 2012. godine.</p>												
<b>Osnivanje privrednih društava</b>	Čl. 52 - 58	ME	<p><b>Član 52-58 - Osnivanje privrednih društava</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti..</p>												
<b>Saobraćaj</b>	Čl: 55, 61 i Protokol IV	MSP	<p><b>Član 55, 61 i Protokol IV - Saobraćaj</b></p> <p>U dijelu bezbjednosti putne infrastrukture (član 18 stav 3 Protokola IV) usklađivanje sa direktivama EU će se ostvariti kroz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima („Sl. list CG“, br. 36/11).</p> <p>U dijelu drumskog transporta - Socijalni aspekt ( član 16 stav 2) izvršeno je usklađivanje sa propisima EU donošenjem <b>Uredbe o obimu i strukturi nadzora nad radom vozača, načinu pripreme i sadržaju programa nadzora, načinu izvođenja nadzornih ovlaštenja i elementima nadzora na putu i prostorijama prevoznika</b> ( „Službeni list CG“, broj 50/11).</p> <p><b>Nacrt zakona o željeznici</b>, Vlada je utvrdila decembra 2011. godine, u toku je javna rasprava a planirano je da Vlada utvrdi Prijedlog zakona u drugom kvartalu 2012 godine.</p> <p>Umjesto Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju radi će se novi zakon , iz razloga što se u toku procesa izrade došlo do zaključka da ima više od 60% izmjena i sada se radi Nacrt zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti. Planirano je da Vlada utvrdi Prijedlog zakona do III kvartala 2012.</p> <p>U IV kvartalu 2011. godine objavljen je u Službenom listu Crne Gore Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbjednost željezničkog saobraćaja. U procesu izrade su podzakonski akti koji proizilaze iz Zakona o bezbjednosti željezničkog saobraćaja („Sl. list CG“, br. 40/11)., ukupno 87, a zbog velikog broja, kategorisani su u akte I prioriteta: 26, II prioriteta: 28 i III prioriteta: 33.</p> <p>Podzakonski akti prvog prioriteta su u procesu usaglašavanja sa relevantnim institucijama i očekuje se da budu završeni do marta 2012. godine, su:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rb</th> <th>Naziv podzakonskog akta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pravilnik o tehničkim uslovima, o načinu i postupku odobravanja, o načinu obavljanja tehničkih pregleda prototipa željezničkih vozila prije njihovog puštanja u saobraćaj</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pravilnik o održavanju željezničkih vozila</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pravilnik o opremanju željezničkih vozila aparatima za gašenje požara</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pravilnik za vuču vozova</td> </tr> </tbody> </table>	Rb	Naziv podzakonskog akta	1	Pravilnik o tehničkim uslovima, o načinu i postupku odobravanja, o načinu obavljanja tehničkih pregleda prototipa željezničkih vozila prije njihovog puštanja u saobraćaj	2	Pravilnik o održavanju željezničkih vozila	3	Pravilnik o opremanju željezničkih vozila aparatima za gašenje požara	4	Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila	5	Pravilnik za vuču vozova
Rb	Naziv podzakonskog akta														
1	Pravilnik o tehničkim uslovima, o načinu i postupku odobravanja, o načinu obavljanja tehničkih pregleda prototipa željezničkih vozila prije njihovog puštanja u saobraćaj														
2	Pravilnik o održavanju željezničkih vozila														
3	Pravilnik o opremanju željezničkih vozila aparatima za gašenje požara														
4	Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila														
5	Pravilnik za vuču vozova														

			6	Uputstvo o garanciji kvaliteta izvršenih opravaka željezničkih vozila		
			7	Uputstvo o rukovanju brzinomjernim uređajima na vučnim i drugim vozilima o obradi trake za registrovanje		
			8	Opšte uputstvo o jednoposjedu dizel i elektro vučnih vozila		
			9	Saobraćajni pravilnik		
			10	Signalni pravilnik		
			11	Pravilnik o izradi reda vožnje		
			12	Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka		
			13	Saobraćajno uputstvo		
			14	Uputstvo o manevrisanju		
			15	Uputstvo o signalisanju kraja voza signalnim završnim svjetiljkama sa crvenom trepćućom svjetlošću i postupak sa njima		
			16	Uputstvo o mjerama bezbjednosti od električne struje na elektrificiranim prugama		
			17	Priručnik za primjenu mjera bezbjednosti od električne struje na kontaktnoj mreži monofaznog sistema 25 kV/50 Hz		
			18	Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja		
			19	Uputstvo za ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje lokomotivskog djela autostop uređaja I 60		
			20	Uputstvo za primjenu, ugradnju i ispitivanje i održavanje pružnih AS na prugama		
			21	Uputstvo o ugrađivanju i održavanju šina i skretnica u dugačkim trakovima		
			22	Pravilnik o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta		
			23	Pravilnik o mjerama za bezbjednost i sigurnost radnika pri izvođenju radova na pruži		
			24	Pravilnik o održavanju donjeg stroja pruge		
			25	Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruge		
			26	Pravilnik o izolovanim sastavima u gornjem stroju željezničkih pruga		
		<p>U I kvartalu 2012. godine se očekuje potpisivanje <b>Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja između dvije zemlje.</b></p> <p>U saradnji sa konsultantskom kućom NTU, urađen je dokument <b>Finansijska konsolidacija željezničkih društava u Crnoj Gori</b>, koji predstavlja analizu ključnih finansijskih kapaciteta četiri nezavisna privredna društva u okviru željezničkog sektora u Crnoj Gori (Željeznička infrastruktura Crne Gore, Željeznički prevoz Crne Gore, Montecargo i Održavanje željezničkih vozničkih sredstava). Glavni cilj analize jeste uvid u načine finansiranja željezničkog sistema i toka novca u navedenim društvima.</p> <p>Urađena prefezibility studija <b>“Izrada preliminarnog rješenja, studija I prostorno planskih dokumenata za regionalnu prugu Čapljina – Trebinje – Nikšić”.</b></p> <p>Strategijom restrukturiranja željeznice Crne Gore iz 2007. godine, predviđeno je obavljanje aktivnosti u tri faze, i to: revizija bilansa,</p>				

		<p>segmentacija i privatizacija. U skladu za zahtjevima, do sada su realizovane dvije faze restrukturiranja željezničkog sistema. Primijenjen je dezintegracioni model restrukturiranja željeznice, kojim je upravljanje infrastrukturom u potpunosti razdvojeno od prevoza putnika i tereta.</p> <p>Direkcija za željeznice administrativno ojačana, sa dva nova zaposlena na pozicijama: pomoćnik direktora i savjetnik direktora, oba zaposlena imaju dugogodišnje radno iskustvo na željeznici a po struci su dipl.inženjer saobraćaja i dipl. inženjer građevine.</p> <p>U toku 2011 godine na pruzi Bar – Vrbnica završeni su sljedeći projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 klizišta sanacija,</li> <li>• Rehabilitacija 3 tunela, 1300 m,</li> <li>• Sanacija 6 kosina i 3 galerije,</li> <li>• Rehabilitacija 17,18km pruge Bijelo polje – Mijatovo Kolo,</li> <li>• Rehabilitacija 11 km pruge Trebaljevo – Kolašin, čime je postignut veći stepen bezbjednosti na rehabilitovanim dionicama, u smislu: ukinute lagane vožnje, brzina sa 30 km/h podignuta na 80 km/h, odnosno na projektovanu brzinu, smanjen broj vanrednih događaja.</li> </ul> <p>U periodu od 31.10.2011. do 3.11.2011. godine, pomorske vlasti Crne Gore je posjetio Monitoring tim Paris Mou sastavljen od predstavnika Finske, Italije, Evropske komisije i Sekreterijata Paris Mou koji je upoznat sa aktivnostima koje Crne Gore u oblasti preduzima kada je u pitanju sigurnosti i bezbednosti plovidbe i zaštita životne sredine. Monitoring tim je dao odredjeni broj preporuka koje bi Crna Gora trebalo u naredne tri godine da ispuni kako bi postala punopravni član Paris Mou.</p> <p>Skupština Crne Gore usvojila je <b>Zakona o Potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama iz 1966. godine</b> (Službeni List Crne Gore - Međunarodni ugovori br 17/11) i <b>Zakon o Potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine.</b> (Službeni List Crne Gore - Međunarodni ugovori br 17/11)</p> <p>Donesen je <b>Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama u lukama</b> („Službeni list CG“, broj 33/11).</p> <p>U skupštinskoj proceduri su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. godine</b> (atinska konvencija);</li> <li>• <b>Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spasavanju iz 1989. godine i</b></li> <li>• <b>Protokol iz 2002. godine uz Međunarodnu konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem iz 1974. godine (Atinska Konvencija)</b></li> </ul> <p>Pripremljeni su <b>Nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama i Zakona o sigurnosti i bezbjednosti plovidbe</b></p>
--	--	--

			<p>Vlada je 15. decembra 2011. godine utvrdila <b>Prijedlog zakona o vazдушnom saobraćaju</b>, koji je potpuno harmonizovan sa legislativom Evropske unije iz oblasti vazdušnog saobraćaja, navedene u Aneksu 1 multilateralnog ECAA Sporazuma, koji je Crna Gora ratifikovala 2007. godine. Zakon je dostavljen Skupštini i čeka se da ga ista usvoji u prvom kvartalu 2012 godine.</p> <p>Posjeta ekspertske komisije, koji prati ocjenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa regulativama i direktivama Evropske unije iz oblasti vazdušnog saobraćaja je predviđena krajem marta. Očekuje se potvrda da je Crna Gora ispunila uslove iz prve tranzicione faze ECAA sporazuma.</p> <p>Skupština je 24. novembra 2011. godine usvojila <b>Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete prouzrokovane vazduhoplovom trećim licima</b> ("Međunarodni ugovori 16/11" od 15.decembra.2011.godine), kao i Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete trećim licima, nastale usljed akata nezakonitog ometanja uz učešće vazduhoplova "(Međunarodni ugovori 16/11" od 15.decembra 2011.godine )</p> <p>U prvom kvartalu 2012 godine očekuje se i usvajanje posebnog Programa sigurnosti u vazdušnom saobraćaju, dok je Program bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i Program kvaliteta inoviran u skladu sa dokumentom 30 ICAO-a i u potpunosti se primjenjuje.</p>
<b>Pružanje usluga</b>	Čl. 59 - 61	ME MID	<p><b>Član 59 - 61 Pružanje usluga</b></p> <p>Skupština Crne Gore usvojila je <b>Zakon o poštanskim uslugama</b> („Službeni list CG“, .broj 57/11).</p>
<b>Kretanje kapitala i plaćanja</b>	Čl. 62 - 64	MF	<p><b>Član 62, 63 i 64 – Tekuća plaćanja i kretanje kapitala</b></p> <p>U oblasti platnog prometa donijeta je <b>Odluka o obaveznim elementima naloga za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca</b>, („Službeni list CG“, br. 15/11), koja je usklađena sa Regulativom 1781/2006 EC.</p> <p><b>Odlukom o načinu i postupku vršenja kontrole obavljanja platnog prometa u zemlji</b> („Službeni list CG“, broj 015/11), propisana je kontrola segmenata platnog prometa koji ranije nisu bili regulisani.</p> <p>Počeo je rad na izradi novog <b>zakona o platnom prometu</b>, kojim će se važeći Zakon o platnom prometu u zemlji uskladiti sa Direktivom 2007/64/EC o platnim uslugama (tzv. PSD), Direktivom 2009/110/EC o institucijama elektronskog novca i Direktivom 98/26/EC o finalnosti poravnanja u platnim sistemima.</p>
<b>Ostala pitanja vezana za Glavu V SSP</b>	Čl. 65 - 71	ME MUP MRSS MF	<p><b>Član 65 – 71 - Opšte odredbe</b></p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>

GLAVA VI

USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA, SPROVOĐENJE ZAKONA I PRAVILA KONKURENCIJE

<p>Konkurencija</p>	<p>Član 72, tačka 3, Član 73, Član 74, Protokol V</p>	<p>VLADA MIDIT ME MF MP Komisija za kontrolu državne pomoći (državna pomoć)</p>	<p>Član 72 tačka 3 - Usklađivanje zakonodavstva i sprovođenje zakona u oblasti unutrašnjeg tržišta, uključujući zakonodavstvo u oblasti finansija, pravosuđa, slobode i bezbjednosti, kao i u drugim oblastima trgovine.</p> <p>Vlada Crne Gore je 29. decembra. 2011. godine usvojila <b>Informaciju o realizaciji obaveza iz Nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u EU 2008-2012 za period 1.januar – 31. decembar 2011. godine</b></p> <p>Skupština Crne Gore usvojila je <b>Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti</b> („Službeni list.CG, broj 53/11).</p> <p>- U oblasti <b>Mreža i usluga elektronskih komunikacija</b> usvojeni su i objavljeni u , („Službenom listu Crne Gore, broj 61/11“):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o mjerama i postupcima zaštite certifikata i podataka vezanih za potpisnike.</li> <li>- Pravilnik o mjerama zaštite elektronskog potpisa i naprednog elektronskog potpisa i</li> <li>- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sprovođenja javnih nabavki u elektronskoj formi</li> <li>- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio koridora.</li> <li>- Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je usvojila i objavila konačan tekst Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža. („Službeni list CG”, br. 52/11).</li> </ul> <p>Završena je stručna rasprava i dobijena su pozitivna mišljenja nadležnih institucija na <b>Pravilnik o kvalitetu usluga elektronskih komunikacionih mreža i Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javne elektronske komunikacione mreže.</b></p> <p>Pripremljen <b>Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o minimalnom setu usluga koje obuhvata Univerzalni servis</b> je, U oblasti <b>poljoprivrede</b>, agro-industrijskog sektora, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja usvojeni su sljedeći pravni akti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja</b> („Službeni list CG“, broj 61/11); ( vidjeti član 97 ).</li> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu</b>(„Službeni list CG“, broj 61/11.) ( vidjeti član 97 ).</li> <li>- <b>Pravilnik o mjerama za sprječavanje pojave, utvrđivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod zivotinja</b> („Službeni.list CG“broj53/11) ( vidjeti član 97 ).</li> <li>- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama i listama</b></li> </ul>
---------------------	---	---	--



		<p><b>štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom</b> ("Službeni list CG" broj 39/11) ( vidjeti član 97 ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma virusa Mozaika pepina (Pepino Mosaic virus)</b> ("Sl. list CG", broj 54/11); ( vidjeti član 97 ).</li> <li>- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanja bolesti vretenavost krtola krompira (Potato Spindle tuber viroida)</b> ("Sl. list CG", broj 56/11); ( vidjeti član 97 ).</li> <li>- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Thrips palmi Karny iz Tajlanda</b>("Sl. list CG", broj 56/11). ( vidjeti član 97 ).</li> <li>- <b>Program monitoringa zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla (ratarske i povrtarske kulture) na nivou primarne proizvodnje za 2011.godinu</b> ( Službeni.list CG, br.56/11) ( vidjeti član 97 ).</li> </ul> <p>- Utvrđeni su Prijedlog zakona o veterinarstvu i Nacrt zakona o organskoj proizvodnji. ( vidjeti član 97 )</p> <p>U oblasti <b>statistike, Prijedlog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, koji je</b> Vlada utvrdila 1. decembra 2011. godine je u skupštinskoj proceduri.</p> <p>U oblasti sprječavanja <b>pranja novca i finansiranja terorizma</b>, Vlada je 1. decembra 2011. godine, utvrdila <b>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma</b> i trenutno je u skupštinskoj proceduri.</p> <p>U oblasti <b>investicija</b>, Skupština Crne Gore je 1. novembra 2011. godine donijela <b>Zakon o investicionim fondovima</b> ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11).</p> <p><b>Član 73 - Konkurencija i ostale ekonomske odredbe</b></p> <p><b>Prijedlog zakona o zaštiti konkurencije</b> će biti na dnevnom redu Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini.</p> <p>U izvještajnom periodu, Uprava za zaštitu konkurencije izdala je tri rješenja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, dok je jedan zahtjev u toku. Takođe, u navedenom periodu započeta su dva postupka za utvrđivanje postojanja eventualne povrede konkurencije i to: jedno rješenje zbog utvrđivanja povrede iz člana 2 Zakona o zaštiti konkurencije, vezano za pogrebne usluge i dva zbog utvrđivanja povreda iz čl.2 i 7 Zakona o zaštiti konkurencije u ostvarivanju prava intelektualne svojine..</p> <p>Uprava za zaštitu konkurencije je u saradnji sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore i AIM Projektom (Accession to Internal Market - Pristupanje unutrašnjem tržištu, koji je finansiran od strane EU, a kojeg implementira GIZ) u periodu od 15-16. novembra 2011. godine organizovala seminar pod nazivom „Pravo i politika konkurencije i značaj pravosudnih organa“.</p>
--	--	--

		<p>Seminar je prevashodno bio namijenjen edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori- edukaciji u cilju unaprijeđenja postojećih i sticanja novih znanja o načelima, pravilima, značaju i najboljoj praksi Evropske Unije i zemalja regiona po pitanju zaštite konkurencije i njene efikasnosti, posebno s aspekta uspješnosti ukupnih procesa EU integracija Crne Gore. Cilj seminara je bio pregled EU i nacionalnog zakonodavstva u oblasti konkurencije, naročito određenih odredbi Regulative (EC) 1/2003. Posebni osvrt bio je posvećen značajnim slučajevima institucija za zaštitu konkurencije u EU (Evropske Komisije i nacionalnih organa), Evropskog suda pravde i nacionalnih sudova.</p> <p><b>Državna pomoć</b></p> <p><b>Član 73 stav 7 (b)</b></p> <p>Pripremljen <b>Prijedlog odluke o mapi regionalnih pomoći</b> od strane Ministarstva ekonomije, u skladu sa članom -73 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koja je od značaja za član 113. Predlog odluke je Ministarstvo ekonomije dostavilo Komisiji za kontrolu državne pomoći, a Komisija je dokument dostavila Evropskoj Komisiji na mišljenje (Ovo je vezano za poglavlje 3.8.2 Državna pomoć).</p> <p>U skladu sa preporukama Evropske Komisije (EK) iz Analitičkog izvještaja pripremljen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći ("Sl. list CG", br. 74/09 i 57/11) koji je Skupština Crne Gore usvojila 17. novembra 2011. godine.</p> <p>Pripremljen je <b>Prijedlog odluke o mapi regionalne pomoći</b> u skladu sa obavezama iz člana 73.7. (b) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prijedlog odluke je u junu poslat Evropskoj Komisiji. EK je u novembru poslala dodatne sugestije na Prijedlog odluke koje je resorno Ministarstvo (Ministarstvo ekonomije) u saradnji sa Odjeljenjem za pripremu državne pomoći ažuriralo. Konačnu zvaničnu verziju Komisija za kontrolu državne pomoći poslala je na saglasnost EK u decembru 2011. godine.</p> <p>Resorna ministarstva su ispunila obaveze iz programa prilagođavanja postojećih programa državne pomoći, u skladu sa kriterijumima iz člana 73 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na osnovu programa, do sada su usklađeni svi propisi od ukupno osam, i to:</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom</b> ("Sl. list CG", broj 39/11 )</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti</b> ("Sl. list CG", broj. 40/11)</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu</b> ("Sl. list CG", broj. 36/11)</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica</b> ("Sl. list CG", broj., 40/11)</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica</b>("Sl. list CG", broj., 40/11)</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona lukama</b> ("Sl. list CG", broj 40/11)</p> <p><b>Pravilnik o korišćenju poreske olakšice po osnovu poreza na dobit pravnih lica nedovoljno razvijenim opštinama</b> ("Sl. list</p>
--	--	--

			<p>RCG", broj. 03/03)  <b>Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima</b> , 6.oktobra.2011. godine.</p> <p><b>Godišnji Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2010. godini</b>, koji je Vlada usvojila 23. juna 2011. godine ,a Skupština 2. novembra 2011. godine, proslijeđen je Evropskoj komisiji.</p> <p>Ažuriran je <b>Popis (Inventar) dodijeljenih državnih pomoći u Crnoj Gori</b> (period 2007-2010) koji se nalazi na sajtu Komisije za kontrolu državne pomoći i koji je proslijeđen Evropskoj Komisiji.</p> <p><b>Član 74 – Javna preduzeća</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti..</p>
<b>Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina</b>	Član 75	ME ZIS	<p><b>Član 75 - Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina</b></p> <p>Skupština je ratifikovala je u IV kvartalu 2011. godine sljedeće međunarodne sporazume iz oblasti intelektualne svojine:          -Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata ("Službeni list CG - međunarodni ugovori" br. 14/11 od 1. novembra .2011)          -Ugovor o patentnom pravu ("Službeni list CG - međunarodni ugovori" br. 14/11 od 11. novembra 2011)</p> <p>Vlada je 29. decembra 2011. godine donijela je <b>Nacionalnu strategiju intelektualne svojine</b>.</p> <p>Ministarstvo ekonomije je u IV kvartalu donijelo <b>Pravilnik o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga</b> ("Službeni list CG", br. 50/11 od 21.10.2011)</p>
<b>Javne nabavke</b>	Član 76	MF DJN	<p><b>Član - 76 Javne nabavke</b></p> <p>Vlada je 22. decembra 2011. godine usvojila <b>Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015 godine</b>.</p> <p>U izvještajnom periodu, doneseni su sljedeći podzakonski propisi i drugi akti za sprovođenje Zakona, i to:          -<b>Pravilnik o evidenciji postupaka javnih nabavki</b>; ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11).          -<b>Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja ponuda</b>; ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11).          - <b>Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila</b> ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11).i          -<b>Pravilnik o obrascima u postupku javnih nabavki</b>. ("Sl. list Crne Gore", br. 62/11).</p>

			<p>Novim Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG broj 42/11), predviđeno je da Državna komisija, ima predsjednika i četiri člana koji vrše funkciju profesionalno. Predsjednika i članove Državne komisije imenuje Vlada, na osnovu javnog konkursa. Dana 24. oktobra 2011. godine, Uprava za kadrove je objavila javni konkurs, za potrebe državnog organa, Ministarstva finansija, kojim je isti raspisan za predsjednika/cu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i člana/icu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.</p> <p>Javni konkurs koji je raspisan za Predsjednika/cu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i člana/icu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki je poništen, a u skladu sa zakonskim rokovima, očekuje se raspisivanje novog.</p> <p>23. novembra 2011. godine, Američka privredna komora u Crnoj Gori, održala je Okrugli sto o javnim nabavkama: „Izmijenjeni zakon i postupak”, u kojem je učešće uzeo predstavnik Državne komisije. Okrugli sto je organizovan kako bi se njene članice upoznale sa promjenama koje novi zakon donosi u sadašnjoj tenderskoj proceduri, kao i da bi saznali više o tome, kako će novi Zakon o javnim nabavkama, uticati na buduće kupce iz njihovog članstva.</p> <p>U okviru nadležnosti Državne komisije, ista je od 01. oktobra do 31. decembra 2011. godine, donijela 111 odluka po izjavljenim žalbama, od čega je 32 žalbi usvojeno, 57 žalbi odbijeno, 18 žalbi odbačeno, dok je u 4 predmeta postupak obustavljen, jer je žalba povučena.</p> <p>U izvještajnom periodu, po vrsti predmeta javne nabavke, najviše žalbi je izjavljivano na: radove 58, robe 27 i usluge 26, dok je po vrsti postupka, 108 žalbi izjavljeno na otvoreni postupak javne nabavke a 3 žalbe su izjavljene na šoping metodu.</p>
<p><b>Standardizacija, metrologija, sertifikacija, ocjena usaglašenosti i nadzor nad tržištem</b></p>	<p>Član 77</p>	<p>ME</p>	<p><b>Član 77 – Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti</b></p> <p><b>Horizontalan pitanja</b></p> <p>Skupština je usvojila <b>Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti</b> („Službeni list CG, broj 53/11). Pripremljena je radna verzija Strategije slobodnog kretanja robe i očekuje se javna rasprava u toku I kvartala 2012. godine.</p> <p>Osnovni strateški pravac je korišćenje Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda za sve proizvode za koje nije do sada propisan poseban tehnički propis u tranzicionom periodu. Namjera je da se do kraja 2012. postepeno transponuju sve direktive novog pristupa i stupe na snagu 01. januara 2013. Zbog toga bi tranzicioni period trebalo da se završi 01. januara 2013 godine. Kod starog (sektorskog) pristupa, pojedine grupe proizvoda zahtijevaju više vremena (npr. vozila) i trenutno nije moguće predvidjeti trajanje tranzicionog perioda. Radni tekst Strategije predviđa i izradu godišnjih implementacionih planova.</p> <p><b>Standardizacija</b></p> <p>Institut za standardizaciju u kontinuitetu nastavlja sa aktivnostima usvajanja evropskih standarda i srodnih dokumenata na</p>

		<p>nacionalnom nivou. U izvještajnom periodu, Institut za standardizaciju donio je ukupno 579 crnogorskih standarda. Takođe, pripremljena su i 402 nacrt crnogorskih standarda, koji su, u skladu sa Zakonom o standardizaciji, na javnoj raspravi 60 dana, decembar 2011. – februar 2012.</p> <p>Prepoznajući prioritetne oblasti za standardizaciju, koje su od interesa za Crnu Goru, a na osnovu interesovanja zainteresovanih strana, Institut je u izvještajnom periodu formirao 3 tehnička komiteta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISME/TK 003: Prehrambeni proizvodi</li> <li>- ISME/TK E 004: Sistemi upravljanja energijom i energetska efikasnost</li> <li>- ISME/TK 005: Upravljanje ljudskim resursima.</li> </ul> <p>Osnjivanjem pet tehničkih komiteta Institut je realizovao plan predviđen Strategijom razvoja standardizacije u Crnoj Gori za 2011. godinu. Pored toga, pokrenuta je inicijativa za osnivanje Tehničkog komiteta ISME/TK E 006 za standardizacijsko područje: Elektroenergetika.</p> <p><b>Metrologija</b></p> <p>U oblasti metrologije nastavljen je rad na harmonizaciji horizontalnog zakonodavstva kroz donošenje podzakonskih akata za primjenu Zakona o metrologiji („Službeni list CG“, br. 79/08): Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni list CG“, br. 56/11) i Pravilnik o bocama kao mjernim posudama („Službeni list CG“, br. 56/11).</p> <p>Zavod za metrologiju je potpisao Međunarodni komitet za tegove i mjere CIPM MRA 19. oktobra 2011.godine</p> <p><b>Akreditacija</b></p> <p>Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) u kontinuitetu obavlja aktivnosti utvrđivanja i praćenja kompetentnosti tijela za ocjenu usaglašenosti u skladu sa važećim Zakonom o akreditaciji („Službeni list CG“, broj 54/09), Odlukom o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore ("Službeni list RCG" br. 21/2007) i internim pravilima i procedurama.</p> <p>Zaključno sa 31. decembra 2011. godine, ATCG u svom registru ima upisano devetnaest (19) akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti (15 laboratorija za ispitivanje, 1 laboratorija za etaloniranje i 3 kontrolna tijela).</p> <p>ATCG je na 28. sjednici Generalne Skupštine Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), održanoj 23.-24. novembra 2011. godine u Varšavi (Poljska), ostvarilo status punopravnog člana EA.</p> <p>Nakon sticanja punopravnog članstva u EA, u toku su završne aktivnosti za podnošenje aplikacije za potpisivanje Multilateralnih aranžmana sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju (EA MLA), i to za oblasti: laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje i kontrolna tijela.</p>
--	--	---

		<p><b>Tržišni nadzor</b></p> <p>Krajem oktobra, u organizaciji Tržišne inspekcije i AIM Projekta, održan je seminar „Tržišni nadzor - bezbjednost neprehrambenih proizvoda“ i okrugli sto „Kako unaprijediti saradnju inspekcija i trgovaca“, gdje su pored predstavnika Tržišne inspekcije i eksperata AIM Projekta, prisustvovali i predstavnici PKCG i trgovaca. Cilj organizatora bio je da učesnicima prenese znanja o načelima, pravilima i najboljoj praksi EU na području bezbjednosti neprehrambenih proizvoda, kao i da pruži podršku unapređenju buduće saradnje inspekcija i trgovaca u ovoj oblasti. Prezentirani su rezultati Pilot akcije, koju su sproveli Tržišna i Zdravstveno-sanitarna inspekcija Tom prilikom su tržišni inspektori-treneri govorili o stečanim iskustvima u nadzoru nad bezbjednosnim zahtjevima neprehrambenih proizvoda.</p> <p>U oktobru i novembru, u organizaciji Tržišne inspekcije i uz podršku AIM Projekta, nastavljeno je sa obukama tržišnih inspektora za sprovođenje nadzora nad primjenom propisa iz oblasti bezbjednosti proizvoda. U oktobru je organizovana obuka za tržišne inspektore južne područne jedinice, na kojoj su tržišni inspektori - treneri svojim kolegama inspektorima prezentirali svoja iskustva u sprovođenju nadzora nad primjenom propisa iz oblasti bezbjednosti proizvoda. Obuka sa istom temom, u novembru, bila je posvećena tržišnim inspektorima sjeverne područne jedinice.</p> <p>Krajem novembra održana je šesta sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor, na kojoj je posebna pažnja bila posvećena pripremi Nacionalnog programa tržišnog nadzora za 2012. U pripremi za ovu sjednicu, Tržišna inspekcija je drugim inspekcijama nadležnim za tržišni nadzor dostavila Nacrt svog godišnjeg programa tržišnog nadzora, koji će im poslužiti kao smjernice u izradi njihovih godišnjih tržišnih programa. Na sjednici je dorađen Nacrt liste nadležnosti za nadzor nad tržištem po grupama proizvoda.</p> <p>Potpisivanje Memoranduma o saradnji Tržišne inspekcije i Uprave carina, očekuje se u januaru 2012.</p> <p>Tržišna inspekcija je uz podršku AIM Projekta, uspostavila web sajt (<a href="http://www.ti.gov.me">www.ti.gov.me</a>), koji je u funkciji od avgusta 2011. . Na sajtu se, pored informacija o nadležnostima i aktivnostima Tržišne inspekcije i drugih značajnih informacija, nalaze i obrasci putem kojih svi zainteresovani mogu postaviti pitanje Tržišnoj inspekciji, podnijeti žalbu, inicijativu/prijavu o nezakonitostima na tržištu, kao i podaci o opasnim proizvodima, koje je Tržišna inspekcija pronašla na tržištu u svom redovnom nadzoru, kao i nadzoru po obavještenju proizvođača/distributera i po izvještajima sa RAPEX-a. Krajem novembra, organizovana je konferencija za novinare na kojoj je javnosti predstavljen web sajt.</p> <p><b>Vertikalna pitanja</b></p> <p><b>Novi pristup</b></p> <p>U oblasti Novog pristupa realizovane su sljedeće aktivnosti:</p> <p><b>Niskonaponska oprema</b> –Pripremljen Predlog pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica, kojim je transponovana direktiva (LVD).</p>
--	--	---

		<p><b>Elektromagnetna kompatibilnost</b> – Pripremljen Predlog pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti, kojim je transponovana direktiva (EMC).</p> <p><b>Mašine (mehanizacija)</b> - završen je Predlog pravilnika o bezbjednosti mašina.</p> <p><b>Buka koju emituje oprema koja se koristi na otvorenom</b> –pripremljen je Nacrt pravilnika o buci koju emituje oprema koja se koristi na otvorenom, kojim su transponovane direktive (ND) .</p> <p><b>Liftovi</b> – transponovanje direktive (LD) - završen Predlog pravilnika o bezbjednosti liftova.</p> <p><b>Oprema pod pritiskom</b> – transponovanje direktive (SPV) - završen Predlog pravilnika o bezbjednosti opreme pod pritiskom.</p> <p><b>Ugradni građevinski proizvodi</b> – utvrđen je Prijedlog zakona o građevinskim proizvodima, kojim su transponovane direktive (CPD); prije donošenja nove regulative za ove proizvode je transponovana stara direktiva kroz Prijedlog zakona o građevinskim proizvodima. Pomenuti zakon je povučen iz skupštinske procedure radi usaglašavanja sa novom regulativom iz maja ove godine.</p> <p><b>Radio-telekomunikaciona oprema</b> – pripremljen je Predlog pravilnika o radio-telekomunikacionoj opremi, kojim su transponovane direktive (RTT).</p> <p><b>Mjerni instrumenti</b> – pripremljen je Predlog pravilnika o tehničkim i metrološkim zahtjevima koji se odnose na mjerila kojim su transponovane direktive (MID).</p> <p><b>Neautomatske vage</b> – pripremljen je Predlog pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usaglašenosti za vage sa neautomatskim funkcionisanjem, kojim su transponovane direktive (NAWI) .</p> <p><b>Rekreaciona plovila</b> - direktiva (RCD) je transponovana kroz Zakon o jahtama. Takođe, urađen je set prijedloga propisa koji se odnose na energetska efikasnost koji spadaju u oblast tzv. „new approach like“ direktiva o kojima je bilo riječi na unaprijednom stalnom dijalogu. Gore navedeni nacrti propisa će se uputiti na proceduru davanja mišljenja u Sekretarijatu za zakonodavstvo početkom septembra 2011. godine. Ostatak transponovanja u oblasti novog pristupa treba da bude završen do kraja 2014. godine po Nacionalnom programu integracija Crne Gore u Evropsku uniju.</p> <p><b>Sektorski (stari) pristup</b></p> <p><b>Medicinski proizvodi za ljudsku upotrebu (farmaceutski proizvodi)</b> – Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda i Zakonom o lijekovima izvršeno je transponovanje ovog dijela acquis-a.</p> <p>Kontinuiranim aktivnostima u saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva se radi na iznalaženju modela za označavanje i registraciju lijekova koji bi bio adekvatan zahtjevima direktiva, regulativa i odluka u ovoj oblasti. Do sada je Agencija sertifikovana po standardu MEST EN 9001 i radi se na implementaciji standarda MEST EN 17020 koji će dovesti do akreditacije Agencije kao kontrolne kuće u oblasti farmaceutskih proizvoda i medicinskih uređaja. Agencija je implementirala i informacioni sistem koji za sada</p>
--	--	--

			<p>uključuje neophodne komponente za implementaciju iz važećeg zakonodavstva ali će u periodu do 2013. godine uključiti i module za tržišni nadzor (Zdravstvena i zdravstveno sanitarna inspekcija).</p> <p><b>Emisija zagađivača iz ne-putnih mobilnih motora</b> – Pripremljen je Prijedlog uredbe o emisiji zagađivača iz ne-putnih mobilnih motora .</p> <p><b>Motorna vozila</b> – Formiran je Odsjek za homologaciju motornih vozila, koji za sada ima samo jednog zaposlenog. U toku je razmatranje nadležnosti u tržišnom nadzoru, u smislu određivanja nadležnog inspeksijskog organa. Završetak procedure za usvajanje Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima od strane Skupštine Crne Gore očekuje se početkom 2012. godine, a donošenje podzakonskih akata vezanih za homologaciju vozila očekuje se tokom II i III kvartala 2012. godine. Potpuna implementacija i usaglašavanje sa propisima EU se očekuje do 2015. godine.</p> <p><b>Prethodno upakovani proizvodi</b> – Usvojen je Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Sl. list CG“, br. 56/11).</p> <p><b>Tekstil</b> – urađena je analiza i radna verzija teksta Pravilnika o bezbjednosti proizvoda od tekstila ali je neophodno da se tekst još pravno doradi i predviđa se donošenje u toku 2012. godine čime se postiže potpuno usaglašavanje.</p> <p><b>Obuća</b> – urađena je analiza i radna verzija teksta Pravilnika o bezbjednosti proizvoda od tekstila ali je neophodno da se tekst još pravno doradi i predviđa se donošenje u toku 2012. godine čime se postiže potpuno usaglašavanje.</p> <p><b>Proceduralna pitanja</b></p> <p>Pripremljena je radna verzija Uredbe o informisanju i notifikaciji tehničkih propisa, standarda i imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti kojom se postiže potpuno usaglašavanje sa direktivom 98/34 i dopunom 98/48. Uredba je predviđena kao podzakonski akt novog Zakona o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda.</p> <p>Postupak vezan za kontrolu na spoljnim granicama i to posebno u dijelu zahtjeva EU acquis-a o kontroli proizvoda iz trećih zemalja je planiran da se transponuje kroz Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, koji je u proceduri izrade, a predviđen je za donošenje u toku 2012. godine.</p>
<b>Zaštita potrošača</b>	Član 78	ME	<p><b>Član 78 – Zaštita potrošača</b></p> <p>U izvještajnom periodu pripremljeni su Nacrt zakona o zaštiti potrošača i Nacrt zakona o potrošačkim kreditima koji su u proceduri usaglašavanja.</p>
<b>Uslovi rada i jednake mogućnosti</b>	Član 79	MRSS MZ	<p><b>Član - 79 Uslovi rada i jednake mogućnosti</b></p> <p>Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji („Sl. list CG“. br. 73/10) doneseni su sljedeći pravilnici:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije („Sl. list CG“, br. 57/11);</li> <li>- Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju („Sl. list CG“, br. 58/11)</li> <li>- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava izvodjač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon („Sl. list CG“, br. 58/11).</li> </ul> <p>Skupština je 01. novembra. 2011. godine usvojila <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova</b> („Službeni list CG“, br. 53/11). Takođe, 24. novembra. 2011. godine Skupština je <b>usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu</b> („Službeni list CG“, br. 59/11).</p> <p>Vlada je utvrdila <b>Predlog zakona o zabrani zlostavljanja na radu na sjednici</b> od 22. decembra. 2011. godine. Takođe Vlada je na sjednici održanoj 29. novembra. 2011. godine utvrdila <b>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu</b>.</p> <p>Vlada je 29. decembra 2011. godine utvrdila <b>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti</b>, koji su u skupštinskoj proceduri.</p> <p>Takođe, <b>Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na biomedicinska ispitivanja i Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na genetsko testiranje u zdravstvene svrhe nalaze se u skupštinskoj proceduri.</b></p> <p>Skupština Crne Gore je 17. novembra 2011. godine usvojila <b>Zakon o lijekovima</b> ( „Službeni. list CG“, broj 40/11).</p> <p>Ministarstvo zdravlja je donijelo i sljedeće pravilnike</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pravilnik o načinu upotrebe znaka Crvenog krsta</b> („Službeni list CG“, broj 52/11),- <b>Pravilnik o postupku davanja i sadržini saglasnosti za uzimanje djelova ljudskog tijela od živog davaoca</b> („Službeni - list CG“, broj- 58/11)</li> <li>- <b>Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama</b> („Službeni- list CG“, broj- 58/11),</li> <li>- <b>Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija</b> („Službeni. list CG“, broj - 54/11)</li> </ul> <p>Ministarstvo zdravlja pripremlilo je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacrt pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće, vrsti i obimu ispitivanja njenog kvaliteta i</li> <li>- Nacrt pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava prirodna izvorska, stona i prirodna mineralna voda, vrsti, načinu i obimu ispitivanja njihovog kvaliteta.</li> </ul> <p>Zaposleni u Ministarstvu zdravlja koji su angažovani na poslovima bezbjednosti hrane nastavili su učešće na EFSA radionicama i obukama IPA 2008 <b>“Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori”</b>.</p>
--	--	---

**GLAVA VII****PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST**

<b>Pravosuđe i osnovna prava; Policajska i saradnja u oblasti pravosuđa; Vladavina prava</b>	Član 80	<p><b>Član 80 - Jačanje institucija i vladavina prava</b></p> <p><b>Ministarstvo pravde</b></p> <p>Usvojeni su sledeći pravni akti čija se materija tiče obaveza preuzetih ovim članom:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku</b> ("Službeni listu CG", broj 64/11).</li><li>- <b>Zakon o javnim izvršiteljima</b> ("Službeni list CG", broj - 61/11"). U pripremi je donošenje Pravilnika o polaganju ispita za javne izvršitelje.</li><li>- <b>Zakon o ratifikaciji Haške konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i saradnji u pogledu roditeljske odgovornosti i mjera za zaštitu djece</b>(1996) usvojila je Skupština u decembru 2011. godine</li><li>- <b>Zakon o ratifikaciji Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti medjunarodnog usvojenja</b>(1993) usvojila je Skupština u decembru 2011. godine</li></ul> <p>Vlada je utvrdila:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju,</b></li><li>- <b>Predlog zakona o izmjeni Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela i</b></li><li>- <b>Predlog izmjena i dopuna Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2007-2012</b></li></ul> <p>Vlada je izradila nacрте sledećih pravnih akata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nacrt zakona o primjeni pravila medjunarodnog privatnog prava</b></li><li>- <b>Nacrt zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela.</b></li></ul> <p>- U cilju implementacije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći čija primjena počinje od 1.januara 2012. godine doneseni su Pravilnik o evidencijama o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnik o obrascu zaoisnika o pravnom savjetovanju i Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći i obrascu uputnice.</p> <p>- Što se tiče rada Notara i implementacije Zakona o notarima, uz saglasnost Vlade utvrđena je nova Tarifa o naknadama za rad i naknadama troškova notara.</p> <p>- Ugovor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i Ugovor Bosne i Hercegovine i Crne Gore o medjusobnom izvršavanju sudskih odluka stupili su na snagu 7.11.2011, godine.</p>
--	---------	---

		<p><b>Ministarsvo unutrašnjih poslova</b></p> <p>Vlada je 22. decembra 2011. godine utvrdila Prijedlog Uredbe o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.</p> <p>Vlada je 22. decembra 2011. godine utvrdila <b>Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima</b>. Zakon je baziran je na konceptu organizaciono, funkcionalno i sadržinski jedinstvenog sistema unutrašnjih poslova. Zakonskim definisanjem pojma unutrašnjih poslova obuhvaćeni su policijski, upravni unutrašnji i drugi poslovi utvrđeni ovim i posebnim zakonima, a policijska ovlaštenja usklađena su sa Zakonikom o krivičnom postupku, Zakonom o prekršajima i drugim zakonima kojim je propisano postupanje policijskih službenika. Među brojnim novinama, po značaju se izdvajaju one koje pospješuju koordinaciju, čineći sistem racionalnijim i efikasnijim.</p> <p><b>Antikorupcijska inicijativa</b></p> <p>Sekretarijat Nacionalne Komisije (NK), koji cine 5 službenika UAI, je sačinio <b>Predlog II izvještaja NK o sprovođenju mjera iz Akcionog plana</b>. Izvještaj pokriva period janur-jun 2011, a usvojen je na sjednici NK i Vlade CG 27. oktobra 2011 godine. Sekretarijat je u decembru 2011. godine započeo pripreme aktivnosti za izradu III Izvještaja, koji ce biti rađen po Inoviranom AP, usvojenom u julu 2011.</p> <p>Takođe, UAI je sačinila i dostavila NK Izvještaj o uskladjenosti Inoviranog akcionog plana sa Izvještajem o napretku CG za 2011. godinu iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala sa odgovarajućim preporukama državnim organima i institucijama u odnosu na izvještaj EK.</p> <p><b>Zakonom o finansiranju političkih partija</b>, koji je usvojen 29. jula („Službeni list CG“, br. 42/11), u skladu sa GRECO preporukama, uspostavljena su precizna pravila za nenovčane priloge, opraštanje kredita i pružanje usluga i robe ispod tržišne vrijednosti. Uvedena su pravila za korišćenje državnih resursa za djelovanje partije u predizbornim kampanjama. Revidirana je gornja granica za prikupljanje sredstava političkim partijama koje nemaju pravo na budžetska sredstva. Date su smjernice za korištenje javnih resursa za djelovanje partije. Osnažena je revizija finansijskih izvještaja.</p> <p>Takođe, Zakon o finansiranju političkih partija predviđa da se Državnoj izbornoj komisiji, kroz donošenje Zakona o Državnoj izbornoj komisiji, daju odgovarajuća nezavisna ovlaštenja u pogledu revizije finansijskih izvještaja i vršenja nadzora nad sprovođenjem zakona. Međutim, nakon dodatnih analiza utvrđeno je da to rješenje nije cjelishodno, ni primjenljivo u praksi na najbolji mogući način. Iz toga razloga pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, koje se odnose na podjelu nadležnosti Državnoj izbornoj komisiji i Državnoj revizorskoj instituciji. Ovim zakonom utvrđuje se da će reviziju izvještaja političkih partija, kao i preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti, vršiti Državna revizorska institucija. To iz razloga njene nezavisnosti, kao i kadrovskog potencijala i tehničke opremljenosti, kojima raspolaže. Takođe, Zakon je unaprijeđen i u dijelu kojim se regulišu članarine, shodno sugestijama Evropske komisije u izvještaju o napretku Crne Gore za 2011. godinu.</p> <p><b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija</b> je usvojen 23. decembra 2011. godine („Sl- list CG“ br.</p>
--	--	---

		<p>60/11).</p> <p>U cilju daljeg ispunjavanja preporuka GRECO-a, kao i usaglašavanja izmijenjenih zakonskih rješenja, Uprava je, u saradnji sa konsultantom koji je bio angažovan kao stručna podrška radnoj grupi prilikom izrade Zakona, izradila prijedlog revizije postojećih smjernica u pogledu finansijskog izvještavanja od strane političkih partija u Crnoj Gori (godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima parlamentarnih partija, izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izbornu kampanju, smjernice za uračunavanje nenovčanih priloga, kao i za korišćenje javnih resursa za aktivnosti partija i predizbornih kampanja), kojima će se poboljšati izvještavanje političkih partija i ispuniti potrebni standardi.</p> <p>Skupština je 26. oktobra 2011 godine usvojila <b>Zakon o lobiranju</b> („Službeni list CG“, br 54/11), kojim se predviđaju nove nadležnosti za UAI u dijelu obuke i licenciranja lobista, vođenja registra itd. UAI je radila na pripremi teksta Zakona, u UAI je u toku izrada i podzakonskih akata, a rok je 30. jun 2012. godine.</p> <p><b>Uprava policije</b></p> <p>U izvještajnom periodu izvršeno je tehničko uvezivanje (uspostavljanje sigurnih komunikacionih linkova) između Uprave policije i ostalih institucija, potpisnica Sporazuma.</p> <p>U izvještajnom periodu usvojen je izmijenjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, čime je izvršena reorganizacija NCB INTERPOL-a i formiran Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju (ILECU), koji objedinjava cjelokupnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju kroz funkciju Nacionalnog centralnog biroa Interpol-a, Nacionalnog biroa Europol-a (kontakt tačke), Nacionalne kontakt tačke za SELEC i centralne kontakt tačke za saradnju sa oficirima za vezu.</p> <p><b>Vrhovno državno tužilaštvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Od ukupno planiranih 35 izvršilaca na funkciju zamjenika državnog tužioca, izvršen je izbor i imenovanje 29 zamjenika državnih tužilaca.</li> <li>- Dobijena je Saglasnost Vlade Crne Gore za Pravilnike državnog tužilaštva o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji za 80 novih službenika i namještenika, radi obezbjedjenja administrativne podrške u primjeni novog Zakonika o krivičnom postupku.</li> <li>- Dobijena saglasnost Vlade Crne Gore na Pravilnike Državnog tužilaštva o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji za 80 novih službenika i namještenika, radi obezbjedjivanja administrativne podrške u primjeni novog Zakonika o krivičnom postupku.</li> <li>- U okviru Tvining projekta "Podrška implementaciji novog Zakonika o krivičnom postupku", završene su aktivnosti na realizaciji tendera za nabavku tehniške opreme. Dobijena je oprema u vrijednosti od 150.000 €, koja je ugrađena i instalirana za potrebe istrage u osam državnih tužilaštava.</li> </ul> <p>Posebna obuka o primjeni novih instituta Zakonika o krivičnom postupku vršena je u organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, saglasno planu i programu obuke za 2011.godinu i svi podaci o sprovedenim obukama i broju učesnika obuka vode se kod navedenog Centra koje će biti obuhvaćene u njihovom pregledu izvršenih obaveza.</p>
--	--	---

			<p>Za kapitalne izdatke za državna tužilaštva obezbijedjena su sredstva u iznosu od 1.450.000 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkcija za imovinu je putem tendera zakupila poslovni prostor u Pljevljima, površine 395 m2 za potrebe osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima.</li> <li>- U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju prostorija za ODT Kotor, Radi nesmetanog obavljanja tužilačke funkcije, do obezbijedjenja adekvatnog prostora u osnovnom sudu u Kotoru, ustupljena je kancelarija osnovnom državnom tužilaštvu, koja je adaptirana i opremljena za poslove tužilačke istrage.</li> <li>- Za potrebe osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, na zgradi osnovnog suda u Beranama je nadogradjen sprat u kojem su završeni radovi na izgradnji i adaptaciji kancelarijskog prostora i ugradjena oprema za potrebe tužilačke istrage. Nakon izvedenih radova i ugradnje kancelarijskog namještaja i opreme, osnovno državno tužilaštvo u Beranama otpočelo je sa radom u novim prostorijama.</li> <li>- Završeni su svi planirani radovi na adaptaciji prostora i opremanju kancelarija za vođenje istrage u osnovnim državnim tužilaštvima Nikšiću, Baru, Ulcinju i Kolašinu. U osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru, Ulcinju i Kolašnu stavljene su u funkciju kancelarije za vođenje istrage.</li> <li>- Završeni tenderi za izbor izvođača radova za opremanje kancelarija za vođenje istrage u osnovnim državnim tužilaštvima u Plavu, Rožajama, Herceg Novom i Cetinju. Završeni su radovi na opremanju kancelarijskog prostora za potrebe istrage u osnovnim državnim tužilaštvima u Plavu, Rožajama i Herceg Novom i adaptirani prostor je stavljen u funkciju.</li> </ul>
<b>Zaštita podataka</b>	Član 81	MUP	<p><b>Član 81 - Zaštita ličnih podataka</b></p> <p><b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b></p> <p>Vlada je utvrdila je <b>Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka</b> o ličnosti, stavila ga na javnu raspravu koja će trajati 60 dana. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti usaglašen je sa Nacrtom zakona o slobodnom pristupu informacijama i Nacrtom zakona o tajnosti podataka.</p> <p>Po Programu rada Vlade, usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predviđeno je za I kvartal 2012.godine.</p> <p>U 2011.godini, Agencija za zaštitu ličnih podataka je izvršila 62 redovna nadzora, 25 vanredna nadzora, šest nadzora po inicijativi za zaštitu prava, 36 ponovljenih nadzora, dala 47 mišljenje, 10 saglasnosti za formiranje zbirke ličnih podataka i riješila trizahtjeva za zaštitu prava. Registrovano je 360 zbirki ličnih podataka i dato 7 mišljenja o tumačenju Zakona o zaštiti ličnih podataka.</p>
<b>Vize, granična kontrola, azil i migracije</b>	Član 82	MUP	<p><b>Član 82 – Vize, upravljanje granicom, azil i migracije</b></p> <p><b>Ministarstvo unutrašnjih poslova</b></p> <p>Skupština Crne Gore je donijela <b>Zakon o dopuni Zakona o strancima</b>, kojim je rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja raseljenim i interno raseljenim licima produžen do 31.decembra 2012. godine. Zakon je objavljen u »Službenom Listu CG«, broj 53/2011 od 10.novembra 2011. godine;</p>

		<p>Raseljena i interno raseljena lica koja borave u Crnoj Gori su do 12. januara 2012. godine, podnijeli 6.977 zahtjeva za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem, od čega je pozitivno riješeno 3.926 zahtjeva, i to:</p> <p><b>Raseljena lica iz BiH i Republike Hrvatske:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podneseno 3.169 zahtjeva,</li> <li>- pozitivno riješeno 1.944 zahtjeva,</li> <li>- negativno riješeno 2 zahtjeva,</li> <li>- u postupku 1.223 zahtjeva;</li> </ul> <p><b>Interno raseljena lica sa Republike Kosovo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podneseno 3.808 zahtjeva,</li> <li>- pozitivno riješeno 1.982 zahtjeva,</li> <li>- negativno riješeno 8 zahtjeva,</li> <li>- u postupku 1.818 zahtjeva;</li> </ul> <p><b>Privremeni boravak raseljenih i interno raseljenih lica:</b> podneseno 336 zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 88 zahtjeva, dok su ostali u postupku rješavanja.</p> <p>Od početka 2011. godine, zaključno sa 12. januarom 2012. godine, 245 lica je podnijelo zahtjev za dobijanje azila, od čega su donijete 232 negativne odluke (uložene su tri žalbe drugostepenom organu – Državnoj komisiji za rješavanje po žalbama za azil), za dva lica je rješenjem odobrena dodatna zaštita, a po 11 zahtjeva postupak je u toku.</p> <p>Izgradnja graničnih prelaza Dobrakovo i Dračenovac, između Crne Gore i R.Srbije završena je 31.oktobra 2011. godine.</p> <p>Vlada Crne Gore i Savjet ministara Republike Albanije 4. decembra 2011. godine potpisali su Izmjene Sporazuma o uzajamnim putovanjima državljana, kojim se državljanima Crne Gore i Republike Albanije omogućava putovanje i prelazak državne granice i sa biometrijskom ličnom kartom.</p> <p>Vlada je 8. decembra 2011. godine prihvatila <b>Prijedlog sporazuma o otvaranju graničnog prelaza međunarodni putnički saobraćaj „Zatrijebačka cijevna - Grabon”,</b> u cilju realizacije projekta povezivanja putnog pravca Podgorica - Plav, preko Republike Albanije.</p> <p>Dostavljeni su Prijedlog sporazuma graničnim prelazima između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo Kotlovi-Kučište i Kula-Savine vode, kao i Prijedlog sporazuma o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja.</p> <p><b>Uprava policije</b></p> <p><b>Zajedničke i sinhronizovane patrole na kopnu i vodi:</b></p>
--	--	---

		<p>U skladu sa potpisanim protokolima o zajedničkim patrolama duž državne granice Crne Gore, u izvještajnom periodu realizovane su zajedničke patrole sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- graničnom policijom Republike Albanije ukupno 43 patrole, od toga 17 na kopnu i 26 na vodama;</li> <li>- graničnom policijom Bosne i Hercegovine ukupno 87 patrola;</li> <li>- graničnom policijom Republike Srbije ukupno 48 patrola.</li> <li>- graničnom policijom Kosova realizovano je 7 sinhronizovanih patrola.</li> </ul> <p>U okviru sprovođenja Protokola o privremenom režimu na Prevlaci, akcija „Zona“, realizovane su 3 mješovite patrole.</p> <p><b>Ostvareni rezultati u radu zajedničkih i sinhronizovanih patrola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Službenici Ispostave granične policije Bar zajedničkim aktivnostima sa graničnom policijom R.Albanije, u izvještajnom periodu lišili su slobode 18 stranih državljana zbog nezakonitog prelaska državne granice (državljeni Palestine, Tunisa i Alžira);</li> <li>- 12.11.2011.godine, službenici granične policije Nikšić zajedničkim aktivnostima sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine, prilikom kontrole motornog vozila registarskih oznaka 497 J 252, kojim je upravljalo lice iz Nikšića, pronašli su 426 šteka cigareta.</li> </ul> <p>U izvještajnom periodu, posredstvom MIND sistema izvršeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.131.750 provjera Interpol-ovih baza kradenih dokumenata (SLTD), od čega je za 12 dokumenata utvrđeno da se potražuju (HIT)</li> <li>- 479.470 provjera Interpol-ovih baza kradenih vozila, od čega je za 43 vozila utvrđeno da se potražuju (HIT)</li> <li>- unos 134 crnogorske putne isprave u Interpol-ovu bazu traženih dokumenata (SLTD).</li> </ul> <p>U toku su aktivnosti prelaska sa MIND na MIND/FIND sistem provjera Interpol-ovih baza podataka.</p>
<p><b>Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</b></p>	<p>Član 83</p>	<p><b>Član 83 - Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</b></p> <p>Readmisija</p> <p>Crnogorska i moldavska delegacija, uspješno su okončale pregovore o Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, na pregovorima koji su održani 24. i 25. novembra 2011. godine, u Podgorici;</p> <p>U Skoplju, Republika Makedonija, 22. i 23. decembra 2011. godine, održani su pregovori između delegacija Crne Gore i Republike Makedonije u cilju usaglašavanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica bez dozvole boravka i Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije o implementaciji Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica bez dozvole boravka. Delegacije su u potpunosti usaglasile i parafirale tekst navedenog Sporazuma i Protokola;</p> <p>Skupština Crne Gore je donijela Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o readmisiji</p>

		<p>(vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa Protokolom o implementaciji Sporazuma („Službeni List CG Međunarodni ugovori“, br. 14/11).</p> <p>Skupština Crne Gore je donijela <b>Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Kosovo o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa Protokolom o implementaciji Sporazuma</b> („Službeni List CG Međunarodni ugovori“, br. 15/11).</p> <p>Vlada je donijela Odluku o obrazovanju <b>Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2011-2016. godine</b> („Službeni List CG“, br. 53/11).</p> <p>Vlada je donijela <b>Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2011-2015. godine</b> („Službeni List CG“, br. 53/11).</p> <p>U 2011. godini, Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore dostavljeno je ukupno 153 zahtjeva za readmisiju, od čega je na 100 zahtjeva pozitivno odgovoreno, na 50 zahtjeva negativno, dok su 3 zahtjeva u proceduri.</p> <p><b>Uprava policije</b></p> <p>Uprava policije preduzima sve neophodne mjere za fleksibilnu i brzu implementaciju zaključenih sporazuma o readmisiji.</p> <p>U izvještajnom periodu, shodno Sporazumu o readmisiji sa Republikom Albanijom predato je 18 lica ( 15 državljana Palestine, dva državljanina Alžira i jedan državljanin Tunisa).</p> <p>U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Republikom Hrvatskom prihvaćeno je 22 stranca (12 državljana Kosova, 7 državljana Albanije, jedan državljanin Srbije i dva državljanina Libije).</p> <p>Prema Sporazumu o readmisiji sa BiH prihvaćeno je 4 lica ( državljanin Kosova). U saradnji sa IOM BiH realizovan je dobrovoljni povratak za 15 lica, državljana Republike Kosovo u matičnu zemlju.</p> <p>Spriječeno je 100 ilegalnih prelazaka van graničnih prelaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na ulazu u Crnu Goru – 76,</li> <li>- na izlazu iz Crne Gore – 24.</li> </ul> <p>Na graničnim prelazima spriječeno je 10 ilegalnih prelazaka.</p> <p>U izvještajnom periodu, nastavljena je II faza izgradnje Prihvatilišta za strance (uređenje terena i nabavka namještaja) od strane građevinskog preduzeća »Fidija«.</p>
--	--	--



			U novembru 2011.godine, usvojen je izmijenjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, u okviru kojeg je, kao organizaciona cjelina Sektora granične policije, formirano Prihvatilište za strance. Prema Pravilniku, u Prihvatilištu će biti radno angažovano 36 izvršilaca.														
Pranje novca	Član 84	MF USPNFT	<p><b>Član 84 - Pranje novca i finansiranje terorizma</b> <b>Čl. 84 Sprječavanje pranja novca</b></p> <p>Vlada je 01. decembra .2011. godine, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je u skupštinskoj proceduri.</p> <p>Predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Centralne banke Crne Gore, Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore i Agencije za nadzor osiguranja, 19. decembra 2011. godine, potpisali su Memorandum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p><b>Statistika Sektora za prijem, obradu i analizu podataka za period 01.oktobar - 31. decembar 2011. godine</b></p> <p>U Sektoru za prijem, obradu i analizu podataka otvoreno je 69 predmeta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>inicijativa</th> <th>br.otvorenih predmeta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>banke i dr.zakonski obveznici</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Uprava carina</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>drugi državni organi( UP, VDT, ANB )</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>USPNFT</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>strani FOS</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>ukupno</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table> <p>U periodu od 01. oktobra - 31. decembra 2011. godine, drugim nadležnim državnim organima upućeno je ukupno 27 informacija, od čega 9 informacija na inicijativu USPNFT : (VDT - 5, UP - 3 i ANB - 1) i 18 informacija kao odgovor na zahtjev drugih nadležnih državnih organa: (VDT - 4, UP - 8 i ANB - 6).</p> <p>Takođe, u istom periodu nadležnim državnim organima upućeno je 14 dopunskih informacija od čega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 dopunske informacije na inicijativu USPNFT i</li> <li>- 9 odgovora na zahtjeve za dostavu dopunskih podataka koje su USPNFT prosljedili drugi nadležni državni organi, a koje se odnose na predmete za koje je u prethodnom periodu Uprava prosljedila informacije.</li> </ul> <p>Sumnjive transakcije (od 01. oktobra - 31. decembra 2011. godine)</p>	inicijativa	br.otvorenih predmeta	banke i dr.zakonski obveznici	9	Uprava carina	6	drugi državni organi( UP, VDT, ANB )	23	USPNFT	20	strani FOS	11	ukupno	69
inicijativa	br.otvorenih predmeta																
banke i dr.zakonski obveznici	9																
Uprava carina	6																
drugi državni organi( UP, VDT, ANB )	23																
USPNFT	20																
strani FOS	11																
ukupno	69																

inicijator	Br. primljenih izvještaja o sumnjivim transakcijama
banke	9
osiguravajuća društva	-
KHOV	-
U carina	6
USPNFT	4
ukupno	19

U periodu od 01. oktobra - 31. decembra 2011. godine, izvršena je blokada jedne transakcije (1 fizičkog nerezidentnog lica) u iznosu od 1.200.000,00 USD.

**Statistika Odsjeka za analitičke poslove za period od 01. oktobra - 31. decembra 2011. godine:**

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Banke	8.504
Tržište kapitala	2.548
Ostali obveznici	293

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Tržište kapitala	2.548
Berze	0
CDA	2.548
Brokeri	0

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Ostali obveznici	293
Sudovi	78
Trgovci nekretnina	92
Trgovci automobila	3
Uprava Carina	90
Pošta CG	0
Kazina	30

Osiguravajuće kuće

0

**Statistika odsjeka za kontrolu obveznika za period od 01. oktobra - 31. decembra 2011. godine:**

Struktura kontrolisanih subjekata po djelatnostima:

Vrsta djelatnosti	Izvršeno kontrola
Agencije za nekretnine	10
Građevinska firme	13
IVO	3
Turističke agencije	2
Ostale djelatnosti	7
UKUPNO	35

Podneseno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: 6

-Inicijative drugim državnim organima : 3

**Statistika Odsjeka za unutrašnju i međunarodnu saradnju za period od 01. oktobra - 31. decembra 2011. godine:**

mjesec	zahtjevi primljeni od stranih fos	odgovori poslani stranim fos	zahtjevi poslani stranim fos	odgovori primljeni od stranih fos
Oktobar	7	5	17	19
Novembar	6	4	26	20
Decembar	4	4	7	27
Ukupno	17	13	50	66

U cilju ispunjenja obaveza koje proističu iz članstva u Egmont grupi i Moneyval-u, predstavnici Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma redovno prisustvuju Plenarnim sastancima ovih organizacija kao i seminarima i radionicama koje organizuju međunarodne institucije na temu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

			<p>U okviru ILECUs II projekta organizovane su radionice na temu: Finansijske istrage i oduzimanje imovine. Povodom programiranja IPA 2012/2013 Programa Komponenta I, održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici EK, delegacije EU u CG, resornih ministarstava u institucija potencijalnih korisnika IPA 2012/2013 programa.</p> <p><b>Uprava policije</b></p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo procesuiranih slučajeva u oblasti pranja novca.</p> <p>Od Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u izvještajnom periodu, dobijeno je 9 obavještenja o transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca.</p> <p>Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je prosljeđeno 9 zahtjeva za provjeru fizičkih/pravnih lica, za koje postoji sumnja da se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela pranje novca.</p> <p>Službenici Uprave policije prisustvovali su redovnoj Godišnjoj konferenciji komiteta Moneyval, Savjeta Evrope.</p>
<b>Droge</b>	Član 85	MZ	<p><b>Član 85 – Droge</b></p> <p><b>Ministarstvo zdravlja</b></p> <p>Kancelarija za droge je u izvještajnom periodu uspješno i u roku završila započete, i uzela učešća u novim međunarodnim aktivnostima i projektima koje proizilaze iz integracionih obaveza:</p> <p>Projekat tehničke saradnje sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA), u cilju uspostavljanja i usvajanja standarda ove agencije, za prikupljanje podataka i informacija iz oblasti droga.</p> <p>Izrađeni su standardizovani eu izvještajni dokumenti u skladu sa smjernicama i planiranom dinamikom EMCDDA, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “ Pregled situacije u zemlji 2010,” (“Country Overview”)</li> <li>- “ Info Mapa 2010”, (“Info Map”)</li> <li>- prvi “Nacionalni izvještaj za EMCDDA-Crna Gora 2011”, (“National Report to the EMCDDA –Montenegro 2011”)</li> <li>- Nacrt prvog Nacionalnog akcionog plana za uspostavljanje informacione mreže i informacione jedinice (NAPDIS).</li> <li>- Učešće na REITOX Akademiji za Sistem ranog upozorenja na nove psihoaktivne supstance (EWS).(15-16.09.2011)</li> <li>- Kancelarija za droge u Ministarstvu zdravlja je bila domaćin međunarodnog skupa EMCDDA –a, koji je upriličen u Podgorici, 2 i 3 jula 2011.</li> <li>- Prezentirano je, stanje u oblasti droga u Crnoj Gori , kao i dosadašnji rezultati u saradnji sa ovom agencijom, u Briselu na sastanku (3- 4.10.2011) sa predstavnicima Emcdda i Direktorata za proširenje EK. Pored predstavnika Kancelarije za droge , sastanku je prisustvovao i predstavnik Uprave policije.</li> <li>- Kancelarija za droge je prihvatila poziv za počasno članstvo u Evropskom institutu za promociju zdravlja - pod pokroviteljstvom Savjeta ministara Republike Italije.</li> </ul>

		<p>- Prethodni kontakti Kancelarije za droge u Ministarstvu zdravlja sa Pompidu grupom Savjeta Evrope i posjeta Crnoj Gori i sastanak izvršnog sekretara ovog tijela sa ministrom zdravlja, rezultirala je pristupom Crne Gore Pompidu grupi Savjeta Evrope na Konferenciji visokog nivoa održanoj u Ljubljani 13.12.2011, kada je ministar zdravlja doc dr Miodrag Radunović u ime Vlade Crne Gore potpisao dokument: „Deklaracija o jačanju saradnje u oblasti borbe protiv droga u regionu jugoistočne Evrope“ .</p> <p>- Kroz aktivnu saradnju i inicijativu Kancelarije za droge u Ministarstvu zdravlja sa UNODC, ostvareno je učešće Crne Gore u Projektu za jačanje programa za tretman i zdravstveno –socijalne usluge za zavisnike od droga i alkohola. Učešće u Projektu obezbjeđuje licenciranu edukaciju visokog ranga u trajanju od dvije sedmice za trideset stručnjaka u zdravstvu, iz oblasti savremenog pristupa i tretmana bolesti zavisnosti od strane eksperata UN. Vrijednost edukacije iznosi oko 70 hiljada eura i u potpunosti je donirana od strane UN . Edukacija se održala u Bečićima od 10.01.do 23.01.2012. Time je Crna Gora dobila trideset licenciranih nacionalnih trenera koji će u narednom periodu sprovoditi obuke i širiti mrežu obuke, kako bi se u državi primjenjivali savremeni standardi i smjernice u prevenciji, dijagnostici, terapiji, tretmanu i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, sa posebnim naglaskom na droge.</p> <p><b>Uprava policije</b></p> <p>Kada je riječ o konkretnim policijskim aktivnostima na suzbijanju inkriminacija u vezi sa opojnim drogama, u toku IV kvartala 2011.godine, Uprava policije je, u saradnji sa Višim državnim tužiocem u Podgorici, realizovala višemjesečnu međunarodnu policijsku akciju „<b>Trio</b>“, u okviru koje je izvršeno 18 zaplijena marihuane tipa „skank“, u ukupnoj količini od oko 360 kg i to 260 kg na teritoriji Crne Gore, 60 kg na području BiH i 40 kg na teritoriji Hrvatske. U završnoj akciji, 26.12.2011.godine, lišeno je slobode 16 lica na teritoriji Crne Gore, i to 11 lica na području Nikšića, dva na području Podgorice, dva na području Ulcinja i jedno lice na području Budve. U razmjeni informacija sa službenicima kriminalističke policije Republike Srpske i Federalne službe za borbu protiv organizovanog kriminala BiH – SIPA, koji su sprovodili aktivnosti na području BiH, obaviješteni smo da su istovremeno lišili slobode 16 lica i izvršili pretrese 19 objekata. Na području R. Hrvatske, pripadnici MUP-a R. Hrvatske su lišili slobode devet lica, dok je na području Albanije lišeno slobode četiri lica, izvršen pretres 12 objekata i zaplijenjeno više vozila koja su korišćena za plaćanje isporuka droge. Zaplijenjena je i određena količina droge i oružja.</p> <p>U oblasti borbe protiv droge trenutno se sprovodi šest istraga međunarodnog karaktera, u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem i policijskim službama zemalja regiona, zemalja EU i relevantnim međunarodnim organizacijama.</p> <p>- U okviru vođenja istrage na predmetu „<b>Zelena milja</b>“, koji je otvoren 15.06.2011.godine, ostvarena je saradnja sa policijom Kraljevine Švedske, koja je rezultirala lišenjem slobode 6 lica u Malmeu, od kojih su 4 crnogorska državljanina, kod kojih je pronađeno i oduzeto 6 kg opojne droge “kokain”, a daljom istragom švedske policije oduzeto je još 48 kg kokaina. Saradnja se ostvaruje i sa MUP-om Republike Hrvatske i policijskom službom Republike Srpske – BiH. Radi efikasnosti istrage, krajem novembra 2011.godine, u saradnji sa tužilaštvom, pokrenuta je inicijativa za objedinjavanjem predmeta „<b>Patke</b>“ i predmeta „<b>Zelena milja</b>“. Predmetom je trenutno obuhvaćeno 16 lica. Slobode je lišeno 8 lica, a zaplijenjeno je oko 110 kg opojne droge „skank“ i 11 000 falsifikovanih novčanica eura.</p>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predmet „<b>Veliki prasak</b>“ koji se realizuje u saradnji sa Kancelarijom DEA u Rimu, Agencijom SOCA, policijskim službama Kraljevine Belgije, Kraljevine Holandije i SR Njemačke, usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem opojne droge „kokain“ iz zemalja Južne Amerike ka području Zapadne Evrope. Predmetom je trenutno obuhvaćeno 12 lica.</li> <li>- Predmet „<b>Makina</b>“, se realizuje u saradnji sa MUP-om Republike Slovenije. U Crnoj Gori mjerama tajnog nadzora obuhvaćeno je jedno lice, koje je lišeno slobode na teritoriji R. Hrvatske, kod koga je pronađeno i oduzeto 6 kg opojne droge „skank“. U okviru predmeta, u Italiji je zaplijenjena veća količina krijumčarenog oružja, kao i opojna droga „kokain“ na teritoriji Slovenije.</li> <li>- Predmet „<b>Fox</b>“ koji se realizuje u saradnji sa SELEC centrom iz Bukurešta, MUP-om R. Hrvatske i policijom BiH, usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem opojne droge „skank“. Predmetom je trenutno obuhvaćeno jedno lice. Do sada je zaplijenjeno 40 kilograma opojne droge „skank“.</li> <li>- Predmet „<b>Swift</b>“ koji se realizuje u saradnji sa Federalnom policijom Australije, UBPOK-om MUP-a Republike Srbije, Federalnom policijom Brazila i Federalnom policijom Južnoafričke Republike, usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem više vrsta opojnih droga na širem međunarodnom planu. Predmetom su trenutno obuhvaćena 3 lica.</li> <li>- Predmet „<b>Titanik</b>“ koji se realizuje u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, otvoren je 03.12.2011.godine. Predmetom je obuhvaćeno jedno lice.</li> </ul> <p>12.12.2011.godine, na teritoriji Crne Gore realizovana je mjera kontrolisane isporuke. Kontrolisana isporuka je sprovedena u saradnji sa Agencijom SIPA iz BiH.</p> <p>U izvještajnom periodu evidentirano je 60 predmeta u vezi kojih je u međunarodnoj razmjeni ostvareno 128 komunikacija (primljeno 63 akta, poslato 65 akta). Od ukupnog broja, 33 komunikacije su ostvarene posredstvom biroa Interpol-a, dok je 35 komunikacija ostvareno sa drugim međunarodnim policijskim organizacijama (SECI, EUROPOL) i inostranim oficirima za vezu.</p>
<b>Kriminal i druge nelegalne aktivnosti</b>	<b>Član 86</b>	<b>Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima</b>  <b>MUP</b>	<b>Član 86 - Sprječavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti</b>  <b>Trgovina ljudima</b>  <b>Edukacija – prevencija</b>  U cilju, jačanja kadrovskih kapaciteta predstavnika relevantnih institucija na regionalnom nivou predstavnici kancelarije, policije,

		<p>tužilaštva i NVO učestvovali su na dvije transnacionalne radionice posvećene unapređivanju transnacionalne saradnje na slučajevima trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi sa posebnim osvrtom na slučajeve radne eksploatacije, kao i trgovine djecom. Rezultat pomenutih radionica imao je finalizaciju i usvajanje jedinstvenog obrasca za praćenje transnacionalnog upućivanja žrtava trgovine ljudima. Takođe, u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Podgorici <u>krajem oktobra</u> organizovana je video konferencija sa odabranim ekspertima od strane američkog Stejt Dipartmenta, sa kojima su tom prilikom u neposrednoj komunikaciji, crnogorski predstavnici Uprave policije, sudstava, tužilaštva, Centara za socijalni rad i nevladinog sektora, razmijenili iskustva i primjere dobre prakse u borbi protiv zla savremenog doba kakva je trgovina ljudima.</p> <p>U okviru projekta „<b>Integracija principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima/djecom u obrazovni sistem Crne Gore</b>“ koji Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta, a uz podršku UNICEF-a realizovani su trening seminari za nastavnike građanskog vaspitanja iz sjevernog, južnog i centralnog regiona (ukupno 60 profesora), urađen je priručnik za nastavnike o prenošenju znanja o fenomenu trgovine ljudima, kao i brošura za učenike.</p> <p><b>Kampanje:</b></p> <p>Realizujući mjeru iz segmenta prevencije Akcionog planom za implementaciju Nacionalne strategije, 2009. godine oktobar je proglašen mjesecom borbe protiv trgovine ljudima, pa su i ove godine smo, kao i prethodnih, u tom periodu intenzivirane preventivne aktivnosti i kampanje usmjerene na jačanje svijesti u odnosu na ovo pitanje.</p> <p>Obilježavajući <u>18. oktobar</u> - Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, pokrenuta je akcija pod nazivom «<b>LJUDSKA BIĆA NEMAJU CIJENU</b>». Akcija je bila regionalnog karaktera i realizovala se istovremeno na identičan način kako u našoj zemlji, tako i u Hrvatskoj i Srbiji. Cilj ove akcije je bio da se javnosti skrene pažnja na rizike koje trgovina ljudskim bićima nosi sa sobom, kao i to da žrtva i trafikant može biti bilo ko i bila je prvenstveno namjenjena mlađoj populaciji, koja je prepoznata kao jedna od najvulnerabilnijih kategorija stanovništva kada je ovaj vid savremenog ropstva. Takođe, shodno našoj inicijativi upućenoj Ministarstvu prosvjete i sporta, prvi čas u svim školama širom Crne Gore bio je posvećen tematici trgovine ljudima.</p> <p>Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima je u saradnji sa Kancelarijom zaštitnika ljudskih prava, pokrenula kampanju pod nazivom »<b>Pomozite im da nauče nešto novo</b>« <u>sredinom novembra</u>. Naime, analizom regionalnih i nacionalnih trendova, kao i sprovedenim istraživanjem u saradnji sa Kancelarijom zaštitnika ljudskih prava, došli smo do zaključka da su djeca prosjaci na ulicama posebno osjetljiva kategorija u odnosu na trgovinu ljudima. U skladu sa tim, ovom kampanjom se želi poslati poruka svima da ne daju novac djeci na ulicama, jer dajući im novac, mi im ne pomažemo, već ih zapravo podstičemo da nastave sa takvim načinom života. Ovo se smatra jako važnim upravo iz razloga da prošenje djece na ulicama otvara vrata svim ostalim oblicima krivičnog djela trgovine ljudima. Cilj ovog projekta je da uspijemo u namjeri da utičemo na sve one koji mogu da pomognu, kao i na njihove roditelje da uključe svoju djecu u obrazovni sistem – čime bi ih „preselili“ sa ulice u školu, što bi predstavljalo veoma značajan pomak u smanjenju rizika da budu radno eksploatisani i omogućilo njihovu punu integraciju u društvo .</p>
--	--	---

		<p><b>Međunarodna saradnja:</b></p> <p><u>Sredinom novembra</u> ekspertska grupa GRETA koja vrši monitoring implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima posjetili su Crnu Goru. Ovo je bila prva zvanična posjeta predstavnika GRETE nakon što je Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima dostavila odgovore na Upitnik za evaulaciju implementacije Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Tokom višednevne posjete organizovano je više pojedinačnih sastanaka sa predtavicima skupštine Crne Gore, resornih ministarstva, NVO.</p> <p><b>Nacionalna strategija</b></p> <p>U toku novembra i decembra održano je šest sastanaka Radne grupe koja je sačinila Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima.</p> <p><b>Sastanci radne grupe</b></p> <p>U skladu sa unaprijed utvrđenim planom i programom rada, u izvještajnom periodu, održana su tri sastanka Radne grupe za praćenje implementacije Nacionalne strategije (31. maja, 25. jula i 12. septembra) Na sastanku održanom 25. jula razmatran je i usvojen <b>Izveštaj o realizaciji planiranih aktivnosti za prvu polovinu 2011. godine.</b> Tabela prikaz realizovanih mjera iz Akcionog plana može se naći na web stranici Kancelarije: <a href="http://www.antitrafficking.vlada.me">www.antitrafficking.vlada.me</a></p> <p><b>Uprava policije</b></p> <p>02.decembra 2011.godine obrazovano je <b>Koordinaciono tijelo za nadgledanje i ocjenjivanje implementacije Strategije razvoja policije za period 2011-2013.godine.</b></p> <p><b>Jačanje administrativnih kapaciteta:</b></p> <p>U izvještajnom periodu, registrovano je 191 krivično djelo iz oblasti <b>privrednog kriminaliteta</b> koja su nadležnim tužiocima procesuirana sa 157 krivičnih prijava, kojima je obuhvaćeno 179 lica. Za koruptivna krivična djela, nadležnim tužiocima je podnijeto 27 krivičnih prijava (Osnovnom državnom tužiocu) protiv 32 fizička lica i jednog pravnog lica, kojima je prijavljeno 30 koruptivnih krivičnih djela sljedeće strukture: zloupotreba položaja u privrednom poslovanju - 10 krivičnih djela; zloupotreba službenog položaja – 12 krivičnih djela; zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju - jedno krivično djelo; zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju – jedno krivično djelo; primanje mita – jedno krivično djelo; davanje mita – jedno krivično djelo; zloupotreba ovlašćenja u privredi – dva krivična djela; lažni bilans – dva krivična djela. Materijalna šteta prouzrokovana koruptivnim krivičnim djelima iznosi 362.531 eura.</p> <p>U izvještajnom periodu, registrovano je <b>56</b> krivičnih djela sljedeće strukture: falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za</p>
--	--	--



			<p>bezgotovinsko plaćanje – šest krivičnih djela; falsifikovanje isprava – 45 krivičnih djela; posebni slučajevi falsifikovanja isprave – jedno krivično djelo; falsifikovanje službene isprave – jedno krivično djelo; falsifikovanje novca – tri krivična djela. Registrovano je i devet krivičnih djela nedozvoljena trgovina, krijumčarenje – devet krivičnih djela, utaja poreza i doprinosa – dva krivična djela, pronevjera – šest krivičnih djela, građenje objekta bez građevinske dozvole - 12 krivičnih djela, šumska krađa - 12 krivičnih djela, prevara - 28 krivičnih djela, neosnovano dobijanje kredita i drugih povoljnosti – dva krivična djela, izdavanje čeka i sredstava za bezgotovinsko plaćanje – dva krivična djela.</p> <p>U cilju postizanja efikasnog i održivog Programa za zaštitu svjedoka kroz učešće zemalja Balkana, biće predložena zajednička infrastruktura zasnovana na prihvaćenim i dokazanim procedurama koje se odnose na zaštitu svjedoka, a koje se trenutno primjenjuju u drugim državama Evropske zajednice (obuke po svim segmentima, konferencije gdje su uključeni predstavnici tužilaštva i sudstva i harmonizacija pravnog okvira u kojem funkcioniše zaštita svjedoka sa zemljama EU).</p> <p>U izvještajnom periodu, ostvareno je ukupno 7.196 komunikacija u vezi 5.217 predmeta, od čega je posredstvom Interpol-a razmijenjeno 4.488 informacija, dok je posredstvom međunarodnih policijskih organizacija i inostranih oficira za vezu razmijenjeno 149 informacija.</p>
<b>Borba protiv terorizma</b>	Član 87	MUP	<p><b>Član 87 - Borba protiv terorizma</b></p> <p>Vlada je u decembru 2011. usvojila <b>Drugi Izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-2014. godine, i Akcionog plana 2010-2012. godine</b>, koji je pripremila Nacionalna komisija. Konstatovano je da su mjere predviđene Akcionim planom za period 2010. - 2012. godine, planirane za 2011. godinu, realizovane u visokom procentu, s obzirom da je jedan, manji broj akata, u završnoj fazi realizacije, odnosno usvajanja od strane nadležnih organa.</p> <p>Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma će i tokom naredne, 2012. godine, biti posvećena unaprijeđenju saradnje sa institucijama u zemlji i inostranstvu, u cilju planiranja i sprovođenja zajedničkih aktivnosti u Crnoj Gori, regionu i na međunarodnom planu, shodno dosljednom realizovanju svih mjera iz Akcionog plana za period 2010 - 2012. godine.</p>
<b>GLAVA VIII</b>			
<b>POLITIKE SARADNJE</b>			
<b>Održivi privredni i društveni razvoj</b>	Član 88	MF MR ME	<b>Član 88 – Politike saradnje</b> (detaljnije u daljem tekstu)
<b>Ekonomska i</b>	Član 89	MF	<b>Član 89 - Ekonomska i trgovinska politika</b>

trgovinska politika		ME	<p>U toku je finalizacija i usvajanje <b>Predpristupnog ekonomskog programa (PEP) za Crnu Goru 2011 – 2014. godine</b>, dokumenta koji je država kandidat obavezna da pripremi u okviru multilateralnog fiskalnog nadzora. Predpristupni ekonomski program definiše ekonomsku politiku i strukturne reforme koje treba sprovesti radi uspješnog pristupanja Evropskoj uniji u narednom trogodišnjem periodu. Osnovni benefit koji se postiže pripremom PEP-a jeste da se zemljama olakšava kreiranje konzistentne ekonomske politike, s obzirom da se program ažurira svake godine i daje obrazloženje eventualnog odstupanja od postavljenih parametara u prethodnoj godini.</p> <p>Strukturu PEP-a čine: makroekonomski okvir, javne finansije i strukturne reforme. Za njegovu izradu zadužena je međuresorna radna grupa, imenovana od strane Vlade Crne Gore, a dokument je krajem godine prosljeđen Vladi na usvajanje, a Evropskoj komisiji će biti poslat do kraja januara 2012. godine.</p>
Saradnja u statistici	Član 90	MF MONSTAT	<p><b>Član 90 - Saradnja u oblasti statistike</b> Institucionalni okvir</p> <p><b>Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike</b> 01. decembra 2011. godine i trenutno je u skupštinskoj proceduri . Vlada je, takođe, usvojila Godišnji plan statističkih istraživanja za 2012. godinu je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“, broj 53.</p> <p><b>Demografska statistika</b> Realizovane su aktivnosti u skladu sa Planom godišnjih istraživanja za 2011. godinu kao i aktivnosti vezane za Popis koje su realizovane prema posebno definisanom planu.</p> <p><b>Informaciono komunikacione tehnologije</b></p> <p>U oblasti ICT sprovedene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaštita prostorija - instalacija video kamera za nadzor;</li> <li>- instalacija legalnog softvera - Windows 7, Office 2010;</li> <li>- aplikacija o metapodacima - unijeto 32,5% metapodataka koji se odnose na istraživanja koja sprovodi Zavod;</li> <li>- rad na izradi dinamičkog web sajta - prikaz traženih podataka po nekom kriterijumu (sektor, mjesec, godina) za istraživanje o zaradama primjenom OLAP sistema.</li> </ul> <p><b>Statistika poljoprivrede i životne sredine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objavljeni su podaci o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz Popisa poljoprivrede 2010. (ukupno 6 knjiga) i izvršena priprema i štampa i to : I knjiga " Ključne varijable, zemljsni i stocni fond", mart 2011, II knjiga " Korisceno zemljište", jul 2011, III knjiga "Stočni fond", jul 2011, IV knjiga " Teme od posebnog interesa", oktobar 2011, V knjiga" Tipologija poljoprivrednih gazdinstava " i VI "Znamo šta imamo" objavljene u decembru 2011).</li> <li>- U skladu sa potpisanim Ugovorom između Monstat-a i ICON Instituta Public Sector GmbH kroz projekat IPA 2008 Multy-beneficiary programme on Statistical cooperation, - realizovan je Project 8- Transmission of Results from FSS to Eurostat. Monstat</li> </ul>

		<p>je izračunao i dostavio SO koeficijent 2007 i transmisionu tabele za prenos podataka iz Monstat-ove baze u Eurofarm bazu podataka za ekspertsku procjenu u julu 2011. godine. Dostavljen Metodoloski Report.</p> <p>- Uvedena dva nova istraživanja u oblasti agromonetarne statistike: Mjesečno istraživanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, repromaterijala i sredstava za rad i usluge izvršene za poljoprivredu i Kvartalno istraživanje o rashodima i poljoprivrednim proizvodima u gazdinstvu.</p> <p>Od septembra 2011. započeto novo ``<b>Godisnje istraživanje o industrijskom otpadu</b>`` , kao i objavljivanje saopštenja "Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije i količine sakupljenog komunalnog otpada u Crnoj Gori".</p> <p>Kratkoročni indikatori</p> <p><b>Statistika saobraćaja</b></p> <p>Urađena su saopštenja za svaki vid saobraćaja sa sadržajnijom prezentacijom podataka. Pripremljena metodologija za svako pojedinačno istraživanje. Cjelokupna statistika saobraćaja je podijeljena na pet djelova: drumski, željeznički, vazdušni, postanski i telekomunikacioni i pomorski saobraćaj. Objavljeno šest novih saopštenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mjesečno istraživanje prevoza putnika i robe u drumskom saobraćaju;</li> <li>- mjesečno istraživanje prevoza putnika u lokalnom saobraćaju;</li> <li>- mjesečno istraživanje prevoza putnika i robe u željezničkom saobraćaju;</li> <li>- mjesečno istraživanje prevoza putnika i robe na aerodromima;</li> <li>- mjesečno istraživanje poštanskog;</li> <li>- mjesečno istraživanje telekomunikacionog saobraćaja i</li> <li>- mjesečno istraživanje o prevozu robe u pomorskom saobraćaju.</li> </ul> <p><b>Statistika građevinarstva</b></p> <p>Započeta obrada podataka o stanovima iz Popisa stanovništva, stanova i domaćinstva 2011.</p> <p>Kod kvartalnog istraživanja građevinarstva u upitniku su dodate nove varijable: zaposleni i efektivni časovi rada na gradilištu na zgradama i ostalim građevinama.</p> <p><b>Statistika unutrašnje trgovine</b></p> <p>Pripremljen uzorak i upitnik za novo istraživanje „<b>Mjesečno istraživanje trgovine na veliko i malo motornim vozilima i motociklima</b>“.</p> <p><b>Ostale kratkoročne statistike</b></p> <p>Ostale aktivnosti vezane za ostale kratkoročne statistike: industrija, unutrašnja trgovina, turizam i ugostiteljstvo, nastavljene su u skladu sa Planom istraživanja za 2011. godinu.</p> <p><b>Statistika cijena</b></p> <p>Harmonizovani indeks potrosackih cijena (HICP) - pripremljen SDMX Metadata koncept koji će biti poslat EUROSTAT-u (kraj</p>
--	--	---

		<p>februara 2012.) i objavljen na sajtu zvanične evropske statističke institucije. Popunjeni upitnici koji će se dobijati putem maila u elektronskom formatu, koji će služiti kao input za automatsko unošenje podataka u program za obradu i računanje indeksa. Indeks potrošačkih cijena (CPI) - unaprijeđena lista proizvoda i usluga koja je usklađena sa listom harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena, prelazak sa COICOP na COICOP/HICP klasifikaciju čime se postigla uporedivost CPI i HICP indeksa na najnižem nivou klasifikacije.</p> <p><b>Makroekonomska statistika</b>  Odsjek Nacionalnih računa je u IV kvartalu 2011.godine, realizovao sve aktivnosti u skladu sa Godišnjim planom statističkih istraživanja za 2011.godinu. Kako je obračun BDP-a za 2011.godinu izvršen i objavljen u skladu sa klasifikacijom NACE rev.1, to se pristupilo i prevođenju istih u klasifikaciju NACE rev.2. Podaci sektora poljoprivrede, i finansijskog sektora su prevedeni u skladu sa novom klasifikacijom.</p> <p><b>Biznis statistika</b></p> <p>U okviru strukturalne biznis statistike, pripremljena je publikacija sa rezultatima za 2010. godinu koja sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizu prihoda i rashoda poslovanja, materijalne troskove, amortizacije i plate;</li> <li>- analizu obrtnih i osnovnih sredstava, potraživanja, zaliha, investicije;</li> <li>- broj zaposlenih i troškove zaposlenih, promet po zaposlenom;</li> <li>- pokazatelje poslovanja.</li> </ul> <p>Takođe, pripremljen je novi Upitnik za sprovođenje SBS istraživanja.</p> <p>U okviru Fats statistike (Statistike stranih filijala) pripremljena je metodologija Ifats (Inward) istraživanja, metodologija Ofats (Outward) istraživanja i Adresar za Ofats istraživanje.</p> <p><b>Statistika spoljne trgovine</b>  U cilju unapređenja podataka statistike spoljne trgovine urađenja je Mirror analiza sa zemljama članicama Evropske unije i zemljama Zapadnog Balkana koja predstavlja jedan od pokazatelja o kvalitetu podataka. Analizom je uočeno da postoje minimalne razlike na strani izvoza između Crne Gore i EU, koje spadaju u grupu sa niskim odstupanjem, dok na strani uvoza imamo malo veće razlike odnosno spadaju u grupu sa srednje prihvatljivim odstupanjem. Na prvoj radionici u okviru IPA 2009, koja je održana 22. novembra 2011.godine u Luksemburgu, prezentovano je od strane eksperata kvalitet podataka statistike spoljne trgovine za Zapadni Balkan gdje je uočeno poboljšanje u podacima kada su u pitanju statistička vrijednost, količina i klasifikacija. U svrhu izrade indeksa jediničnih vrijednosti pripremljeno je Uputstvo za kalkulaciju istih.</p> <p><b>Socijalne statistike</b>  Istraživanje o zaposlenima i zaradama zaposlenih (RAD 1) – redizajniran je upitnik, dodate su nove varijable (plaćeni i izvršeni časovi rada). U martu 2012. godine dodaćemo tabelu iskazane potrebe za zapošljavanje (koje će se odnositi samo na taj mjesec). EU SILC – sproveden je pilot projekat SILC-a (statistike prihoda i uslova života), dizajnirana su tri upitnika (A-struktura domaćinstva,</p>
--	--	--

			<p>B-podaci o podjeli troškova, C-lični podaci) koja su urađena u skladu sa metodologijom EUROSTAT-a. Ostale aktivnosti iz statistike tržišta rada, uslova života, socijalne usluge i potrošnje domaćinstava nastavljene su u skladu sa predviđenim Planom istraživanja za 2011. godinu.</p> <p><b>Statistika obrazovanja</b> U statistici obrazovanja, istraživanja i razvoja, kulture, pravosuđa i uprave nastavljeno je sprovođenje istraživanja predviđenih Planom istraživanja za 2011. godinu.</p> <p><b>Registri</b></p> <p>Statistički biznis registar je prešifriran na novu klasifikaciju. Pripremljen je Nacrt pravilnika o održavanju, ažuriranju i upotrebi statističkog biznis registra kao i upitnik za njegovo ažuriranje iz statističkih istraživanja. Postignut je napredak u saradnji sa institucijama koje su izvor administrativnih podataka, konkretno sa Centralnim registrom Privrednog suda, na način što su konsultovani prilikom pripreme novih obrazaca za registraciju privrednih subjekata i sve vrste promjena do kojih dolazi, čime je u velikoj mjeri olakšano povezivanje podataka i poboljšana njihov kvalitet. Takav napredak je omogućen osnivanjem radne grupe čiji su članovi iz različitih institucija, a kojom rukovode predstavnici Ministarstva finansija. Za potrebe formiranja okvira za uzorak za sva statistička istraživanja za 2011. godinu, zamrznuto je stanje Biznis registra. Došlo je do značajnih promjena i u periodici ažuriranja ovog registra tako da se podaci ažuriraju dnevno, nedjeljno, mjesečno i kvartalno. Ostvaren je napredak i u pogledu pripreme različitih vrsta analiza podataka za kojima postoje brojni zahtjevi i potrebe korisnika. Intenzivno se radi na smanjenju opterećenosti izvještajnih jedinica tako da je statistički biznis registar metodološki unaprijeđen i na način da je uvedeno polje koje omogućava korisnicima i statističarima da imaju uvid u opterećenost jedinica koje su uključene u uzorke različitih istraživanja. Uvedena je nova jedinica - grupa preduzeca, što znači ispunjenje i potpunu harmonizaciju sa zahtjevima iz regulativa EU.</p>
<b>Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</b>	Član 91	MF ANO KHOV CBCG	<p><b>Čl.91 – Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</b></p> <p><b>Centralna banka Crne Gore:</b></p> <p>Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 29. novembra 2011. godine, donio <b>Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva</b> („Sl. list Crne Gore” br. 58/11). Ovom odlukom je prihvaćena inicijativa Udruženja banaka u dijelu produženja roka u kojem se stečena nepokretnost može držati u posjedu sa dosadašnjih dvije na tri godine. Uvedena je i polugodišnja obaveza banaka da izvještavaju Centralnu banku o vrsti, vrijednosti i vremenu sticanja nepokretnosti.</p> <p>Na sjednici Savjeta CBCG od 12. decembra 2011. godine, usvojen je <b>Plan za upravljanje finansijskom krizom u oblastima iz nadležnosti CBCG</b> (Contingency plan) kojim se definiše poslovanje u vanrednim okolnostima radi bezbjednosti i održavanja kontinuiteta poslovanja.</p>

		<p>Na sjednici održanoj 29. decembra 2011. godine, Savjet Centralne banke Crne Gore je donio sljedeće akte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Odluku o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka</b> koja je usaglašena u najvećem dijelu sa Direktivom 2006/48EZ. Ovom odlukom se banke obavezuju da kvantitativne i kvalitativne podatke o svom poslovanju propisane odlukom javno objavljuju najmanje jedanput godišnje, čime se obezbjeđuje viši stepen transparentnosti poslovanja banaka u Crnoj Gori.</li> <li>2. <b>Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama</b> kojima se postojeći izvještajni obrasci usklađuju sa novom Odlukom o adekvatnosti kapitala. Ovim se obezbjeđuje kvalitetniji obuhvat izvještavanja supervizije Centralne banke.</li> <li>3. <b>Odluku o dopuni Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama</b> kojom se uvodi obaveza obezbjeđenja prethodne saglasnosti Centralne banke vezano za obavljanje transakcija kupovine i prodaje kreditnih potraživanja i potraživanja po osnovu lizinga. Iako prodaja i kupovina potraživanja predstavlja dio dozvoljenih poslovnih aktivnosti banke, Centralna banka ovim ostvaruje pravovremeno sagledavanje faktičkog stanja u banci i supervizorsko djelovanje, jer ove aktivnosti mogu ukazivati na moguće probleme u banci koji uzrokuju prodaju potraživanja. Na ovaj način će se u potpunosti eliminisati eventualna mogućnost primjene loše bankarske prakse, neadekvatnih transfernih cijena i pozitivno uticati na finansijsko poslovanje banaka. Osim toga, kroz proces razmatranja zahtjeva za davanje saglasnosti vrši se procjena opravdanosti prodaje ili kupovine potraživanja sa aspekta karaktera eventualnih posljedica koje mogu nastupiti za banku, kao i njihove usklađenosti sa važećom regulativom.</li> <li>4. <b>Odluku o dopuni Odluke o bankarskom ombudsmanu</b> koja obezbjeđuje neophodne materijalno-tehničke uslove za ostvarivanje funkcija bankarskog ombudsmana, a posebno u dijelu obavljanja nesmetane pisane komunikacije bankarskog ombudsmana sa klijentima banaka i finansijskih institucija, kao i korespondencije sa drugim subjektima.</li> </ol> <p><b>Osiguranje:</b></p> <p>Agencija za nadzor osiguranja izradila je <b>Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja</b>, u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji.</p> <p>Urađen je i <b>Predlog pravilnika o sticanju zvanja ovlašćenog aktuara</b>, koji je dostavljen Ministarstvu finansija, nadležnom za njegovo donošenje shodno Zakonu o osiguranju.</p> <p>Najbitnije aktivnosti u proteklom periodu bile su usmjerene na finaliziranje predloga izmjena i dopuna Zakona o osiguranju i Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koje su na kraju III kvartala 2011. godine upućene Ministarstvu finansija na dalju proceduru.</p> <p>Predložene izmjene Zakona o osiguranju, sačinjene uz ekspertsku pomoć dobijenu preko UNDP projekta, bazirane su na sljedećim propisima EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 73/239/EEC – koja uređuje obavljanje poslova neživotnog osiguranja (uključujući i izmjene te direktive sadržane u direktivama 76/580/EEC, 84/641/EEC, 87/343/EEC, 87/344/EEC, 88/357/EEC, 90/618/EEC, 92/49/EEC 95/26/EC, 2000/26/EC, 2002/13/EC, 2002/87/EC, 2005/1/EEC),</li> <li>- 2002/83/EEC, koja uređuje poslove životnog osiguranja,</li> <li>- 2002/92/EEC, koja uređuje poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju,</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2005/68/EEC, koja uređuje poslove reosiguranja,</li> <li>- 2007/44/EEC, koja uređuje kvalifikovana učešća u finansijskom sektoru.</li> </ul> <p>U pogledu aktivnosti na pripremi izmjena <b>Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju</b>, čiji je osnov pripremljen u sklopu Twinning projekta sa Bugarskom narodnom bankom i Holandskom narodnom bankom, a nakon konsultacija sa predstavnicima tržišta osiguranja, kojima je data prilika da se upoznaju sa predloženim izmjenama i da daju komentare i sugestije, izrađen je predlog potpuno novog zakonskog teksta, iz razloga što bi broj izmjena znatno uticao na strukturu postojećeg zakona. Ovim predlogom će se, nakon određenog prelaznog perioda, crnogorska regulativa u oblasti obaveznih osiguranja u saobraćaju uskladiti sa direktivom 2009/103/EEC.</p> <p>U dijelu kontrole, u ovom periodu redovne aktivnosti Agencije obuhvatile su ukupno 23 kontrole, od čega 7 kontrola društava za osiguranje (osnovni aspekti poslovanja - rezervisanje, deponovanje i ulaganje sredstava, postupak i rokovi rješavanja šteta, i dvije kontrole sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma) i 16 kontrola poslovanja društava za posredovanje odnosno zastupanje u osiguranju (utvrđivanje nivoa usklađenosti poslovanja tih društava sa zakonskom regulativom koja uređuje oblast zastupanja i posredovanja u osiguranju).</p> <p><b>Tržište kapitala:</b></p> <p>Komisija za hartije od vrijednosti je pristupila izradi <b>Prijedloga zakona o tržištu kapitala</b> u skladu sa odgovarajućim aktima Evropske unije. U izvještajnom periodu u saradnji sa FSC ekspertima iz Bugarske u okviru Twinning Projekta MN 08 IB FI01 završena su tri dijela radne verzije novog Zakona o tržištu kapitala: hartije od vrijednosti koje se nude javnosti ili se uvrštavaju za trgovanje, transparentnost i zloupotreba tržišta.</p> <p>Pored ranije završena tri dijela, Komisija je sačinila preostale djelove radne verzije Prijedloga Zakona o tržištu kapitala i to: Uvodni dio, Nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti i Investicione usluge.</p> <p><b>Komisija za hartije od vrijednosti:</b></p> <p>Skupština Crne Gore je na sjednici 1. novembra 2011. godine donijela <b>Zakon o investicionim fondovima</b> ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11).</p> <p>Zakonom o investicionim fondovima uređuju se uslovi za osnivanje i poslovanje investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, uslovi za izdavanje i otkup investicionih jedinica investicionih fondova, transformacija fondova i druga pitanja od značaja za rad investicionih fondova.</p> <p>Takođe, nakon donošenja Zakona o investicionim fondovima, Komisija je usvojila set od 12 podzakonskih akata neophodnih za sprovođenje Zakona o investicionim fondovima.</p> <p>Komisija je u izvještajnom periodu usvojila i sljedeća dokumenta:</p> <p>Pravila o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti, usvojena 14. oktobra. 2011</p>
--	--	---

			<p>godine;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uputstvo o izuzeću klijentskog računa od prinudne naplate, usvojeno 23.septembra.2011. godine;</li> <li>- Etički kodeks, usvojen 28. septembra.2011. godine;</li> <li>- Pravila o dopuni Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala, usvojena 07.oktobra.2011. godine;</li> </ul> <p>godine;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, usvojen 04.novembra.2011. godine;</li> <li>- Pravilnik o poslovnoj tajni, usvojen 11. novembra 2011. godine;</li> <li>- Generalni plan kontrola za 2012. godinu, usvojen 29.decembra.2011. godine;</li> <li>- Plan integriteta, usvojen 29. decembra.2011. godine.</li> </ul>
<b>Revizija i finansijska kontrola</b>	Član 92	MF	<p><b>Čl. 92 - Saradnja u oblasti interne kontrole i eksterne revizije</b> Ministarstvo finansija je u periodu od 1. do 4. novembra u saradnji sa konsultantima na projektu "Jačanje sistema upravljanja i kontrole finansijske podrške EU Crnoj Gori" održalo osnovnu obuku za imenovane unutrašnje revizore u javnom sektoru za sticanje zvanja ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Usvojen je <b>Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru.</b></li> <li>-Sprovedena je pilot revizija u Ministarstvu finansija kao dio obavezne obuke za sticanje zvanja ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru. Cilj obuke je pružanje praktičnih znanja svim imenovanim unutrašnjim revizorima u primjeni metodologije sistemski bazirane revizije.</li> </ul> <p>-Ministarstvo finansija je u saradnji sa konsultantima na projektu "Jačanje sistema upravljanja i kontrole finansijske podrške EU Crnoj Gori" donijelo <b>Priručnik za unutrašnju reviziju</b> (III verzija), čiji je cilj primjena propisane metodologije rada i obavljanja unutrašnje revizije kod subjekata javnog sektora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ministarstvo finansija je donijelo Uputstvo za izradu internog pravila/procedure, čija je svrha da pomogne subjektima u javnom sektoru pri izradi internih pravila i procedura za glavne poslovne procese.</li> <li>-Ministarstvo finansija je u oktobru u okviru projekta "Jačanje sistema upravljanja i kontrole finansijske podrške EU Crnoj Gori" organizovalo konferenciju „Razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u Crnoj Gori“ sa predstavnicima Centralne harmonizacijske jedinice Hrvatske, za lica koja su uključena u sistem unutrašnjih kontrola u javnom sektoru.Cilj konferencije je predstavljanje praktičnih iskustva u implementaciji FMC sistema u institucijama javnog sektora Hrvatske.</li> </ul> <p>-Do kraja decembra, 45 institucija je započelo rad na izradi Akcionih planova, kao i realizacija aktivnosti predviđenim usvojenim Akcionim planovima. Takođe se u saradnji sa CHU radi na unapređenju funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrola, u cilju obezbeđenja vrijednosti za novac poreskih obveznika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Održane su tri radne sesije na temu „ Godišnji izvještaj o implementaciji FMC“ za imenovana lica lica zadužena za uspostavljanje i razvoj FMS sistema.</li> <li>- Do kraja decembra registar FMC lica broji 63 FMC lica, od kojih je 58 na centralnom, a 5 na lokalnom nivou.</li> <li>-Sprovedeno je istraživanje u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole kroz upitnik u javnom sektoru Crne Gore, na bazi kojeg je</li> </ul>



			<p>urađena analiza o postojećem stanju ovog sistema u institucijama javnog sektora, ko i date smjernice za dalje unapređenje sistema FMC.</p> <p>-Do kraja decembra 14 budžetskih korisnika je potpisalo sporazume o povjeravanju poslova unutrašnje revizije drugoj instituciji, uz predhodnu saglasnost Ministarstva finansija.</p> <p>-Do kraja decembra 27 subjekta javnog sektora je organizaciono uspostavilo jedinice za unutrašnju reviziju. U 22 subjekta izvršeno je raspoređivanje 31 unutrašnjeg revizora.</p> <p>Vlada je 22. decembra 2011. godine utvrdila <b>Predlog zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije.</b></p> <p>Generalni Direktorat za budžet Evropske komisije dostavio je komentare na <b>Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore</b> i podržao predložene izmjene Zakona, posebno u dijelu ostvarivanja finansijske nezavisnosti Institucije.</p> <p>U novembru mjesecu, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore razmotrio je <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji</b> i isti nije dobio potrebnu većinu.</p>
Investicije	Član 93	ME/MF ostala nadležna ministarstva/or gani	<p><b>Član 93- Promocija i zaštita investicija</b></p> <p>Završene su pripreme za formalno uvođenje RIA (Regulatory Impact Assessment) u crnogorski regulatorni sistem. Sproveden je set obuka za državne službenike i pripremljeni su Priručnik i Metodologija za RIA-u, koji predstavljaju polazne osnove za uvođenje RIA-e. Primjena RIA će početi od 01. januara 2012. godine, na zakonska i podzakonska akta. Na osnovu člana 20 Uredbe o Vladi Crne Gore, Vlada Crne Gore donijela je Poslovnik Vlade Crne Gore (Sl. list CG, br. 3/12) kojim je utvrđena analiza uticaja propisa.</p> <p>Nastavljena je dalja realizacija aktivnosti na projektu "Giljotine" propisa, pri čemu se posljednja faza odnosi na davanje mišljenja, preporuka za izmjenu, kao i ukidanje pojedinih propisa. Analizom regulative obuhvaćeno je oko 690 propisa i 320 administrativnih postupaka i pripremljeno je oko 1.750 preporuka, dostavljenih od strane IFC, koji su u okviru projekta radili giljotinu.</p>
Industrijska saradnja	Član 94	ME	<p><b>Čl. 94 - Industrijska saradnja</b></p> <p>Na bazi dokumenta Osnovne smjernice za izradu strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore sa pregledom postojećih planskih i strateških dokumenata, urađenog u okviru IPA projekta BESRE- Tehnička podrška za unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj malih i ruralnih preduzeća, započeta je izrada Strategije razvoja prerađivačke industrije. Od raspoloživih sredstava u okviru pomenutog projekta zavisice dinamika izrade dokumenta.</p>
Mala i srednja preduzeća	Član 95	ME	<p><b>Čl. 95 Mala i srednja preduzeća</b></p>

			<p>Izradjen je <b>Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije MSP</b> u 2011. godini i godišnji Izvještaj o realizaciji Strategije podsticanja konkurentnosti na mikro nivou.</p> <p>Ponovo je aktivirano Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje, kao jedna od aktivnosti predviđenih Strategijom za preduzetničko učenje. U okviru Nacionalnog partnerstva formiran je Savjet koga čine predstavnici: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete i sporta, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, Unije poslodavaca, Ekonomskog fakulteta i Centra za razvoj nevladinih organizacija.</p> <p>Kontinuirano se sprovode aktivnosti povezivanja i saradnje MSP iz Crne Gore i EU putem mreže Enterprise Europe Network.</p>
<b>Turizam</b>	Član 96	MORT	<p><b>Čl. 96 Turizam</b></p> <p>Usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o raftingu („Službeni list CG”, broj-53/11) i</li> <li>- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planinskim stazama („Sl. list CG”, br. 53/11)</li> </ul> <p>U izvještajnom periodu, Vlada Crne Gore je usvojila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uredbu o obliku, sadržaju, načinu vođenja i upotrebe Jedinственe evidencije turističkog prometa;</li> <li>- Uredbu o minimalno-tehničkim uslovima, načinu, sredstvima i opremi za pružanje pojedinih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti;</li> <li>- Odluku o proglašenju prioriternih turističkih lokaliteta;</li> <li>- Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim efektima ljetnje turističke sezone 2011. godine;</li> <li>- Akcioni plan za pripremu turističkih sezona (zimске 2011/12 i ljetnje 2012. godine).</li> </ul> <p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma je krajem decembra 2011. godine usvojilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 63/11)</li> <li>- Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova ("Službeni list CG" br. 61/11)</li> </ul> <p>U okviru istraživanja Svjetskog savjeta za putovanja i turizam za Crnu Goru za 2011. godinu, urađena su četiri izvještaja: “Ekonomski uticaj (simulirani satelitski obračun u turizmu)”, “Trendovi i perspektive”, “Ekonomsko i političko okruženje” i “Investicioni potencijal”.</p> <p>Potpisan je Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Crne Gore i Ukrajine, sa ciljem uspostavljanja tješnje saradnje na planu promocije turističke ponude uz intenzivnu saradnju turističkih poslenika obje zemlje.</p> <p>Kategorizacija i rekategorizacije turističko-ugostiteljskih objekata, koja se provodi u cilju podizanja nivoa kvaliteta ugostiteljskih</p>

			<p>objekata realizuje se u kontinuitetu.</p> <p>U okviru projekta <b>TEMPUS</b> "Development of Business Training in Montenegro", završene su aktivnosti na razvoju ljudskih resursa u turizmu.</p> <p>Sektorska komisija za turizam je prihvatila dopunu kvalifikacionog okvira za Sektor turizam, trgovinu i ugostiteljstvo na nivou standarda zanimanja turistički vodič/vodičkinja i planinski vodič/vodičkinja.</p> <p>Na osnovu urađene analize potreba za obuke iz oblasti turizma, definisan je program obuka i otpočelo se sa njihovim organizovanjem. Organizovane su obuke na temu „Usluga orjentisana na potrebe turista“ u Plužinama, Kolašinu i Podgorici. Pripremljen je i priručnik za polaznike obuke. Slijede obuke na temu „Marketing i prodaja“ i „Kreativnost i inovacije“.</p> <p>Turistička inspekcija je u kontinuitetu vršila aktivnosti koje su se odnosile, između ostalog, na kontrolu rada ugostiteljskih objekata, rješavanje problema buke u ugostiteljskim objektima, evidencije gostiju u ugostiteljskim objektima, kao i sprovođenju ostalih zakonskih odredbi iz svog djelokruga rada.</p> <p>U toku je potpisivanje <b>ugovora sa odabranim ponuđačem za postavljanje signalizacije na dvije staze za planinski biciklizam.</b></p> <p>U okviru projekta "<b>Panoramski putevi u Crnoj Gori</b>", planira se angažovanje eksperta za izradu projekta koji će poslužiti kao osnov za postavljanje signalizacije, izradu promotivne mape i koji će, na bazi predloga opština, predložiti lokacije za razvoj vidikovaca i odmorišta.</p> <p>U kontinuitetu su se provodile aktivnosti u okviru javnog rada "<b>Neka bude čisto</b>" - čišćenje pojasa uz magistralne i regionalne putne pravce u svim opštinama u Crnoj Gori.</p> <p>U okviru projekta izrade Centralnog turističkog registra realizovana je izrada softverskog rješenja za isti i organizovano niz obuka za predstavnike svih crnogorskih opština za primjenu navedenog programa registra.</p>
Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja	Član 97	MPPR	<p><b>Čl. 97 Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja</b></p> <p>U izvještajnom periodu Vlada Crne Gore je 22.decembra 2011.godine utvrdila <b>Nacrt zakona o organskoj proizvodnji</b>. Nastavljene su aktivnosti u okviru projekta "Program razvoja organske poljoprivrede" koji MPPR realizuje uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske i pripremljena je prva radna verzija Nacionalnog akcionog plana za razvoj organske proizvodnje u Crnoj Gori.</p> <p>Nastavljeno je jačanje kapaciteta za izradu IPARD programa i IPARD operativne strukture u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog</p>

		<p>razvoja u okviru tvinning projekta. Izrađena je druga radna verzija IPARD programa koja je poslata DG AGRI-u na komentar. Izabran je konsultant za Ex-ante evaluaciju IPARD programa. Ex-ante evaluacija IPARD programa otpočela u decembru 2011. godine, finalni izvještaj se očekuje do kraja februara 2012. Godine.</p> <p>Ministarstvo je krajem oktobra osnovalo Sektor za ruralni razvoj kao prelazno rješenje za buduće Upravljačko tijelo u okviru IPARD operativne strukture, i Sektor za plaćanje kao prelazno rješenje za IPARD agenciju .Objavljena su dva javna oglasa za prijem 6 novih zaposlenih u Sektor za plaćanja.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na implementaciji Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS projekat, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iz kredita Svjetske Banke i GEF. U okviru realizacije MIDAS projekta završen je prvi javni poziv za investicije u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa osnovnim IPARD principima. Završena je evaluacija projektnih ideja, od ukupno 780 pristiglih zahtjeva do sada je odobreno 300 projekata. Sa 240 aplikanata je potpisan ugovor o grantu i počela realizacija projekta. Od navedenog broja, završeno je 105 projekata za koje su dostavljeni zahtjevi za isplatu 50% od realizovane investicije i svi su u fazi provjere.</p> <p>Konsultant za IT strategiju je izvršio dvije misije u Crnoj Gori i dostavio početni izvještaj, koji daje pregled sadašnjeg stanja IT sistema u MPRR. Svrha strategije jeste da navede neophodne komponente za implementaciju i evaluaciju državne podrške poljoprivredi, IPARD programu i da se kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP) sugeriše pristup razvoju takvih informacionih sistema u skladu sa potrebama i kapacitetima Crne Gore. MPRR će obezbijediti jednu osobu, koja će se puno radno vrijeme baviti razvojem IT komponente u MPRR u okviru sistematizovanog mjesta u Kancelariji za informatičku podršku.</p> <p><b>Veterinarska politika</b></p> <p>Vlada je 22.decembra 2011. godine, <b>utvrdila Prijedlog zakona o veterinarstvu.</b></p> <p><b>Usvajanje sekundarnog zakonodavstva</b></p> <p>Usvojen je <b>Pravilnik o mjerama za sprječavanje pojave, utvrđivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod zivotinja</b> („Službeni.list CG“br. 53/11).</p> <p><b>Jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta:</b> Uspostavljen je veterinarski informacioni sistem (VIS), i stvorena veza sa Laboratorijskim informacionim sistemom (LIMS), a Centralna baza podataka proširena na male preživare. Kampanja popisa gazdinstava i prvog obilježavanja ovaca i koza je završena u decembru.</p> <p><b>Projekti:</b></p> <p>U okviru Projekta IPA 2008 <b>”Podrška kontroli i iskorjenjivanju bjesnila i klasične kuge svinja u Crnoj Gori”</b> izvršena je je prva</p>
--	--	---

		<p>oralna vakcinacija lisica protiv bjesnila u oktobru. Sproveden je monitoring populacije divljih životinja u Crnoj Gori. Održan je niz treninga za veterinare, veterinarske inspektore, laboratorijsko osoblje, lovce, ljekare i zaposlene u Institutu za javno zdravlje i Veterinarskoj upravi.</p> <p><b>Fitosanitarna politika</b></p> <p>U izvještajnom periodu Skupština Crne Gore usvojila je <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja</b> („Službeni list CG“, broj 61/11) i <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu</b>(„Službeni list CG“, broj 61/11.)</p> <p><b>Usvajanje sekundarnog zakonodavstva:</b></p> <p>U cilju daljeg usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU , usvojeni su:</p> <p>- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom</b> (“Službeni list CG“ br. 39/11) - <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma virusa Mozaika pepina</b> (Pepino Mosaic virus) (“Sl. list CG“, broj 54/11);- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanja bolesti vretenavost krtola krompira</b> (Potato Spindle tuber viroida) (“Sl. list CG“, broj 56/11);- <b>Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Thrips palmi Karny iz Tajlanda</b>(“Sl. list CG“, broj 56/11).</p> <p>U izvještajnom periodu sprovode se mjere propisane: Programom fitosanitarnih mjera za 2011. godinu; Programom monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog porijekla za 2011. godinu; Programom monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – lisnato povrće za 2011. godinu;</p> <p><b>Projekti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIDAS Podkomponenta - Stvaranje savremenog sistema bezbjednosti hrane "Jačanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspekcijских mjesta, Luka Bar (faza evaluacije ponuda nacrt za BIP Luka Bar);</li> <li>- IPA MN 2010 Twinning projekat "Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarne uprave Crne Gore" potpisan ugovor za Twinning project MN 10 IB AG 01;</li> <li>- IPA MN 2013 urađen predlog za IPA 2011-2013 programming: Identification fiches ACQUIS AGRICULTURE &amp; RURAL DEVELOPMENT »Development of the Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Services in Montenegro«</li> </ul> <p><b>Bezbjednost hrane</b></p> <p>Formirana je radna grupa za izradu Nacrta zakona o bezbjednosti hrane od predstavnika nadležnih organa uključenih u sistem</p>
--	--	--

			<p>bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Ovim zakonom otkoloniče se postojeći nedostaci važećeg Zakona o bezbjednosti hrane i stvoriti osnov za punu harmonizaciju sa EU legislativom.</p> <p>U oblasti <b>bezbjednosti hrane</b>, kroz Projekat IPA 2008 "Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori" izrađene su potrebne analize, studije i preporuke u cilju unapređenja postojećeg sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Urađen je Prijedlog smjernica za zvanične kontrole za Veterinarsku upravu. Sprovedene su obuke i radionice za zaposlene u organima nadležnim za bezbjednost hrane.</p> <p><b>Usvajanje sekundarnog zakonodavstva</b></p> <p>Usvojen je Program monitoringa zemljišta kao objekta za proizvodnju hrane biljnog porijekla (ratarske i povrtarske kulture) na nivou primarne proizvodnje za 2011.godinu ( Službeni.list CG, br.56/11)</p> <p>U izvještajnom periodu sprovode se mjere propisane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programom monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog porijekla za 2011. godinu;</li> <li>- Programom monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – lisnato povrće za 2011. godinu;</li> <li>- Programom monitoringa rezidua u 2011. godini (veterinarskih lijekova, teških metala, organohlorinih i organofosforinih jedinjenja, mikotoksina i zabranjenih supstanci, u živim životinjama i hrani životinjskog porijekla).</li> </ul> <p><b>MIDAS Podkomponenta - Stvaranje savremenog sistema bezbjednosti hrane:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unaprjeđenje Specijalističke veterinarske laboratorije u Podgorici- laboratorijska oprema je isporučena i instalirana, izvršena je obuka za rad zaposlenih;</li> <li>- Unaprjeđenje Instituta za biologiju mora u Kotoru;</li> <li>- Jačanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspekcijских mjesta, Luka Bar;</li> <li>- Podrška neškodljivo uklanjanju nus proizvoda životinjskog porijekla- izvršen je odabir kompanije za izradu studije izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog porijekla i decembru održan pripremni sastanak sa konsultantima;</li> <li>- Unaprjeđenje objekata za preradu hrane.</li> </ul>
<b>Saradnja u ribarstvu</b>	Član 98	MPRR	<p><b>Čl. 98 Saradnja u ribarstvu</b></p> <p>Nastavljene su aktivnosti u okviru projekat IPA 2009: Održivo upravljanje morskim ribarstvom kao i aktivnosti u okviru projekat FAO AdriaMed.</p>
<b>Carine</b>	Član 99	MF UC	<p><b>Čl. 99 Carine</b></p> <p>Vlada je od 29. decembra 2011. godine donijela <b>Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2012. godinu</b>, koja je u</p>

			<p>potpunosti usaglašena sa kombinovanom nomenklaturom EU (<i>Uredba Komisije Br. 1006/2011 od 27 Septembra 2011. godine o izmjenama Aneksa I Uredbe Savjeta (EEC) Br. 2658/87 o tarifi i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj Carinskoj tarifi</i>).</p> <p>Uprava carina je u decembru dostavila novu verziju Prijedloga projekta "Priprema Uprave carina za implementaciju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema-NCTS", kroz nacionalni IPA 2012/2013 program. Prijedlog projekta je urađen u skladu sa EU standardima predstavljenim na radionici "IPA Nacionalni programi 2012/2013 – proces programiranja". Opredijeljena sredstva za realizaciju projekta u ovoj fazi iznose 500.000 eura. Planirana je realizacija projekta "Implementacija NCTS-a" kroz IPA 2012-2013. Zemlja treba da otpočne sa implementacijom Konvencije o zajedničkom tranzitu godinu dana prije ulaska u EU. Uvođenje NCTS a-podrazumijeva veliki broj aktivnosti koji počinju sa ratifikacijom Konvencije, nakon čega slijedi njena implementacija, što podrazumijeva odgovarajuću IT infrastrukturu i obuku kadra.</p> <p>Radi što skorijeg početka realizacije druge faze SEED projekta (Sistematska elektronska razmjena podataka), u okviru koje je potrebno zaključiti nove protokole o elektronskoj razmjeni podataka, sa ekspertima iz EU SEED su razmatrane mogućnosti unaprjeđenja postojeće razmjene podataka i postignut dogovor o narednim aktivnostima koje treba sprovesti.</p> <p>U Ljubljani je 08. decembra 2011. godine potpisan Sporazum <b>između Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Republike Slovenije</b> o nepovratnoj pomoći u vidu softverskih modula sistema SAT (Sistem analize rizika) i SPP (Sistem poslovnih pravila). Navedeni softverski programi omogućiće Upravi carina stvaranje novog sistema za analizu rizika, koji će biti na nivou sistema analize rizika carinskih službi zemalja Evropske Unije. Na osnovu novog sistema analize rizika, carinski službenici će sprovesti ciljane kontrole i obavljati selektivni pregled roba i prevoznih sredstava.</p> <p>U toku su pregovori o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Uprave carina Crne Gore i Carinske agencije Italije o razmjeni informacija, kao i pregovori za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o administrativnoj saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.</p>
Porezi	Član 100	MF PU	<p><b>Čl. 100 Porezi</b></p> <p>U izvještajnom periodu usvojeni su sljedeći propisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak</b>, („Službeni list CG- Međunarodni ugovori”, br. 16/11) od 24. novembra 2011. godine;</li> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</b>, („Službeni list CG ”, br. 61/11) od 20. decembra 2011. godine;</li> <li>- <b>Pravilnik o utvrđivanju iznosa najpopularnije cijene cigareta</b> („Službeni list CG ”, br. 60/11);</li> <li>- <b>Pravilnik o raspodjeli i korišćenju sredstava egalizacionog fonda</b> („Službeni list CG”, broj 50/11);</li> <li>- <b>Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost</b> ( „Službeni list CG, broj 64/11);</li> <li>- <b>Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o upotrebi poreske registar kase i načinu evidentiranja prometa proizvoda</b> (Vlada Crne</li> </ul>

			<p>Gore je usvojila na sjednici od 22.12.2011. godine, očekuje se njeno objavljivanje u Službenom listu Crne Gore);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uredba o izmjeni Uredbe o odloženom plaćanju carinskog duga (očekuje se njeno objavljivanje u Službenom listu Crne Gore).</li> </ul> <p>Propisi koji su trenutno u skupštinskoj proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;</li> <li>- Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i</li> <li>- Predlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.</li> </ul>
<b>Saradnja u oblasti socijalne politike</b>	Član 101	MRSS MZ	<p><b>Čl. 101 Saradnja u oblasti socijalne politike</b></p> <p>Vlada je 15 decembra 2011. godine donijela <b>Nacionalnu strategiju zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012-2015. godine sa Nacionalnim akcionim planom za 2012. godinu</b></p>
<b>Obrazovanje i obuka</b>	Član 102	MPS MN	<p><b>Čl. 102 Obrazovanje i obuka</b></p> <p>Skupština Crne Gore je 17.novembra.2011. godine usvojila Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija ("Službeni list CG", br. 57/11).</p> <p>U izvještajnom periodu Ministarstvo prosvjete i sporta pripremlilo je Nacrt Strategije razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa Akcionim planom za period 2011-2017. godine. Nacrt Strategije bio je na javnoj raspravi u sljedećim opštinama: Podgorica – 02.decembra.2011., Budva – 05. decembra.2011., Kolašin – 06. decembra.2011.</p>
<b>Saradnja u kulturi</b>	Član 103	MK	<p><b>Čl.103 – Kulturna saradnja</b></p> <p>U oblasti kulturne saradnje preduzete su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23. novembra.2011. godine potpisan Sporazum o saradnji u oblasti kulture sa Državom Izrael.</li> <li>- 09. decembra.2011. godine potpisan Sporazum o saradnji u oblasti kulture sa Republikom Ukrajinom.</li> </ul> <p>U okviru programa Evropske unije Kultura 2007 - 2013,nastavljene aktivnosti na promociji Programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 07.decembra.2011. godine objavljena je informacija o konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti književnog prevođenja.</li> <li>- 20.decembra .2011. godine održan Info dan o konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti književnog prevođenja (15 učesnika iz Crne Gore).</li> </ul>



			<p>U okviru Zakona o muzejskoj djelatnosti usvojena sljedeća podzakonska akta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o načinu vodjeenja, vrstama i sadržaju dokumentacije o muzejskom materijalu (Sl. list CG, br. 53/11), i</li> <li>- <u>Pravilnik o zaštiti muzejskog materijala i muzejske dokumentacije</u> (Sl. list CG, br. 53/11).</li> </ul> <p>30.decembra.2011. godine – Upućen je poziv za Javnu raspravu o Nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama.</p> <p>Održane javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora i o Nacrtu menadžment plana prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora. U okviru javnih rasprava održana su dva okrugla stola 31. oktobra 2011. godine u Kotoru.</p> <p>Okrugli sto o Nacrtu Zakona o izdavačkoj djelatnosti 3. novembra 2011. godine Vlada je 22.decembra.2011. godine utvrdila Prijedlog zakona o izdavačkoj djelatnosti.</p> <p>16.decembra.2011. godine održana je sjednica Nacionalnog savjeta za kulturu. Na sjednici Nacionalnog savjeta za kulturu razmatrane su informacije o realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana Nacionalnog programa razvoja kulture za 2011. godinu, kao i aktivnosti predviđene Akcionim planom za 2012.godinu.</p> <p>Potpisani ugovori sa DEU u Crnoj Gori za realizaciju projekata CULTEMA i CHERPLAN, u okviru II komponente IPA – Prekogranična i regionalna saradnja, South East Europe Programme.</p> <p>02.decembra.2011. godine održana je sjednica Koordinacionog tima za sprovođenje programa 'Cetinje – grad kulture 2010 - 2013'.</p>
<b>Saradnja u audio vizuelnoj oblasti</b>	Član 104	MK AEM	<p><b>Čl.104 – Saradnja u audiovizuelnoj oblasti</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<b>Informaciono društvo</b>	Član 105	MIDiT	<p><b>Čl. 105 Informaciono društvo</b></p> <p>Vlada Crne Gore je, 08.decembra.2011. godine, usvojila <b>Strategiju razvoja informacionog društva</b>, koja obuhvata Strategiju elektronskih komunikacija i Strategiju za broadband. Strategija je pripremljena kao inovirana, za period do 2016. godine.</p> <p>Usvojen je <b>Nacionalni okvir interoperabilnosti</b>, 22.decembra. 2011. kojim Vlada Crne Gore definiše pravila i način uspostavljanja interoperabilnosti u Crnoj Gori. Ovaj dokument treba da obezbijedi da se unutar javne uprave usklade poslovni procesi kako bi se ispoštovala evropska dimenzija pružanja javnih usluga, poštujući politiku bezbjednosti, privatnost, čuvanja i arhiviranja svake od uvedenih javnih usluga i elektronskih zapisa, bez nametanja specifičnih tehnoloških rješenja</p>

			<p>Usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije Open Source, čime su prepoznati ključni nosioci uvođenja i promocije Open Source tehnologija u Crnoj Gori. To su prije svega resorna ministarstva koja mogu doprinijeti edukaciji i širenju informatičke svijesti, kao i akademske institucije koje treba da podrže i učestvuju u formiranju tijela i organizacija zaduženih za pitanja Open Source-a u Crnoj Gori.</p> <p>Nakon izrade projektnog zadatka za izgradnju Disaster Recovery lokacije, započete su aktivnosti na odabiru izvođača za adaptaciju i rekonstrukciju odabrane lokacije, tj. bezbjedne rezervne lokacije za backup i čuvanje podataka za potrebe državnih organa i organa uprave, u cilju oporavka sistema, podataka i infrastrukture nakon nepogode.</p> <p>Članovi tima CIRT (Computer incident response team) koji je zadužen za rješavanje i zaštitu od računarskih incidenata, prisustvovali su obuci pod nazivom „Developing and Implementing a CIRT“ koja je održana u Maleziji. Učesnici su imali priliku da o sajber bezbjednosti uče od eksperata na tom polju, a sve u cilju aktiviranja punih kapaciteta CIRT tima koji predviđa puštanje u rad svih servisa planiranih projektom.</p> <p>Započete su aktivnosti na unaprjeđenju projekta Portal eUprave kroz unaprjeđenje postojećih funkcionalnosti i razvijanje novih. Razvijano je rješenje i uporedo su vršena testiranja modula.</p> <p>Finalne aktivnosti na izboru twinning partnera za projekat “Jačanje administrativnih kapaciteta u informacionom društvu”. Na selekcionom komitetu je izabran konzorcijum Italija – Estonija. Pristupilo se izradi radnog plana i ugovora.</p> <p>Započeta je implementacija projekta Private Cloud System.</p> <p>Započeta je implementacija projekta Centralni registar privrednih subjekata (CRPS).</p> <p>Na Konferenciji na visokom nivou, za jugoistočnu Evropu, održanoj u Tirani, 7-8.novembra.2011. Crna Gora je zajedno sa ostalim zemljama regiona usvojila nove rokove eSEE Agende Plus i Zajedničku izjavu ministara o razvoju informacionog društva</p>
<p><b>Mreže i usluge elektronskih komunikacija</b></p>	<p>Član 106</p>	<p>MIDiT MK EKIP</p>	<p><b>Čl. 106 Mreže i usluge elektronskih komunikacija</b></p> <p>Urađena je Analiza tržišta za ulazak četvrtog operatora mobilne telefonije i Rješenjem određen minimalni iznos naknade koja se plaća državi. Na osnovu toga Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je objavila i okončala tender za četvrtog operatora.</p> <p>Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je sprovela analize relevantnih tržišta nakon što je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz TestaTri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga. Nakon sprovedenog konsultativnog postupka Agencija je na sjednici od 30.12.2011.godine usvojila konačne tekstove analiza i rješenja operatorima na sledećim relevantnim tržištima:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji;</li> <li>- Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga međunarodnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji;</li> <li>- Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija;</li> <li>- Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža;</li> <li>- Veleprodajno tržište prenosa i emisije radio difuznih signala.</li> </ul> <p>Agencija je u saradnji sa KPMG Consultants pripremila primjedbe i komentare na tekstove nacrtu Regulatornog računovodstvenog dokumenta i Dokumenta o metodi alokacije.</p> <p>Crnogorski Telekom je u novembru dostavio revidirane tekstove Regulatornog računovodstvenog dokumenta i Dokumenta o metodi alokacije, shodno utvrđenom planu Projekta, i Agencija sa KPMG radi na usaglašavanju revidiranih dokumenata.</p> <p>Pružanje usluge prenosivosti brojeva počelo je 01.decembra.2011. godine.</p> <p>Pružanje servisa Univerzalne službe informacija o telefonskim brojevima pretplatnika Teleinfo.me počeo je 08.decembra.2011. godine.</p> <p>Analogno izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama (član 26 poslednje verzije ZEK, usvojenog na sjednici Skupštine Crne Gore u julu 2011), Agencija je počela da izdaje uslove za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i/ili zajedničkog antenskog sistema. Plan raspodjele radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku radio-difuziju je objavljen u Službenom listu CG, broj 55/11.</p> <p>Dodjela odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz je završena putem javnog tendera. Tender je bio raspisan 01. novembra. 2011., a Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije je utvrdilo iznos minimalne početne naknade za efektivno korišćenje radio-frekvencija u iznosu od 1.315.000,00 EUR.</p> <p>Kao najpovoljnija ponuda je ocijenjena ponuda Telenora koji je, između ostalog ponudio iznos od 1.649.500,00 EUR kao minimalnu početnu naknadu za efektivno korišćenje radio-frekvencija koja se uplaćuje direktno u Budžet Crne Gore. Savjet Agencije je donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude po Tenderu, broj 0505-5043/6 od 23.decembra.2011. godine.</p> <p>Shodno propisanoj tenderskoj dokumentaciji, Telenor je u obavezi da ponudi Crnogorskom Telekomu i M:Telu po trećinu dobijenih frekvencijskih resursa za po trećinu iznosa početne cijene koju su oni ponudili u ponudi po ovom Tenderu. Ukoliko Crnogorski Telekom i M:Tel izraze interesovanje Agencija će izdati odgovarajuća odobrenja za po 1/3 radio-frekvencija svim postojećim operatorima čime se neće narušiti tržišni i konkurentski uslovi među ovim operatorima. Rok za donošenje konačne odluke je kraj januara 2012. godine.</p>
Informisanje i	Član 107	MIDiT	<b>Čl. 107 Informisanje i komunikacija</b>

komunikacija			<p>Organizovan je 18. Festival informatičkih dostignuća – Infofest, na kojem su se predstavile najznačajnije kompanije iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, iz zemlje i svijeta, 02-08.oktobra.2011.</p> <p>Realizovana je a Informatička obuka po ECDL standardima za Rome, 08-19.decembra.2011.</p> <p>Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije je, u saradnji sa Zavodom za statistiku Crne Gore – MONSTAT-om, sprovelo istraživanje o upotrebi informaciono- komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori, sa ciljem da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija od strane domaćinstava i pojedinaca, kao i preduzeća.</p>
Saobraćaj	Član 108	MSP MORT	<p><b>Čl. 108 Saobraćaj</b></p> <p>U toku je izrada sveobuhvatne transportne SEETO- mreže, koja će se uklopiti u Evropsku Transportnu Mrežu, koja će predstavljati oslonac i jedinstvenu mrežu u cijeloj Evropi. Na taj način će se obezbijediti jedinstvena baza podataka na evropskom nivou i svobuhvatan pregled svih projekata koji se sprovode na nivou cijelog regiona.</p> <p>SEETO Comprehensive Network mreža će se unaprijediti u sveobuhvatnu mrežu, gdje će biti prikazani svi projekti iz svih vidova saobraćaja, za zemlje zapadnog balkana. Predviđen je novi način vođenja i ažuriranja baze podataka, novo softversko rješenje koje će na kvalitetan način sadržati sve podatke o projektima. Navedene aktivnosti se sprovode uz podršku Evropske Komisije, koja će i pratiti razvoj mreže, koja će za 30 godina prerasti u Evropsku mrežu, gdje će biti obuhvaćen na najsveobuhvatniji način razvoja i finansijska podrška projektima iz saobraćaja.</p> <p>Na sastanku Ministarsta zemalja jugoistočne Evrope, koji je održan krajem novembra 2011. godine, postignuta je saglasnost o dinamici razvoja mreže, i sagledana su dosadašnja postupanja, te je jednoglasno zaključeno da je napravljen veliki napredak u dosadašnjem radu u oblasti saobraćaja.</p> <p>U cilju otklanjanja spornih pitanja u vezi sa implementacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - pitanja naknade za korišćenje puteva i eko naknade, Vlada je na sjednici od 1 septembra 2011 godine zaključkom broj 03-8086 donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o naknadi za inostrana drumska vozila u korist puteva (Sl. List CG br. 48/11)</p> <p>Projekat autoput Bar-Boljare: 1. septembra 2011. godine predata je aplikacija za WBIF za potrebe izrade Tehničke studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu po evropskim standardima. Prema procedurama WBIF-a očekuje se odobrenje granta u iznosu od 500.000 EUR tokom decembra. U međuvremenu je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uz podršku EIB-a objavilo Poziv za izražavanje interesa za angažovanje konsultanta koji bi izradio gore navedene dokumenta. Radi se o dvostepenoj proceduri kojom je predviđeno da se Poziv za izražavanje interesa zatvori 28. oktobra 2011. godine. Nakon zatvaranja Poziva, formirana je kratka lista od šest kompanija (po alfabetskom redu), kojima je dostavljena tenderska dokumentacija (RFP- zahtjev za ponudu):</p> <p>1. C. LOTTI (Italy) (CONSORTIUM: PUT INŽENJERING d.o.o. (Montenegro))</p>

			<p>2. COWI d.o.o. Srbija (CONSORTIUM: COWI A/S (Denmark), GOPA Consultants GmbH (Germany), Road Center of Vojvodina (Serbia) and STUDIO K (Montenegro))</p> <p>3. EGIS INTERNATIONAL (France)</p> <p>4. INSTITUT IGH dd (Croatia) (CONSORTIUM: sa ILF Consulting Engineers (Austria))</p> <p>5. TYP SA (Spain) (CONSORTIUM with INSTITUT ZA AUTOPUTEVE (Serbia))</p> <p>6. URS SCOTT – WILSON Ltd. (CONSORTIUM: SYTAS S.A. (Greece), TTA S.A. (Greece) i OMIKRON KAPPA Consulting S.A. (Greece).</p> <p>Prema procedurama EIB-a, i dobijenog »NO OBJECTION« na Izvjestaj o evaluaciji i kratku listu, upuceni RFP, mora biti otvoren najmanje 36 dana, tako da je krajnji rok za dostavljanje ponuda za potrebe izrade Tehničke studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu po evropskim standardima, 30. decembar 2011. godine, nakon čega će se pristupiti evaluaciji ponuda, pripremi izvještaja, nacrtu Ugovora o uslugama i dobijanja »NO OBJECTION« od EIB-a.. Rok za izradu Tehničke studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu po evropskim standardima je pet mjeseci, nakon čega će Vlada razmatrati opcije o objavljivanju tendera za autoput.</p>
<b>Energetika</b>	Član 109	ME	<p><b>Čl. 109 – Energetika</b></p> <p>Nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, projekta koji se realizuje od strane konsultantskog tima „Exergia“ (član COWI konzorcijuma), a koji finansira Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U toku je priprema prvog Nacrta strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine.</p> <p>Nastavljen je pregled zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju malih elektrana instalisane snage do 1 MW. U skladu sa Zakonom o energetici, Ministarstvo ekonomije je 26.12.2011. godine izdalo energetsku dozvolu za izgradnju male elektrane na biogas iz poljoprivrednog otpada (instalisan snage 526 kW i procijenjene godišnje proizvodnje električne energije 4 GWh) u Matagužima, Opština Podgorica.</p> <p>U okviru projekta „Razvoj IT - infrastrukturni sistem za crnogorski energetski sektor (ITISMES)“, koji se realizuje na osnovu Ugovora o donaciji između Ministarstva ekonomije Crne Gore kao primaoca i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije kao donatora i Ugovora između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Korona inženjering d.d. iz Ljubljane, izvršena je nabavka informatičke opreme za Ministarstvo ekonomije, MONSTAT i Crnogorski operator tržišta električne energije i razvijen softver za energetsku statistiku.</p> <p>U skladu sa Zakonom o energetici, Regulatorna agencija za energetiku (RAE) realizovala je sljedeće aktivnosti:</p> <p>1) donijela Odluku, broj 11/2674-4 od 08. decembra 2011. godine, o odobravanju Pravila za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama Kontrolne oblasti Crna Gora sa susjednim kontrolnim oblastima;</p>

		<p>2) nakon dostavljanja zahtjeva EPCG za izmjenu regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i tarifa, donijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluku o izmjeni odluke o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za operatora distributivnog sistema broj 11/174-58 od 02.03.2011. godine ("Sl. list CG", broj 61/11);</li> <li>- Odluku o izmjeni odluke o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača broj 11/174-59 od 02.03.2011. godine ("Sl. list CG", broj 61/11);</li> <li>- Odluku o utvrđivanju tabela sa cijenama za električnu energiju broj 11/2698-29 ("Sl. list CG", broj 61/11);</li> </ul> <p>3) donijela Odluku, broj 11/2777-3 od 22. decembra 2011. godine, o odobravanju Pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije;</p> <p>4) donijela Odluku, broj 11/2357-5 od 22. decembra 2011. godine, kojom se Crnogorskom operatoru tržišta električne energije izdaje Licenca za obavljanje djelatnosti operatora tržišta električne energije;</p> <p>5) na sjednici od 30. decembra 2011. godine utvrdila metodologije u skladu sa kojima će se u narednom regulatornom periodu odrediti regulatorno dozvoljeni prihod, cijene i tarife, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologiju za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 02/12);</li> <li>- Metodologiju za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 02/12) i</li> <li>- Metodologiju za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom ("Sl. list CG", br. 02/12).</li> </ul> <p>Pored navedenih aktivnosti, RAE je pripremila Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije.</p> <p>U skladu sa svojim ovlaštenjima iz Zakona o energetici, RAE je nastavila praćenje i monitoring procesa pravnog razdvajanja operatora distributivnog sistema električne energije od Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG).</p> <p><b>Projekat izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači:</b> S obzirom da kvalifikovani ponuđači nijesu dostavili ponude u predviđenom roku (30.09.2011. godine), Vlada je 10. novembra 2011. godine proglasila neuspjelim tenderski postupak za davanje koncesije za izgradnju HE na Morači. Nakon toga se pristupilo analizi mogućnosti EPCG u realizaciji Projekta HE na Morači, u cilju donošenja odluke o daljim aktivnostima na ovom projektu.</p> <p><b>Projekat izgradnje HE Komarnica:</b> Nastavljena je izrada Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na</p>
--	--	---

		<p>rijeci Komarnici sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu. Završeni su geološki i hidrološki istražni radovi i sada se radi na izradi geološkog elaborata i usvajanju hidrološkog elaborata. Izradom i usvajanjem ovih elaborata stvaraju se uslovi za početak izrade Idejnog projekta.</p> <p><b>Projekat izgradnje malih hidroelektrana:</b> Realizuju se aktivnosti iz ugovora o koncesiji za istraživanje i izgradnju malih hidroelektrana. U izvještajnom periodu izdate su građevinske dozvole za izgradnju tri male hidroelektrane na vodotoku Crnja.</p> <p><b>Projekat izgradnje vjetroelektrana:</b> U toku je izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje vjetroelektrana na Možuri i Krnovu, kao i prikupljanje neophodnih saglasnosti za izgradnju ovih objekata. Završene su studije ocjene stanja životne sredine na oba lokaliteta i u toku je izrada ekoloških elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.</p> <p>U skladu sa elektroenergetskom saglasnošću radi se na izradi ugovora o priključenju vjetroelektrane Krnovo, kao i projektovanju trafostanice „Brezna“, gdje je planirano priključenje ove vjetroelektrane. Takođe, Crnogorski operator tržišta električne energije radi na izradi ugovora o otkupu električne energije.</p> <p><b>Projekat izgradnje podmorskog interkonektivnog kabla jednosmjerne struje između elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije:</b> Realizovane su aktivnosti u skladu sa ugovornim obavezama.</p> <p><b>Aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti</b></p> <p>Projekat IPA 2007 „TA-EnCT (Tehnička pomoć pri implementaciji Sporazuma o Energetskoj zajednici)“ završen je 30. novembra 2011. godine, nakon produženja ugovora na 3 mjeseca. Sljedeće aktivnosti realizovane su u periodu oktobar - decembar 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o bližem sadržaju izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (usvojen i objavljen u „Sl. listu CG“ br. 61/11);</li> <li>- U proceduri finalizacije nalaze se sljedeci propisi:</li> <li>- Pravilnik o bližem sadržaju i funkcionalnim karakteristikama informacionog sistema potrošnje energije i o načinu dostavljanja podataka o potrošnji energije</li> <li>- Pravilnik o određivanju granične vrijednosti godišnje potrošnje energije za velikog potrošača energije i o bližem sadržaju godišnjih planova poboljšanja energetske efikasnosti i izvještaja o njihovom sprovođenju kod velikih potrošača</li> <li>- Pravilnik o energetsom označavanju uređaja u domaćinstvu</li> <li>- Pravilnik o vršenju energetske pregleda sistema za grijanje sa kotlovima efektivne nominalne snage iznad 20 kW i sistema za klimatizaciju efektivne nominalne snage iznad 12 kW</li> <li>- Pravilnik o energetske efikasnosti zgrada i zahtjevima o energetskim karakteristikama zgrada, sa metodologijom proračuna energetske karakteristika zgrada i energetske sertifikovanju zgrada;</li> <li>- Pravilnik o vršenju energetske pregleda zgrada (način vršenja pregleda, metodologija i sadržaj izvještaja);</li> <li>- Pravilnik o uslovima za sticanje ovlaštenja za vršenje energetske pregleda zgrada, energetske sertifikovanje zgrada i vođenju registra ovlašćenih lica.</li> <li>- Lista mjera energetske efikasnosti za javni sektor i smjernice za njihovo sprovođenje</li> </ul>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smjernice za uvođenje stepena energetske efikasnosti u postupku javnih nabavki roba i usluga</li> <li>- Modeli ugovora o energetskim karakteristikama (povezan sa Članom 45, ali nije eksplicitno definisano u ZoEE)</li> </ul> <p>Uspostavljen Centralni informacioni sistem potrošnje energije i pripremljen priručnik za njegovo korišćenje; Održana je radionica "Informacioni sistem za energetske efikasnost / Planiranje, implementacija i izvještavanje u oblasti energetske efikasnosti" u periodu 23-24. novembar 2011. godine.</p> <p>U saradnji sa Energetskom zajednicom realizovane su značajne aktivnosti na usaglašavanju najnovijih direktiva EU u oblasti energetske efikasnosti i monitoringu implementacije nacionalnih akcionih planova za energetske efikasnost. Ovo podrazumijeva sprovođenje zajedničkih regionalnih projekata sa posebnim akcentom na adekvatnoj implementaciji EU direktive o energetskim karakteristikama zgrada, kao i novousvojenim implementirajućim direktivama za pojedine uređaje u domaćinstvu. U toku je i saradnja na izradi regionalne Studije o finansijskim mehanizmima za finansiranje mjera energetske efikasnosti.</p>
<b>Nuklearna bezbjednost</b>	Član 110	MORT	<p><b>Čl.110 - Nuklearna bezbjednost</b></p> <p>Tokom novembra 2011. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je dva pravilnika koji uređuju pitanje upravljanja skladištem radioaktivnog otpada i upravljanja radioaktivnim otpadom u Crnoj Gori, izrađenih na osnovu odredbi Zakona o zaštiti od ionizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pravilnik o bližim uslovima za dobijanje dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada</b> ("Službeni list Crne Gore", broj 56/11 od 25.11. 2011. godine);</li> <li>• <b>Pravilnik o načinu sakupljanja, čuvanja, obrade i skladištenja radioaktivnog otpada</b> ("Službeni list Crne Gore ", broj 58/11 od 6.12. 2011. godine);</li> </ul> <p>Vlada Crne Gore je na sjednici od 1. decembra 2011. godine, razmotrila i usvojila <b>Program sistematskog ispitivanja sadržaja radioaktivnosti u životnoj sredini za 2012. godinu</b> i zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, prati realizaciju navedenog programa i o tome informiše Vladu.</p> <p>U cilju implementacije <i>Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neproliferaciji nuklearnog oružja, Dodatnog protokola uz Sporazum između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neproliferaciji nuklearnog oružja i Protokola uz Sporazum između Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi sa Ugovorom o neproliferaciji nuklearnog oružja</i> („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, broj 16/10 od 28.12. 2010. godine) Vlada Crne Gore je, na sjednici od 22. decembra 2011. godine, usvojila <b>Prvi nacionalni izvještaj i izjave o nuklearnim materijalima</b> koji je izradilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.</p> <p><b>Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA:</b></p> <p>Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju na osnovu iskazanog interesovanja relevantnih crnogorskih institucija</p>



		<p>odvija se kroz projekte tehničke saradnje (regionalne, subregionalne i nacionalne), što predstavlja dio saradnje koji je za Crnu Goru najznačajniji u ovoj oblasti. Trenutno se u Crnoj Gori sprovodi <b>73 regionalnih i nacionalnih projekata iz oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti</b>. U novembru, na sjednici Borda Guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju, Crnoj Gori je u okviru ciklusa tehničke pomoći TC 2012-2013, čija implementacija počinje u januaru 2012. godine, <b>odobreno 5 nacionalnih projekata i jedan inter-regionalni projekat</b> i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MNE2010001 „<b>Podrška razvoju regulatorne infrastrukture – faza (II)</b>” (nosioci projekta Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, vrijednost projekta 237.500 EUR). Cilj projekta je da se doprinese razvoju i unapređenju regulatorne infrastrukture kroz sprovođenje zakona, propisa i postupaka, kao i poboljšanje znanja i iskustava nadležnih tijela u oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti;</li> <li>2. MNE2010002 “<b>Jačanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta u Crnoj Gori za realizaciju programa monitoring životne sredine</b>” (nosilac projekta JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore);</li> <li>3. MNE2010004 “<b>Edukacija za službenike granične policije</b>” (nosilac projekta Uprava policije);</li> <li>4. MNE2010005 “<b>Prevenција nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala</b>” (nosilac projekta Uprava policije);</li> <li>5. MNE2010007 “<b>Unaprjeđenje programa osiguranja kvaliteta i kvaliteta kontrole u dijagnostičkoj radiologiji za nacionalni program skeniranja</b>” (nosilac projekta Ministarstvo zdravlja);</li> <li>6. INT2010003 “<b>Jačanje kontrole radioaktivnih izvora na Mediteranu</b>”.</li> </ol> <p>U okviru implementacije tekućeg nacionalnog projekta MNE9002 „<b>Podrška razvoju regulatorne infrastrukture u Crnoj Gori</b>“, koji je podržala Međunarodna agencija za atomsku energiju, u oktobru 2011. godine uspješno je sprovedena naučna posjeta Češkom regulatornom tijelu za službenike Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu životne sredine. Takođe, u okviru aktivnosti istog projekta u decembru 2011. godine Crna Gora je bila domaćin za četiri ekspertske misije za službenike Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu životne sredine i to: 5-9. decembar savjetodavna misija kao tehnička pomoć u pisanju pravilnika iz oblasti radijacione sigurnosti; 12-16. decembar RASIMS misija sa zadatkom unaprjeđenja teksta RASIMS profila, koji obuhvata šest tematskih oblasti radijacione sigurnosti za Crnu Goru; 19-23. decembar ekspertska savjetodavna misija za pripremu i sprovođenje inspeksijske kontrole Onkološke klinike Crne Gore; 27-29. decembar ekspertska podrška za upotrebu RAIS softvera (baza podataka o aktivnostima koje se sprovode u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti-dozvole, inspekcija i popis izvora jonizujućeg zračenja i nuklearnih materijala).</p> <p><b>Saradnja sa Evropskom komisijom:</b></p> <p>U okviru Višekorisničkog IPA 2009 programa Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu životne sredine odobren je projekat iz oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja „<b>Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima uključujući radioaktivne gromobrane i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu</b>“ (vrijednost projekta 1.350.000 €). Cilj projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbednog</p>
--	--	--

			<p>i nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori, Republici Makedoniji i na Kosovu. Ovim projektom je, između ostalog, predviđeno sprovođenje odredbe Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti o uklanjanju radioaktivnih gromobrana sa privatnih i javnih objekata na teritoriji Crne Gore i smještanje u namjenski objekat-skladište radioaktivnog otpada. Crna Gora je bila zemlja domaćin prvog sastanka 15. i 16. novembra 2011. godine koji je bio posvećen implementaciji navedenog projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici Evropske komisije, Delegacije EU u Crnoj Gori, implementacione agencije ENCO iz Austrije, potom predstavnici relevantnih institucija Makedonije, Kosova i Crne Gore, predstavnici nevladinog sektora, kao i opština na čijim se teritorijama nalaze radioaktivni gromobrani.</p> <p>U okviru IPA 2011 programa u novembru 2011. godine, Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu životne sredine odobren je projekat “<b>Dalje jačanje tehničkih kapaciteta nuklearnih regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori</b>”. Cilj projekta je dalje jačanje regulatorne infrastrukture iz oblasti radijacione sigurnosti, gdje su pored navedenih institucija uključeni i Klinički Centar Crne Gore i JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“. Vrijednost projekta je 850 000 EUR, od čega je za Crnu Goru opredijeljeno 350 000 EUR.</p> <p>16. novembra 2011. godine predstavnici relevantnih crnogorskih institucija razgovarali su sa predstavnicima Evropske komisije o izradi i definisanju “<b>Mape puta 2012-2016</b>”, odnosno projektima za moguću buduću podršku fondova EU i pružanju pomoći Crnoj Gori u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU u oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja za period 2012-2016. godina. Nacrt „Mapa puta“ unaprijeđen na osnovu komentara predstavnika institucija, koji su uzeli učešća na pomenutom sastanku, biće poslat od strane Evropske komisije, nakon čega crnogorske institucije imaju dva mjeseca vremena da daju komentare na dokument koji će predstavljati Okvirni dokument za saradnju Evropske komisije sa crnogorskim institucijama u ovoj oblasti.</p> <p><b>Saradnja sa OSCE misijom u Crnoj Gori:</b></p> <p>U saradnji sa kancelarijom OSCE misije u Crnoj Gori uspješno je realizovan projekat “<b>Jačanje sistema zaštite životne sredine na nivou državnih institucija Crne Gore</b>”. Ovaj projekat je podržan u sklopu aktivnosti posvećenih unaprjeđenju primjene Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacionoj sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom. U okviru projekta održana su tri trening kursa za 110 službenika granične policije, carinskih ispostava na graničnim prelazima, kao i službenicima Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva unutrašnjih poslova u centralnoj, sjevernoj i južnoj regiji Crne Gore. Da bi projekat imao svoju održivost, izrađena je brošura posvećena prevenciji nedozvoljenog transporta nuklearnog i radioaktivnog materijala, kao i uputstvo za detekciju i postupanje sa izvorom zračenja i za provjeru funkcionisanja dozimetrijske opreme.</p>
<b>Životna sredina</b>	Član 111	MORT	<p><b>Čl. 111 – Životna sredina</b></p> <p><b><u>U izvještajnom periodu Vlada Crne Gore je:</u></b></p> <p>1. Na sjednici od 8. decembra 2011. godine, donijela <b>Program monitoringa životne sredine</b> koji je Ministarstvo održivog</p>

			<p>razvoja i turizma pripremljeno u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Na sjednici od 8. decembra 2011. godine, usvojila <b>Prvi izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2010-2015.</b> Izvještaj se odnosi na 2010. godinu.</li> <li>3. Na sjednici od 15. decembra 2011. godine, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, a isti je 30.12. 2011. dostavljen Skupštini Crne Gore radi stavljanja u dalju proceduru.</li> <li>4. Na sjednici od 15. decembra 2011. godine, utvrdila Predlog zakona o hemikalijama (novi zakon). Isti je upućen Skupštini na dalju proceduru.</li> <li>5. Na sjednici od 15. decembra 2011. godine, donijela Uredbu o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija,</li> <li>6. Na sjednici od 08. decembra 2011. godine, donijela Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore JU „Centru za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“ ( Službeni list Crne Gore, broj 62/11)</li> </ol> <p><b><u>Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore na usvajanje:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima koji je u skupštinskoj proceduri</b></li> <li>2. <b>Prijedlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja koji je u skupštinskoj proceduri</b></li> </ol> <p><b><u>Skupština Crne Gore je u decembru 2011. godine donijela:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu</b> („Sl. list CG“ br. 59/11).</li> <li>2. <b>Zakon o upravljanju otpadom</b> ("Sl. list CG br. 64/11)</li> </ol> <p>Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada radi zagađivanja životne sredine objavljena u Službenom listu Crne Gore broj 49/11.</p> <p>U maju 2009. godine, Skupština Crne Gore je usvojila Arhusku konvenciju kao Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Kao jedna od značajnijih aktivnosti koje su urađene na pripremi i jačanju kapaciteta Crne Gore za sprovođenje Arhuske konvencije, je svakako osnivanje Arhus centra u Podgorici i Nikšiću. Arhus centar u Podgorici je osnovan 15. aprila 2011. godine, kao unutrašnja organizaciona jedinica Agencije za zaštitu životne sredine. Projekat su pokrenuli Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa OEBS-om. Takođe je u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, OEBS-om i nevladinom organizacijom "OZON", 11. novembra 2011. godine otvoren i Arhus centar u Nikšiću.</p> <p><b><u>Ministarstvo je donijelo :</u></b></p>
--	--	--	---

		<p>- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list Crne Gore", br. 60/11 od 16.12.2011)</p> <p>U izvještajnom period je nastavljen rad na projektu „Jačanje kapaciteta državnih institucija i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za usaglašavanje nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije iz oblasti zaštite prirode“. Prije svega nastavljen je rad na identifikovanju potencijalnih staništa na terenu. Takođe, započeto je sa ucrtavanjem terenskih podataka, tj. kartiranjem staništa upotrebom odgovarajućih ortofoto snimaka. Mapiranje vrsta i staništa se sprovodi samo za vrste i staništa koja se nalaze na Anexima Direktive o staništima shodno ciljevima projekta koji se realizuje uz podršku Norveškog Ministarstva spoljnih poslova. Imajući u vidu da je postojeći projekat nedovoljan da se do kraja sprovedu aktivnosti vezane za uspostavljanje NATURA 2000 mreže, novi projekat je kandidovan kod Evropske komisije kroz IPA 2012-2013 uz projekat Nacionalne strategije aproksimacije u životnoj sredini.</p> <p>Ulažu se naponi za efikasniju harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije. U tom cilju, nastavljeno je sa aktivnostima u okviru Twinning projekta "Podrška upravljanju u životnoj sredini", koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, kopna i mora Republike Italije, a kojim su u Komponenti 1 definisane aktivnosti na analizi stepena usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Acquis-em. U decembru 2011. godine održan je treći sastanak Upravnog odbora za Twinning projekat, na kome su predstavljene realizovane aktivnosti i plan rada za naredni kvartal.</p> <p>12. decembra 2011. godine, održan je XV sastanak Upravnog odbora Crna Gora-Italija „Cooperation for Environmental Protection“</p> <p>Tokom izvještajnog perioda radilo se i na projektima u okviru mehanizma čistog razvoja ("clean development mechanism"), tj. CDM projektima, i to: "Sakupljanje i spaljivanje gasa na deponijama u Pljevljima i Nikšiću", "Postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase u Beranama" i "Iskorišćavanje biogasa iz organskog životinjskog otpada u Spužu". U decembru 2011. Godine, Savjet za Mehanizam čistog razvoja Crne Gore izdao je Pismo odobrenja Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za CDM projekat „Hidroelektrana Otilovići“.</p> <p>U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na reviziji granica NP „Durmitor“.</p> <p>Takođe, u toku izvještajnog perioda, radilo se i na implementaciji donacije Kraljevine Holandije u vidu opreme za stanicu za monitoring kvaliteta vazduha na Žablaku.</p> <p>Tokom 2011. godine, 70 Saglasnosti na Planove upravljanja opasnim otpadom je izdato, na period od tri godine.</p> <p>Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u saradnji sa NVO „Green Home“, 31. oktobra 2011. godine, na Žablaku je održan sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija iz oblasti životne sredine u cilju pripremanja za predstojeće obaveze po osnovu priprema za pregovore sa EU. Cilj sastanka je bio poboljšanje postojeće saradnje sa NVO sektorom i otvaranje dijaloga po pitanju definisanja kapaciteta sektora za budući proces pregovaranja. Takođe, sastanak je bio prilika da se dobiju sugestije za</p>
--	--	---

		<p>pripremu baze podataka o nevladinim organizacijama iz oblasti životne sredine koje imaju kapacitete da budu uključene u proces priprema za pregovore.</p> <p>Memorandum o saradnji o pitanjima očuvanja biodiverziteta i razvoj mreže NATURA 2000 potpisan je 07. oktobra 2011. godine, između Natura 2000 Info centra i Ministarstva održivog razvoja i turizma sa ciljem uspostavljanja i funkcionisanja mreže zaštićenih područja.</p> <p>Nacionalni izvještaj o implementaciji Ramsarske Konvencije u Crnoj Gori je poslat Sekretarijatu za Ramsarsku Konvenciju.</p> <p>U toku je implementacija projekta „Jačanje sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori- Strengthening the sustainability of the Protected Areas System of Montenegro (PAS)“. UNDP (United Nations Development Program) je odabrao dva pilot područja u Crnoj Gori-Nacionalni park “Skadarsko jezero” i Nacionalni park “Durmitor”.</p> <p>Nastavljen je rad na aktivnostima na uspostavljanju marinskih zaštićenih područja u okviru projekta – Project for the Conservation of Coastal and Marine Diversity through the Development of a Mediterranean Marine and Coastal Protected Areas Network (MedMPAnet Project).</p> <p><b><u>U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadom i otpadnim vodama:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavljeni su radovi na izgradnji regionalnog vodovoda na dionici od Bara do Ulcinja;</li> <li>2. Nastavljeni su radovi na izgradnji regionalne sanitarne deponije u Baru</li> <li>3. Završen je tender za izbor strateškog partnera za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Beranama (javno-privatno partnerstvo) i predstoji evaluacija</li> <li>4. Rađeno je na tenderskoj dokumentaciji za izbor izvođača radova za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Nikšiću;</li> <li>5. Izabrani su izvođači radova za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u Herceg Novom;</li> <li>6. Revidovan kapacitet postrojenja u Baru u skladu s dodatnim mjerenjima protoka i utvrđena lista prioriteta za vodovodnu i kanalizacionu mrežu;</li> <li>7. Završeno je oko 25% ugovorenih radova na izgradnji kanalizacione mreže u Kotoru;</li> <li>8. Započeta je izgradnja III faze kanalizacionog sistema u Tivtu;</li> <li>9. Nastavljene su aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže u Nikšiću;</li> <li>10. Rađeno je na izradi glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću i završeni su pripremni radovi (priprema terena) za izgradnju ovog postrojenja;</li> <li>11. Nastavljene su pripremne aktivnosti (izrada projektne i prostorno planske dokumentacije) vezane za izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Kotor i Tivat, kao i postrojenja u opštinama Bijelo Polje, Pljevlja, Plav, Berane i Rožaje, Kolašin, Žabljak i Plužine.</li> </ol>
--	--	---

		<p>U saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovelo je tendersku proceduru za nabavku komunalne opreme i vozila za komunalna preduzeća u 14 opština u Crnoj Gori i tendersku proceduru za izbor obrađivača državnog i opštinskih planova upravljanja otpadom za period 2013-2017.</p> <p>Urađena je Studija o ocjeni potrebe revizije Strateškog master plana za upravljanje otpadom u Crnoj Gori i ista dostavljena Vladi Crne Gore na usvajanje.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na finalizaciji Operativnog programa „Regionalni razvoj 2012-2013“, programskog dokumenta kojim se definišu projekti koji će se realizovati kroz IPA komponentu III za period 2012-2013. Nacrtni pomenutog programa je poslat Evropskoj komisiji na sugestije i komentare.</p> <p>U saradnji sa institucijama koje čine Operativnu strukturu za implemetaciju IPA komponente III, urađen je Akcioni plan „Status projekata koji su definisani Operativnim programom Regionalni razvoj 2012-2013“. U cilju ispunjavanja EU kriterijuma, nastavljeno je sa realizacijom preporuka datih u Izveštaju o procjeni nedostataka za decentralizovano upravljanje EU i javnim sredstvima.</p> <p>U okviru projekta LSIEMP, kojeg Ministarstvo održivog razvoja i turizma implementira u saradnji sa Svjetskom bankom, u toku je izrada Studije izvodljivosti za sanaciju odlagališta opasnog otpada u Kombinat aluminijuma u Podgorici, kao jedne od finansijski najzahtjevnije komponente projekta (oko 1 mil USD).</p> <p>Na osnovu Zakona o inspekcijском nadzoru („Službeni list CG“, br.39/03, Sl.List CG, br. 57/11), Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, br. 48/08), Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, br. 67/11, „Službeni list CG“, br. 73/08), Zakona o zaštiti vazduha („Službeni list CG“, br. 25/10), Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br. 51/08), Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 80/05) i drugih zakonskih propisa kojima je regulisana oblast životne sredine, ekološka inspekcija je u periodu <b>01.10. – 31. 12.</b> izvršila <b>487</b> inspekcijска nadzora i donijela <b>154</b> rješenja. Ekološka inspekcija je izdala <b>9</b> prekršajnih naloga, zbog nepoštovanja materijalnih propisa iz oblasti životne sredine. Do sada su izvršene <b>3</b> novčane kazne u ukupnom iznosu od <b>650 €</b>. Za dva prekršajna naloga stranke su podnijele zahtjev za sudsko odlučivanje.</p> <p>Ekološka inspekcija je u izvještajnom periodu podnijela <b>5 krivičnih prijava</b>.</p> <p>Na osnovu Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Službeni list CG“, br.56/09, 58/09) i međunarodno ratifikovanih ugovora i konvencija (Bečka konvencija, Bazelska konvencija, Montrealski protokol, CITES konvencije i druge), ekološka inspekcija je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvršila <b>15 935</b> kontrola na radioaktivnost roba pri uvozu, u saradnji sa JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“, Podgorica i „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić i na osnovu Izveštaja odobrila uvoz;</li> <li>- kontrolisala <b>100</b> dozvola za promet otpada na graničnim prelazima;</li> <li>- kontrolisala <b>6</b> dozvola za promet opasnog otpada;</li> <li>- kontrolisala <b>9</b> dozvola prometa izvora jonizujućeg zračenja na graničnim prelazima;</li> </ul>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolisala <b>2</b> dozvole za promet roba koje sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač, na graničnim prelazima;</li> <li>- kontrolisala <b>8</b> dozvola za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance;</li> <li>- kontrolisala <b>43</b> dozvole za uvoz polovnih mašina;</li> <li>- kontrolisala <b>3</b> dozvole za sakupljanje, otkup i promet biljaka i životinja;</li> <li>- kontrolisala <b>2</b> dozvole za obavljanje stručnih poslova za zaštitu od buke.</li> </ul> <p>Na osnovu donešenih propisa u prethodnom periodu, Zakona o divljači i lovstvu (Sl. list br. 52/08) i Zakona o šumama (Sl. list br. 74/10), u ovom izvještajnom periodu doneseni su sljedeći propisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o visini naknade za vršenje doznake stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izrade izvođačkog projekta ("Službeni list Crne Gore 32/2011");</li> <li>- Pravilnik o sadržaju knjige evidencije i načinu dostavljanja podatka o odstrijeljenoj i pronadjenoj uginuloj divljači ili njenim djelovima ("Službeni list Crne Gore 32/2011");</li> <li>- Pravilnik o odštetnom cjenovniku za pravna i fizička lica koja pričinu štetu u lovištu bespravnim lovom ili na bilo koji drugi bespravan način („Službeni list CG”, br.45/11);</li> <li>- Pravilnik o sadržini i načinu izrade lovne osnove, učešću zainteresovanih u postupku njenog donošenja, kao i rokovima za njeno donošenje („Službeni list CG”, br.53/11);</li> <li>- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja centralne lovne evidencije („Službeni list CG”, br.53/11).</li> </ul> <p>U sklopu sveobuhvatne reforme šumarskog sektora u Crnoj Gori i dalje su u toku sljedeći projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Razvoj šumarstva u Crnoj Gori” – Fodemo projekat (produžetak faze II do 31.09.2011), bilateralni sporazum Vlada Crne Gore i Luksemburga, u okviru kojeg od značajnijih aktivnosti navodimo proces sprovođenja Nacionalne inventure šuma u cilju dobijanja informacija o stanju šumskog fonda Crne Gore, kao i uvođenje novih savremenih standarda za Planiranje gazdovanja šumama. Kroz ekstenziju Fodema (do 01.04.2013.) sprovede se istraživanje i ispitivanje mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori;</li> <li>- „Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva” odobren od strane EU za finansiranje kroz finansijski instrument EU – IPA (instrument za prepristupnu podršku). Projekat se fokusira na izgradnju kapaciteta institucija u sektoru šumarstva kako bi se uspostavili efikasni sistemi gazdovanja šumama i upravljanja koji će doprinijeti implementaciji ključnih standarda EU za zaštitu životne sredine, socio-ekonomskih politika i propisa iz oblasti prometa šumskih proizvoda. Dužina trajanja projekta je dvije godine, a implemenatcija projekta započela je 1. februara 2011. godine.</li> </ul>
Istraživanje i tehnološki	Član 112	MNA	<b>Čl. 112 - Saradnja u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja</b>

<p><b>razvoj</b></p>		<p>U kontinuitetu se realizuju aktivnosti koje se odnose na obezbjeđivanje neophodnih uslova za dalje uključivanje istraživača u Evropski istraživački prostor (ERA), i to putem međunarodnih programa i projekata i bilateralne naučne i tehnološke saradnje sa drugim zemljama.</p> <p>U izvještajnom periodu, Ministarstvo nauke pružalo je podršku istraživačkoj zajednici putem informisanja i savjetovanja o međunarodnim programima naučne saradnje, posebno o EU programima FP7, COST i EUREKA.</p> <p>Prihvaćeno je 6 inicijativa crnogorskih istraživačkih timova koji su uključeni u tekuće Evropske COST akcije, i to: 3 sa Elektrotehničkog fakulteta UCG, 1 sa Biotehničkog fakulteta UCG, 1 sa Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, i 1 AD „Plantaža“. Stoga, su se stekli uslovi za formalno pridruživanje Crne Gore COST programu.</p> <p><b>Studija izvodljivosti za uspostavljanje centara uspješnosti:</b></p> <p>Studiju izvodljivosti za uspostavljanje centra uspješnosti u Crnoj Gori Vlada je usvojila na sjednici od 17. novembra 2011. godine. Studijom je data procjena izvodljivosti Centra uspješnosti (Centre of Excellence - CoE) u Crnoj Gori. Budući da ne postoji jedinstveni model Centra uspješnosti i da pravni okvir omogućava veliku slobodu, ekspertski tim je analizirao evropske prakse i modele i predložio tri modela za procjenu u crnogorskim uslovima, i to: M1 Pojačati sposobnost odabrane grupe istraživača; M2 Razvoj jedne ili više istraživačkih jedinica na nivou iznad nacionalnog prosjeka; i M3 Podsticanje interdisciplinarnih jezgara uspješnosti u oblastima od nacionalnog prioriteta. Svaki od ovih modela odražava različite ciljeve kreatora istraživačke politike i uključuje konkretne preduslove za uspješnu implementaciju. Vlada je, po predlogu Ministarstva nauke, prihvatila kombinaciju prvog i drugog modela.</p> <p>Kroz kredit Svjetske banke, u periodu 2012-2017. godine, treba da se realizuje projekat »Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije za konkurentnost Crne Gore«, u okviru kojeg će se finansirati i uspostavljanje prvog centra uspješnosti u Crnoj Gori. Korisnici ovog kredita treba da budu Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete i sporta, a Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom zaključuje Ministarstvo finansija.</p> <p>Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. decembra 2011. godine, usvojila je tekst ugovora o zajmu. Ukupan iznos ovog kredita iznosiće 12.000.000 €, od kojeg će za centar uspješnosti biti opredijeljen iznos do 7.000.000 €.</p> <p><b>Studija izvodljivosti za uspostavljanje naučno-tehnološkog parka:</b></p> <p>Studiju izvodljivosti za uspostavljanje naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, Vlada je usvojila na sjednici od 29. septembra 2011. godine. U Studiji su predložene: strateške smjernice; tematski fokus (da se NTP koncentriše na pet tema: Energetska efikasnost i obnovljiva energija; Poljoprivredno-prehrambene tehnologije; Informaciono-komunikacione tehnologije; Zdravstveno-medicinske tehnologije; Prerada drveta; i Interdisciplinarna istraživanja; kao osnivanje Centra za razvoj naučnog podmlatka); Regionalni fokus i oblik (centrala jedinica u Podgorici, a dva impulsna centra na jugu u Baru i sjeveru u Pljevljima), sa mogućnošću osnivanja impulsnih centara i u drugim gradovima sa fokusom na poljoprivredu i stočarstvo (na sjeveru) i na zdravstveno-medicinske tehnologije (na jugu); usluge (centrala jedinica: savjetovanje/ mentorstvo/ treniranje na području visokih tehnologija; savjetovanje/ podrška na području finansiranja i finansijske podrške; pravna služba; marketing i umrežavanje; administracija i IT podrška; tehnološki audit; i tehnološki transfer; impulsni centri: savjetovanje/mentorstvo/ treniranje na području individualnih i specifičnih tema; i savjetovanje/ podrška na području finansiranja i finansijske podrške); procjena visine troškova; preporučeni pravni oblik NTP; organizaciona struktura NTP; plan djelatnosti i vremenski okvir; i potencijalni rizici na nacionalnom nivou.</p>
----------------------	--	---



			<p>Akcionim planom za implementaciju mjera utvrđenih u Studiji predložena je izrada detaljnog biznis plana sa ciljem planiranja i razvoja NTP. Za potrebe razrade biznis plana preporučene su aktivnosti koje se odnose na: razvoj detaljnog strateškog koncepta; razvoj odgovarajućeg okvirnog koncepta; i Izrada detaljnog obračuna troškova i finansijskog plana. Procijenjeno je da će ukupno biznis planiranje trajati oko šest mjeseci. Na osnovu biznis planiranja i pozitivne odluke o implementaciji projekta, procijenjeno je da će implementacija i arhitektonsko planiranje trajati oko 18 mjeseci. Nakon tri godine planiranja i implementacije biznis plana, NTP bi mogao početi sa radom.</p> <p><b>Konkurs za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata, sa okvirnim ukupnim iznosom sredstava do 5.000.000,00 €, u tri istraživačke godine: 2012, 2013. i 2014. godine,</b> raspisalo je Ministarstvo nauke 03. oktobra 2011. godine u saradnji sa: Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom prosvjete i sporta i Ministarstvom kulture.</p> <p><b>Dodjela godišnjih nagrada za naučna dostignuća</b> – Ministarstvo nauke, 29. decembra 2011. godine, po prvi put dodijelilo je godišnje nagrade za naučna dostignuća u 2011. godini, u kategorijama: najuspješnijem mladom istraživaču – talentu do 20 godina života, najuspješnijem mladom naučniku do 35 godina života, rukovodiocu i istraživačkom timu koji su realizovali najuspješniji nacionalni projekat, najuspješnijoj ženi u nauci, i najuspješnijem inovatoru.</p> <p><b>Bilateralna naučna i tehnološka saradnja sa drugim zemljama:</b> U izvještajnom periodu Ministarstvo nauke je: zaključilo Protokol o prihvatanju realizacije 24 projekta sa Republikom Slovenijom koji treba da se realizuju u periodu 2012/13. godina, raspisalo Konkurs o bilateralnoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom za period 2012/13. godina, pripremlilo Istrument za pristupanje Crne Gore u Međunarodni centar za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB) – Trst, Italija, koji je Vlada potvrdila na sjednici od 17. novembra 2011. godine, i usaglašavalo sporazume o naučnoj i tehnološkoj saradnji sa: Ukrajinom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Republikom Italijom, Republikom Francuskom, Kraljevinom Španijom, Izraelom, Indijom, Ruskom Federacijom, i Republikom Grčkom. Sa Republikom Češkom Sporazum je usaglašen i pripremljen za usvajanje na Vladi. U toku je priprema Konkursa o bilateralnoj saradnji sa Narodnom Republikom Kinom.</p> <p><b>Podzakonska akta za primjenu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti:</b> Usvojena su tri pravilnika: Pravilnik o uslovima za odobravanje i način korišćenja sredstava iz Budžeta Crne Gore za programe od opšteg interesa - nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata i uslovima koje treba da ispunjavaju rukovodilac projekta, kao i istraživači angažovani u istraživačkom timu (sa obrascem prijave projekta) („Službeni list CG“, br. 49/11), Pravilnik o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene naučnoistraživačkih programa i projekata od opšteg interesa (sa obrascima ocjene projekata) („Službeni list CG“, br. 49/11), i Pravilnik o uslovima i bližim kriterijumima za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća kao i iznose nagrada (upućen na objavljivanje u „Službenom listu“).</p>
Regionalni i lokalni razvoj	Član 113	MORT ME	<b>Čl. 113 - Regionalni i lokalni razvoj</b>

		MF MVPEI	<p>U izvještajnom periodu je :</p> <p>-Doneseno <b>Rjesenje o imenovanju partnerskog savjeta za regionalni razvoj</b> („Službeni list CG”, br. 54/11) i održana je konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.</p> <p>-Pripremljen je Prijedlog <b>Odluke o mapi regionalnih pomoći</b> od strane Ministarstva ekonomije, u skladu sa čl. 73 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koja je od značaja za član 113. Predlog Odluke je Ministarstvo ekonomije dostavilo Komisiji za kontrolu državne pomoći, a Komisija je dokument dostavila Evropskoj Komisiji na mišljenje (Ovo je vezano za poglavlje 3.8.2 Državna pomoć).</p>
Državna uprava	Član 114	MUP	<p><b>Član 114 - Državna uprava</b></p> <p>Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 29.decembra 2011.godine utvrdila je <b>Pravno-institucionalnu analizu organizacije državne uprave i Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave.</b></p> <p>U decembru je utvrđen Predlog uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.</p>
<b>GLAVA IX</b>			
<b>FINANSIJSKA SARADNJA</b>			
Finansijska saradnja	Čl. 115 - 118	MF	<p><b>Čl. 115-118 Finansijska saradnja</b></p> <p>Implementacija je u skladu sa SSP.</p>
Pravila o porijeklu	Protokol 3	MF UC	<p><b>Protokol 3 - Pravila o porijeklu</b></p> <p>U odnosu na sprovođenje odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje su u nadležnosti carinske službe <b>Uprava carina bez poteškoća primjenjuje Protokol 3 Sporazuma koji se odnosi na definiciju pojma “proizvodi sa porijeklom“</b>,</p> <p>U toku su pregovori o slobodnoj trgovini sa Carinskom Unijom – Ruska Federacija, Republika Kazahstan i Republika Bjelorusija.</p> <p>Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA državama – Kraljevina Norveška, Savezna Republika Švajcarska, Republika Island i Kneževina Lihtenštajn potpisan je na Ministarskoj konferenciji EFTA-e 14. novembra 2011. godine, nakon čega slijedi ratifikacija od strane svih potpisnica. Sporazum bi trebalo da bude u punoj primjeni od 1. jula 2012. godine. Dogovoreno je da se primjenjuje Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediterranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe.</p>
Administrativna pomoć u	Protokol 6	MF UC	<p><b>Protokol 6 Administrativna pomoć u carinskim pitanjima</b></p> <p>Uprava carina u dosadašnjoj praksi nije naišla na probleme u primjeni odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje su u</p>

<b>carinskim pitanjima</b>			njenoj nadležnosti, tj. Protokola 6 Sporazuma o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima. Administrativna pomoć carinskih službi EU u okviru Protokola 6 se u najvećoj mjeri zahtijeva prilikom provjere vrijednosti robe koja se uvozi u Crnu Goru.
<b>Rješavanje sporova</b>	Čl: 129, 130 i Protokol VII	MVPEI i ostala nadležna ministarstva	<b>Čl. 129/130 – tumačenja i primjena SSP; način rješavanja sporova</b> Primjena u skladu sa Sporazumom. U pogodu Protokola VII (arbitražna procedura, Arbitražno vijeće) u izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti.

**TABELA OBAVEZA IZ SSP ČIJA JE REALIZACIJA U TOKU**

INSTITUCIJA	OBAVEZE
MF	<p>Počeo je rad na izradi novog <b>Zakona o platnom prometu</b>, kojim će se važeći Zakon o platnom prometu u zemlji uskladiti sa Direktivom 2007/64/EC o platnim uslugama (tzv. PSD), Direktivom 2009/110/EC o institucijama elektronskog novca i Direktivom 98/26/EC o finalnosti poravnanja u platnim sistemima.</p> <p>Završene su pripreme za formalno uvođenje RIA (Regulatory Impact Assessment) u crnogorski regulatorni sistem. Sproveden je set obuka za državne službenike i pripremljeni su Priručnik i Metodologija za RIA-u, koji predstavljaju polazne osnove za uvođenje RIA-e. Primjena RIA će početi od 01. januara 2012. godine, na zakonska i podzakonska akta.</p>
MORT	<p>U cilju bolje regionalne povezanosti i jačanja saradnje u oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti u toku je izrada Nacrta memoranduma o razumijevanju između Kancelarije za zaštitu od zračenja Republike Albanije i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.</p>
MP	<p>U pripremi je donošenje Pravilnika o polaganju ispita za javne izvršitelje kao podzakonskog akta na Zakon o javnim izvršiteljima.</p>
MIDT EKIP	<p>Potpisan je ugovor između ITU-a i Crne Gore vezano za projekat CIRT (Centar za zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na Internetu). U toku je priprema neophodne infrastrukture za dolazak stručnjaka ITU-a koji će u narednih šest mjeseci raditi na uspostavljanju ovog sistema.</p> <p>U toku je proces javnih konsultacija koji je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost inicirala povodom teksta Nacrta pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža.</p>
ME	<p><b>Projekat izgradnje HE Komarnica:</b> U toku je izrada Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici (Projekat HE Komarnica) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, od strane izabраних обрађивача. Rok za njihovu izradu je prvi kvartal 2012. godine.</p>
MSP	<p>Projekat autoput Bar-Boljare: 1. septembra 2011. godine predata je aplikacija za WBIF za potrebe izrade Tehničke studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu po evropskim standardima. Prema procedurama WBIF-a očekuje se odobrenje granta u iznosu od 500.000 EUR tokom decembra. U međuvremenu je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uz podršku EIB-a objavilo Poziv za izražavanje interesa za angažovanje konsultanta koji bi izradio gore navedene dokumenta. Radi se o dvostepenoj proceduri kojom je predviđeno da se Poziv za izražavanje interesa zatvori 28. oktobra 2011. godine. Nakon zatvaranja Poziva, formirana je kratka lista od šest kompanija (po alfabetskom redu), kojima</p>

	<p>je dostavljena tenderska dokumentacija (RFP- zahtjev za ponudu):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C. LOTTI (Italy) (CONSORTIUM: PUT INŽENJERING d.o.o. (Montenegro))</li> <li>2. COWI d.o.o. Srbija (CONSORTIUM: COWI A/S (Denmark), GOPA Consultants GmbH (Germany), Road Center of Vojvodina (Serbia) and STUDIO K (Montenegro))</li> <li>3. EGIS INTERNATIONAL (France)</li> <li>4. INSTITUT IGH dd (Croatia) (CONSORTIUM: sa ILF Consulting Engineers (Austria))</li> <li>5. T YPSA (Spain) (CONSORTIUM with INSTITUT ZA AUTOPUTEVE (Serbia))</li> <li>6. URS SCOTT – WILSON Ltd. (CONSORTIUM: SYTAS S.A. (Greece), TTA S.A. (Greece) i OMIKRON KAPPA Consulting S.A. (Greece).</li> </ol> <p>Prema procedurama EIB-a, i dobijenog »NO OBJECTION« na Izvjestaj o evaluaciji i kratku listu, upuceni RFP, mora biti otvoren najmanje 36 dana, tako da je krajnji rok za dostavljanje ponuda za potrebe izrade Tehničke studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu po evropskim standardima, 30. decembar 2011. godine, nakon čega će se pristupiti evaluaciji ponuda, pripremi izvještaja, nacrtu Ugovora o uslugama i dobijanja »NO OBJECTION« od EIB-a.. Rok za izradu Tehničke studije o opcijama realizacije projekta autoputa, kao i izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu po evropskim standardima je pet mjeseci, nakon čega će Vlada razmatrati opcije o objavljivanju tendera za autoput</p>
<p><b>MRSS</b></p>	<p>Odobrena su sredstva za IPA 2011 projekat "<b>Identifikovanje trajnih rješenja za (interno) raseljena lica i stanovnike kampa Konik</b>". U toku su pripreme za raspisivanje javnog poziva za implementaciju komponenti socijalna integracija, dobrovoljni povratak i tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta.</p>